





ТЭКИ ОДУЛОН

УЛАХАН  
ИМТЕУРГИН  
ОЛОБО



САХА СИРИНЭБИ КИНИГЭ ИЗДАТЕЛЬСТВОТА  
ЯКУТСКАЙ \* 1966

С-ЧУКОТ.  
Т 96

## А В Т О Р Т А Н

Дальний Восток хоту өттүгээр борулук курдук уулаах Ясачной диэн өрүс эрийэ-буруйа сүурдэ сытар. Ити — Хотугу муустаах муораа түхэр Халыма диэн улахан өрүс салаата.

Ленинградтан Ясачной өрүскэ диэри тынынча сүус көс кэригэ. Онно, аара тохтообокко эрэ айаннаатихаа, бына холуйан, үс ыйынан тийийэххэ сөп. Бастаан Владивостокка диэри поеңынан, онтон улахан боркуутунан, онтон өрүс катерыгар олорон, катертан онгочоо көнөн, онтон салгыы атынан, табанан, ытынан айанныахаа сөп.

Мин, бу кинигэни суруйя олорооччу, дъэ ол Ясачной өрүс үрдүгээр, бөлжэй үеттэр быстарыгар турар таба тирийтэ урахаа тэрөөбүтүм.

Абам Атыляхан Иполун чолгородиеттан, ол аата куобах көлөлөөхтөр биистэрин уунуттан, төрүттээх юкагир этэ.

Ою эрдэхпинэ бишиги бүтүн ыал ыалынан, булт өккирэтийнитигэр, Ясачной өрүс тардылыара мас үрэхтэринэн итиэннэ салааларынан көнө сылдьарбыт. Абам, буорааынан эстэр саата суюх буолан, ханийктык эмэ бултуйара, онон үгүстүк хоргуйарбыт.

Биирдэ оннук быстаран олорон миигин хаңыы тынын Орто Халыма куоратыгар киллэрбитеттэрэ. Онно туора дьонгио — бастаан нуучча, онтон кэлин саха атыныттарыгар олорбутум.

Ханаайыттарбар күн аайы ытынан тыаттан мас тиэйэрим, өрүстэн уу баарым. Онохторун отторум, хотоннорун сааьын күрдьэрим, ыттарын анатарым, ыттарын көлүйэр тэриллэрийн абырахтырым, уллунг буолар сүөхү тириитин итиэннэ таңас буолар ыт тириитин имитэрим. Хара сарсыардаттан ыкса түүнгэ диэри үлэлиириим, тэллэх кэлиэ дуу, суордан кэлиэ дуу, куукуна муостатыгар утуяарым, ханаан да суум-

мат, ис тангас диэни билбет этим. Сыгыныах эппэр кэтэр түүтэ саралаан хаалбыт таба тириитэ арбаац-пыттан уонна ыстааммыттан ураты, санныбар илинэр тангаа сух хас эмэ сылы сыллаан сылдьарым.

Бастакы ханаайыттарым, нуучча атыыңыттара, православнай танара дъиэтиң үләнитин субэтинэн, миигин танара оскуолатыгар үөрөттөрэ биэрбиттэрэ.

Ол субәнит миигин, кыра омук оюотун, олохтоох танара дъиэтигэр лөчүек онорон, онон булдуунан иитинэн олорор мин омугум дьонун православнай итэбэлгэ тардар баџалааџа.

Нууччалыы мөлтөхтүк билэр буолан уонна биир үксүн оскуолабар барыам да иининэ, оскуолабыттан кэлэн да баран ханаайыттарым дъиэтээби үлэлларигэр умса баттатан, дуоннаахха туюхха да үөрэммэтэйим. Ойбонгно киллэрэн сүөһү уулатан, салаасканан уу танан баран, уруокпар дэлби тонгон-хатан, илдьи сыйлайан кэлэрим.

Өүрүс әнгәринәэби нууччалар уонна сахалар хайдах олороллорун Орто Халымаџа үчүгэйдик билбитим.

Чукчалары кытта бастаан эмиэ онно билсиспитим.

Таба көлелөөх чукчалар биңиги куоралпытыгар сылга иккитэ: бастакы сырсыларыгар бырааңын-ныкка ыалдытты, иккистөригэр куорат нуучча нэһилиэнниэтигэр үер табалары үүрэн кэлэллэрэ. Сырыы аайы куорат тойотторо уонна атыыңыттар чукчалары итирдэ-итирдэ эргинсэллэрэ. Эр дьону, дъахтары, кырдъаџаңы, оюну барытын аахтаахха, үс сүүсчекэ киһилээх куоракка чукчалар кэлэ сыйлдыыла-ра улахан событие буолара.

Куорат хас олохтоојун ахсын, хас атыыңыкка, чиновникка, казакка, лечүеккэ барыларыгар чукчалартан, кырата буоллаңына, биирдии таба этэ, тангас оностоллоругар таба тириитэ, эргинэллэригэр хастыы да кырса тириитэ тиксэрэ.

Кэлин, улаатан инэн, бэйэм ханаайыттарбын — нуучча, саха атыыңыттарын кытта чукчаларга бара сыйлдьарым. Айаңга кинилэргэ каюрдышырым — ыттарын көрөрүм-истәрим, уоттарын отторум, чааныныктарын оргутарым, балаакка туруорарым.

Биңиги диэки революция туһунан хойут, 1919—1920 сыйллардаахха, истибиппите.

Онтон гражданская серия саңаламмыта. Үрүнгөр кэлэн биңиэхэй икки-үсүүл болбуттара. Кинилэр кыра омуктартан түүлээхтэрийн халаан Японияба, Америка ба тиэйэллэрэ, биңиги табаларбытын өлөртуүллэрэ; саха, чукча, тонгус уолаттарын серийлэргөр ылаллара.

Мин ханаайыным атыыңыт үрүнгөрэх хорунжай — «ыт көлөлөөх серийлэрг» офицердара болбута.

Биңиги диэки кавалерия сахалар аттаах этэрээтэриттэн итиэннэ ыт көлөнөн сыйльдар нуучча этэрээтэриттэн тэриллэрэ.

Хоту гражданская серия туунанан кинигэм иккис чааныгар кэпсийэбим.

Кыңыллар үрүнгөрэ туундараттан уонна чугас эргин тыалартан үүрбүттэрийн кэннэ, мин Якутскайга барбытым. Онно советской-партийной оскуолаца үөрэммитим. Онтон, үөрэхчин бүтэргитим кэннэ, миигин Ленинградка үөрэххэ ыыппыттара.

Орто Халыматтан Якутскайга диэри биир сылы бына айаннаабытым. Индигиринэн кэлэн иһэн, өрөтурбут саха баайдарыгар уон биир ый устата билиэнжэ олорбутум. Оттон Якутскайтан Ленинградка диэри бастаан борокуотунан, оночонон Ленаны өксөйөн, онтон атынан, Иркутскайтан поеңынан — барыта иккийт устата айаннаабытым.

Ленинградка тиййэн университеекка киирбитим.

Үөрэнэр диэн оюу сыйльдан умса-төннө түслүүт ханыхы да үлэбинээбэр барытыттан ордук кытаанах эбитдии санаабытым.

Мангнайгы, иккис курсары бүтээрэн баран Халымада, дыиэбэр-уопшар сыйльдаахпын олус баарбытым.

Дойдубар 1927 сыйлаахха барбытым. Халымалаан иһэн чукчалары эмиэ көрсүбүтум. Дежнев уонна Уэллен диэн чукча сэлиэннээлэригэр ый кэрингэ тохтоон ааспыттым, онтон Дальгосторг экспедициятын кытта Свенсон американский шхунатыгар слорсон, Уэллентан ыла саңалаан, Чаунской тамахха, Халымада өрүс төрдүгөр тиййэ хотугу муоралар кытыыларынаа ўычукчалар сэлиэннээлэригэр барыларыгар сыйльдыбытым.

Халымада сыйл кэрингэ олорон баран, 1928 сыйлаахха Имтеургин диэн чукча оюутун үөрэйттэрээри Ленинградка илдье кэлбитетим.

1931 сүллаахха университеты бутэрэн, Хотугу но-  
руоттар Институттарыгар аспиранныы сылдъан, Даль-  
ний Восток крайисполкомун Чукотской национальной  
уокуругу тэрийэр комитетын састаабыгар киирсэн,  
Чукотка да барбытым. Ити сырыыбар онно сэттэ ый  
буолбутум. Бастаан Анадырга олорбутум, онтон Кий-  
риэс, Провидение, Лаврентий бухталарыгар кииртэ-  
лии сылдыбытым, чукчалар атын да сэлиэнниэлэри-  
гэр таарыйбытым. Онтон Анадырь хомотун кэрийэ  
итиэнэ Анадыртан соёуруу диэки Беринг муратын  
кытылыгар олорор чукчаларга сылдыбытым. Дээ  
онон Чукотка бары бөдөн пүннарыгар сылдъан кыт-  
ыл да, туундара да чукчаларын олохторун кытта  
ыкса билсиспитим.

Мин кинигэм манийгы чааныгар туундара дьо-  
нун — Халыме уокуругун чукчаларын революция  
буолоо 15—20 сүл иининээзи олохторун туунан кэп-  
сэнэр. Мин сэнэним кэнники чаастарын сүрүн геро-  
йүн аяатын — табаныт уонна булчут улахан Имтеур-  
гин олоңун-дъанаңын ойуулаан көрдөрдүм.

Кинигэм иккис чааныгар кыра Имтеургин «ыт  
көлөлөөх дьонги» — кытыл нууччаларыгар хайдах  
хамнааччыттаабыта кэпсэнэр.

Кинигэм үүс чаана — Имтеургин «ат көлөлөөх  
дьонги» — сахаларга олою.

Оттон тиһэх чаастарыгар мин хоту сиргэ револю-  
ция туунан, кыра Имтеургин Ленинградка тийжэн  
хайдах үерэммитин уонна кэлин хайдах советской  
хоту сири уларыта тутааччылартан биирдэстэрэ буол-  
бутун туунан кэпсиэм.

## I. ҮЙ ДЫИЭЛЭММИТ

Тула сир-дойду бүтүннүүтэ халынг хаарынан сабыллан сытар. Ыстаанынын, ырбаахылынын, бэргэнэлиин — баыттан атаџар диэри таба тангастиах Имтеургин тонгуу хаарынан төттерү-таары хаамыталыры. Кини табаларын үөрун маныры. Хара, элэмэс, манган табалар лабыкта көрдөөн хаары ханаллар. Хаар урсунугар муостара адаарын нааллар.

Имтеургин табаларын ахсаанын билиэн баazardа. Утүлүктэрин устан, тарбахтарын биир-биир бүк батталаан истэ. Биир табаны ыйан баран, тойон эрбэйин бүк баттаата. Онтон иккис табаны ыйан баран эмиэ биир тарбаын баттаата. Ол курдук тарбахтарын барытын бүк батталаата да, үөругэр баар табаларын ахсаана кини икки илиитин тарбахтарынааџар элбэх буолан биэрдэ.

Имтеургин хаарга олорунан кэбистэ уонна тыс этэрбэниин бэйэтигэр тардынан атаџын тарбахтарын аахта. Икки атаџын тарбахтарын ааџан баран, хаарга тайах маңынан биир сурааныны тарта уонна: «Биир киhi», — диэн ботугураата. Табалара буоллаяна биир киhi илиилэрин-атахтарын тарбахтарынааџар элбэхтэр эбит. Имтеургин, эмиэ илиилэрин-атахтарын тарбахтарын ахсаанынан кэмнээн, табаларын ааџан баран хаарга ёссө биир сурааныны тарта уонна: «Икки киhi», — диэтэ. Ол да үрдүнэн табаларын сите аахпата. Имтеургин тайаџынан хаарга үс тэнг, биир кылгас, онтон ёссө биир сурааныны туора тардыалаата уонна эмиэ саига аллайда:

— Үс киhi, олору үрдүнэн ёссө биир киhi, ёссө киhi анара, эбийтин киhi сүүнэ, икки хараџа уонна мунна. Көр, мин итичээ элбэх табалаахпын.

Ити кэмнэ биир элэмэс тугут, хаарга төбөтүн ньолбоччу быраан, сыйнан кэбистэ. Онтон ессө биир, өкчегер таба, сүнүөхтэрин аа-дьуо бокутаан баран, устунаан эмиэ сыйта. Аны икки тыны таба уонна күрэн түестээх кырдьаас таба сыйтылар. Онуоха Имтеургин, бокуойа суюх батыччахтаан тиййэн, кырдьаас табаны ойоёоско тэптэ итиэнэ:

— Утуйар сатаммат! Бука-бары токуччу тонуухут. Хаары ханан лабыктаа сиэн,— диэмэхтээтэ.

Табалар, ес киирбэх биир-биир туран, аат эрэ харат, ыарыржатар курдук төнкөнгнөхөн, туйахтарынан хаары өрутэ ыныахтаан бардайлар.

Имтеургин табаларын эргийэ хаамта, тайах манынан хаар аннынаабы мууhy чочуржатта уонна:

— Сүрдээжин да хам тонмут. Туйаххытын хайдах тохута охсоохтообоккут буолла? — диэтэ.

Эппит тылларыттан бэйэтэ куттанан дыик гына түстэ. Кунаан тыл — сыйты үнгүү тэнэ, табаларга алдьархайы аялан сеп. Имтеургин олорон эрэн аны бэйэтэ хаары хасптынан барда.

Кини икки илиитинэн хаары өрутэ ына-ына:

— Мин табабын! Мин бастынгарабын! Мин хаартан куттаммапын, атаксыт ыарыыттан куттаммапын. Хор, оннук табабын! — диэн сангара олордо.

Оnton табаларын диэки хайынан баран сүркүүскэ:

— Мин табаларым муустан куттамматтар. Кинилэр тимир туйахтаахтар, алтан муостаахтар, уоттаах харахтаахтар. Атаксыт ыарыы кинилэртэн куттанар, аттыларыгар да чуганааёт, ыраацынан куота сүүрээр Оннуок! Яккаем<sup>1</sup>! — диэмэхтээтэ.

Оnton куругар баана сылдьар үнүн бынаабын сулбу ойутан танааран төбөтүн үрдүнэн килбэнгнэтэ-килбэнгнэтэ, ессө күүскэ үегүллээтэ:

— Өлерүем! Дьеle кэйиэм! Берөнү супту түүчөм, атаксыты хайа быныам, ынылаах ымынаабы үөрэ-үэстиэм! Оннуок! Утүнэн дъүгэлийинг, мин табаларбын тыытыман!

Ол кэнниттэн:

— Дьэ, абаанылары барыларын кыйдаатым,— диэн уоүн инигэр оргууй ботугураата.

Имтеургин, хооннүйттан муос хамсатын ороон, хатан буоллун диэн, хатарыллыбыт түүнүк тэллэйэ

булкааңыктаах табаңын уурунан уматынна. Сөтөлүн-на. Силлээтэ-хаахтаата. Онтон халлаан диэки хантас гынан олоорунгнуу турал сүр улахан кыңыл уоту таба көрдө.

— Ити үеһәэ дойду дьоно кутаа оттоллор,— диэт.— Иттәр быңызлара буоллаңа.

Табаңын буруотун эңирийэн ылан үрән кәбиспитигәр халлаангы баар уот аны көжерен көһүннә.

— Сааскы муус курдук,— диир Имтеургин.— Били кыңыл уоттаах дьон бардылар быңызлаах.

Күөх уот эмискә халлаан устун сүр түргэнник сүүрәкәләэтэ. Онтон, кырдаңас тыңы эһә түүтүн курдук, күп-кугас буолан иң эмиэ көжерүмтүйдэ.

— Адъас таба быарын курдук,— дии санаата Имтеургин итиэннә халлаангы, араас ырбаахыны кэтэ-кэтэ, абааңылар сырсаллар быңызлаах дии санаат, эмискә бәйәттин санаатыттан бәйәтэ куттанна.

Халлаангы чаңылтыннаспыт уоттар бука-бары өспүттөрин кәннә, тыңа-ууна суюх оргууй устан ый таңыста. Кини симик уотттан табалар муостара-туйахтара килбәчингнәстиләр.

— Үчүгэ-эй,— диэтэ Имтеургин уонна хамсатын оборбохтоон баран эмиэ арбааңын уолугунан уктан кәбистэ.— Күн быраата тахсыбытыттан куттанан абааңылар саһан хааллылар. Бәйи эрә, ханна саңыахтарын сөбүй? Бука, сиргэ түстәхтэрэ буолуо.

Кини, кәннин хайынан, ол-бу диэки көрбәхтөөтө. Ким да суюхха дыллы. Тула, кини хараба ылбатынан, уйаара-кәйәэрэ биллибәт биир кэм хаар да хаар. Үй тулата тәп-төгүрүк гына тумарыктыйда.

— Дыиэләннә,— диир Имтеургин.

Онтон эмискә хаар куучугуруу түстэ. Хаарга чәп-чәки-чәпчәкитик дугунан ким эрә иңәр. Ити кини уола Кутувья иңәр.

— Абзаа,— диэтэ Кутувья,— эт беңө бәйәтинән сымдар, чугас. Ылвылу!<sup>2</sup>

Абата башын быңа илгистәр.

— Хантан иңәлләр?

— Кинин күөл диэкиттән.

— Чә, табаларгын түргэнник ол диэки үүр! — диир Имтеургин.

Киниләр табаларын үерүн, дыиэләриттән өссө тәйитән, туундара диэки үүрдүләр.

— Табалар, тохтоон хаары хаха-хаха, хаамсан ис-тилэр.

Ити курдук тохтуу-тохтуу барбахтаатылар. Хаарга түнээр хара күлүктөрэ эмиэ тэбис-тэнгнэ барсан иңээр курдуктар. Онтон эмискэ бастын таба, иннилэригээр түнэн салгыны сыйтырбаан олоотуу-олоотуу, кутуругун хоротто. Атын табалар эмиэ олоотостулар итиэнэ эмискэ сирэйдэрин хоту түнүнэн кэбистилэр.

Иннилэригээр хаар хонуу ортотугар биэс сүүнэ-кыыл таба турар эбит. Сип-синнигэс, дыамаспыт атахтаахтар, сырдык түүлээхтэр, муус-манган унук-таах муостаахтар. Кыыл таба муонун маска, тааска, мууска аалынан сыйтылаачы.

Үер табалар анараанылары төгүрүйэн кэбистилэр. Аарыма атыр хордургуу-хордургуу анар муостаах хара төбетүн сургучу тутунна. Кыыл табалартан саамай бөдөнгөрө икки илин атабынан хаары батары уктээн баран, эмиэ төбетүн умса дъуккүччү тутунна.

Онуха Имтеургин, бэйэтин табаларыгар сөрүөс-тэн, оргууй сыйбыйан үөмөн кэлэн, уюн кирис маамыктатын кыыл таба муонугар иилэ бырахта.

Таба, өрө холоруктуу түнэн баран, унга-ханас ойуоккалаан көрдө уонна маамыктаны тутан турар киһиэж сүр сымсатык уун-утары ыстанина. Имтеургины көрүөх бэтэрээ өттүнэ муонугар иилэн өрө энэн кэбинээт, хаарга илди тэпсийх эбит да, хата ону уола Кутувья, кыл мүччү атын өттүтэн маамыктаны иилэ быраџан, табаны бэйэтин диэки ханньяры тарта. Таба икки кэлин аташар турал чирэнкэстэхэн иңэн, тас иэнинэн барда. Онтон эмиэ турал кэллэ, Кутувья үрдүгэр түнүөхчэ буолла. Кутувья, кэннинэн чугурус гынаары халтарыйан, адьас таба атабын анныгар охтон түстэ уонна:

— Аяа, тарт! — дийн өлөр сангатын саңгарда.

Имтеургин маамыктатын илиитигээр эрийэн баран күүнэ баарынан тарта. Таба, төбетүн ханньяачы тартаран, мууска кыайан тирэммэккэ халтарыйда. Имтеургин чохчойон олорон, ангар атабын иннийн диэки чиккэччи тэбэн, тирэнэн баран ессө биирдэ нэмис гынан, табаны кэннинэн состо. Ити бириэмэжэ Кутувья, ойон турал туора ыстанаат, бэйэтин маамыктатын ессө ыйылыннары тарта. Таба, кини эрэ буоллар, кэл-

гиллибит курдук, оннуттан хамнаабақка турал, кэлин атаынан хаары тобута тэбиэллээта. Имтеургинаах Кутувья лаппыйа-лаппыйа улам-улам чугааан истилэр. Дээ онтон Имтеургин үнүүнэн ойоюско түстэ. Таба ере ыстанан ылла, онтон дьигинийбэхтээн баран, ойоюнгар батары киирбит үнүүтэх хоройбурунан, сууллан түстэ. Кэлин атахтарын быччыга ибир-ибиртардыалыы сыйтта.

Имтеургинаах иккиэн сырсан кэлэн таба аттыгар сенүргэстии түстүлэр.

— Бэркэ оюунна,— диир Имтеургин.— Үчүгэйдээ тэр дьон буоллубут.

Кини таба ойоюннуттан үнүүтүн сүлбү тардан ылла, сикий бааска сөмүйэтин батары биэрэн, таба хаанын оймоон танааран хаарга бирдангалатта. Онтон уоунан түнэн сип-сибизһэй, бөлүөжэ илик хааны ыймахтаата.

Кини кэнниттэн Кутувья эмиэ сылаас хааны истэ.

Дуоныуохтарыгар диэри инэн баран, хаарын хаан туһата суюх тохтон хаалбатын диэн, үнүү дъөлө түспүт сирин лабыктанан бүөлүү астылар. Онтон өлербүт табаларын дъалты соён баран, аны атыттарга үемтүлэр. Хаалбыт түөрт кыыл таба дьиэ табаларын кытта сыйтыржалана-сыйтыржалана, харсынан көрө-көрө кэм да сыйлдьаллар эбит.

Имтеургинаах Кутувья, эмиэ бэйэлэрин табаларыгар серуестэн турал, маамыкталарын бираңан күөрэннэтилэр. Имтеургин биир табаны муоюннуттан, уола атаыттан хаптаран сууллары тардан түнэрээт бынарын сүрэххэ астылар.

Ити курдук, хаалбыт табалары төрдүөннэрийн өлердүлэр уонна наарталарыгар тиэйэн, бэйэлэрин табаларын үөрүн иннилэригэр уктан, дьиэлээтилэр.

Күтүр улахан хара эриэн ыт, ураха тирии әркинин аннынан кыбылла-кыбылла сыйлан тахсан, наарталары тула кетө сыйлдан эккэлээмэхтээтэ, эти сыйтыржалан көрдө, хаанын салаамахтаата.

Түүтэ саралаан хаалбыт ураха сабы тирийтин, тэнкейэн, ере аннья-аннья, утуу-субуу — биирдээ саанырбыт, биирэ эдэр — икки дъахтар, кинилэри эккирэтэн аны кыракый кыысчаан табыстылар.

Эр дьон, дъахталлар — бары көмөлөөн сыйнан-сохон, өлөрбүт табаларын этин ураңаца киллэрдилэр. Инирдээ хабыс-харанга. Сааңырбыт дъахтар, ураңа намынх саамай улаңаа муннугар тиийэн, утуйар быыс көнниттэн ортолугар хороччу угуллубут лабыктата умайа сыйльдар, сяа арыыта кутуллубут мас чааскыны — ынырынныгы танаарда. Онтукаларын умса ууруллубут хочуол үрдүгөр туроордулар уонна табаларын астаабытынан бардылар. Эр дьон сүлтүлэр, оттон дъахталлар, унгуохтарын алдьатымаары, сүнүөхтэрийн араарты-араарты, этин бысталдаатылар.

Онтон дъэ бары ахаан бардылар. Сиикэй быары амсайдылар, хаан истилэр, чонкуларын охсон, силиитин сиэтилэр.

— Дъэ бу учүгэй,— дии-дии Имтеургин мичээрдиир. Кини сирэйэ дэлби хаан буолбут, тиистэрэ эрэ туртааллар.

— Байанай этий биэрдэ. Эмис эти. Ахаа-сиэ, байанай! — дии-дии азгалара ынырынныкка силии тоорхойун уурда. Онтон арбаңын уолугуттан ачаахтаах си ник мутугун ороон танаарда.

Ити байанай эмэгэтэ эбит.

Байанай, син киши курдук, икки атахтаах гынан баран, ийлийтэ, тебете суюх эбит.

— Дъахтаар, ыл анат-сиэт эрэ!

Байанайы бастаан сыванан, онтон хаанынан оюнуохтаан уот төлөнүгөр туттулар. Ол көнниттэн Имтеургин быанан бобо баайан баран хоонньугар төттөрү уктан кэбистэ.

— Мин иним сылааңыгар сымамнаан утуй,— диэтэ кини.

Бары сыйгынньяхтанан, тирии быыс кэтэжэр киирэн, утуйардыы онгостон сыйтылар.

Арай Кутувья эрэ сыйппата. Кини эмиэ маамыктатын, үнгүүтүн ылан, кэтий хайынхарын кэтэн, табаларын үөрүн маныы барда. Түүнү бына манаата. Ый сутэн, сарсыарда халлаан сүнүктүйан эрдэүнэ дыэтигэр дъэ төннөн кэллэ. Абыллыы бөйенү абылаабыт, ийлийтэ сап-салбарлас буолбут.

— Берөлөр,— диэтэ кини нэһиилэ бетүөхтүү-бөтүөхтүү.— Тулабытыгар берелөр сыйльдъаллар, табарбытын тыыталлара буолуо. Иэдээн!

— Издээн эбит,— дии түстэ ажата.— Өлөртөөтэх-путунэ эрэ быынанабыт. Чэ, турума, тахсан буургун келүйэ оюус.

Имтеургин, таба арбаанын, ыстаанын кэтэн, быхах баалла сылдьар курун бобо тардынан кэбистэ уонна табах уурунан соппойбохтоон баран үнүүтүн, тайах маын ылан, танырдья табыста. Ураха аттыгар аллаах таба, хайы-үйэ чэпчэки наартаа көлүллэн, бугуний тэпсэнгэлийн турар эбит.

Имтеургин, наартатыгар олоро биэрээт, тарырын күөрэс гыннаарда да, табата төбөтүн ньолоччу туттан баран түүнэн кэбистэ. Туйахтарын суола хаарга онон-манан оноён хааллылар. Тосту эргийиилэрэгэ Имтеургин, наартатын охторумаары, атаан тарырдаан состордоун аайы, таба туйавын суолугар сэргэстэнэ халын хаар диригник хоруллан истэ.

Эмискэ таба, төбөтүн булкуйа-булкуйа, хаянгыраата.

Иннилэригээр ыраах манган хаарга икки тухох эрэ хара көһүннэ. Имтеургин учүгэйдик көрөөрү өндөс гынна.

Икки бөрө, кутуруктарын кумуччу туттан, тоңокко уйдаран, суксурсуптуунан сырсан сундулуха сылдьаллар эбит. Сотору-сотору кэннилэрин хайынан көрөллөр, арђастарын түүтүн тууоран баран, дөрүн-дөрүн бүтэнитик ырдыгыныллар.

Имтеургин табатын бөрелөр диэки салайа сатыырда, табата куттанан туора-маары ыстангалын сылдьар. Онуоха хаяытын түнэн баран, муонатын илиитигэр серөөн чиккеччи тарта уонна табатын кулгаахха куунунаарда.

Табата, бөрелөр иннилэрин күөйэ мунг кыраайынан ойдо. Маамыкта өрө чынныран тийиэн кэнники бөрө моонньюгар хатылла түстэ. Бөрө умса холоруктаат аныларын ырдьаптынан туора ыстанна. Ол да буоллар хабарбатыттан хам ылбыт хатыс быаттан кылайан телөрүйбэккэ, наарта кэнниттэн сонууллан тарыгданна. Биирдэрэ өкчөччу туттан баран, куотан сундулуйда.

Имтеургин, табатын тохтотон, маамыктатын түүрдээ. Бөрөтүн тутан-хабан көрбүтэ, өлбүккэ дылы, баана халыр-босхо барбыт. Имтеургин ангар илиитинэн бөрө төбөтүн бобо харбаан туран, сэрэххэ, тайах маынан

сүүскэ охсон кердө да — былыр үйэбэ өлөн хаалбыт. Дъэ онтон наартатыгар бырахта уонна иккис берөнү эккирэтээри табатын үүрэ сатаата да, табата барбата — аябын атан сөтөллөн хахсайда. Сылайбыт, төнүөн санырып бынылаах.

— Чэ, дыэлиэх дааны,— Имтеургин.— Сыньянан баран сарсын эмиэ сонордонон керүөхпүт. Маамыктаан ылбатыбыт, арай уткуучин<sup>3</sup> туроран көрөе инибит.

---

Ненгүө сарсыардатыгар, халлаан суһуктуйан эрдэбинэ Имтеургин эмиэ бултуу баарга тэриннэ.

Тиэтэйбэkkэ, наллаан айаннаата.

Барбахтаан иһэн кыыл суолун көрдө. Ханнык эрэ кыра кыыл сылдыбыт — атабын суола киһи сөмүйэтинэн оймообутун курдук. Кыыл балайда барбахтаан иһэн ииктээбит уонна эмиэ ааһа турбут. Онтон эмиэ ииктээбит. Хас боллох ахсын кэлин атабын өрө көтөө-кетөө барбыт.


— Кырса сылдыбыт,— диэн булчут тута сэрэйдэ уонна, табатын тохтолтон, кыыл суолун бигээн кербүтэ — сымнаас. Саарабыт хаары тутан кербутэ — бөхүйэ да илик, инчэбэй.

Имтеургин, наартатыгар олоро биэрээт, табатын тиэттэтэ.

Били кыра кыылы ситэ баттаан ыллылар — кырса эбит. Мангана бэрт буолан, хаарга нэхиилэ кестөр, көп түүлээх суп-суюн кутуруга соһуллан мөлбөрөнгнүүр. Имтеургин маынан охсон көрдө да, сыйха дайбаан кэбистэ, онууха кырсата төттерү кылбарыс гынан хаалла. Имтеургин, табатын эргилиннэри тардан, сылбүрђа кыылы эмиэ эккирэттэ. Онтуката, тиинин ырдьас гыннаран баран, хаарга мэллис гынан хаалла.

Имтеургин тула ёттун керүөллээтэ да, кырсата ханна да биллибэт. Онтон эмискэ хаар анныттан үс хара туочука: икки хаараа уонна мунна кеһүннүүлэр. Кырса тонгуу хаартан сулбу ойон тахсан, чыrbайыаынан чыrbайан баран, хонуу устун субуруйа турда.

Булчут абаран, хаһыгра түһээт, бэргэһэтийн хаарга бырахта, онтон төттерү ылан эмиэ кэтэн, табатытар төнүннэ.



2 Тәки Охулок

Тиййбитэ: табата кытта мэлигир, куоппут.

— Байанай кыбыңырдаа,— диир булчут,— ол иниң кырсатын да бизрбэтэ, табабын эмиэ илтээз.

Имтеургин, тобугар диэри тонуу хаарга батылла-батылла, сатыы дъиэлээтэ. Тонуу хаарынан хайынара суох сылдъар ынарахан. Имтеургин дэлби буста. Хаары ытынан ылан сиэн кердө, сирэйин ньуххайданна да, син биир сөрүүкээбэтэ. Тирии таңғаын түүтэ этигэр хам систан тэһитэ кэйэр, кычыгылатар. Онтон курун сүөрөн санныгар иилэ бырахта. Арбаңын аннынан тымныы салгын үргүйэн, арый сөрүүкээтэ.

Ити курдук Имтеургин сүрдээх унунук хаамта. Ый тахсан баран сүппүтэ быданнаата да, кини хаамптын кубулуппат.

Кэмниэ-кэнээс ураһатын көрөн: «Кырса да ажалбатарбын, кини эрэ буоллар, дъиэбин буллум ээ»,— дии санаан, дъэ арый сэргэхсийдэ. Ураһатыгар, утуяар бывынын кэтэбэр киирэн, мууһуран хаалбыт танаһын устан, тирии тэллэххэ сыйтынан кэбистэ. Ненгүё киэнэтигэр ый тахсыар диэри тэбэн көрбөккө утуйда. Унуктаат тута ыйыталаста:

— Кураанаах наарталаах таба кэлбитэ дуо?

— Баараргын аյай кытта кэлбитэ,— дияэтэ кэргэнэ.

— Оннук эрэ буоллун, бүгүн эмиэ барыам — уткучин туруортуюм.

---

Табата түүн сыйньяммыт. Атын табалары кытта, лабыкта көрдөөн хаары ханаан, муоһа адаарынчныы сылдъар эбит. Имтеургин табатын маамыктаа тутан ылан, сып-сымнаңас кулгаахтарын имэрийэ-имэрийэ:

— Аны баас куоппат инигин,— дияэмэхтиир.

Табата, истибит курдук, баын хонкулдъутта.

— Ыппын илдъэ барыам,— диир Имтеургин кэргэнигэр.— Бэртээхэй кырсаны мүччү туппутум. Ло-локвытта<sup>4</sup> тик эрэ, эмийийин үлүтүө.

Кэргэнэ, суонгаа тириитин булан, бүк-так тутан, суон иннэнэн тикпитинэн барда уонна булчут хамсаалаах табаңын тардыар диэри иниң бүтэрэн, ытын ынгырда. Ыттара, бөрө курдук, сүрдээх улахан, сотору төрөөрү сылдъар буолан өреөтө түүлээн, эмийийэ кытара сылдъар.

Дъахтар ытын иһин суюнаа тириитинэн эпсәри тардан баран сиңигәр танааран тирбәзәнән тиһән кәбистә. Ыт мунгнаах икки өттүнән избәлдьйән, содъонгиноон, тонгуу хаарга арычча мачаахтыыр. Ону керән, Имтеургин кәтәбен ылан наартатыгар тиэйән кәбистә уонна, түһән хаалбатын диән, баайда.

Таба тоң чигдинән сыйыдамнык айаннаан истә. Ити кәмігә ый урала үрдүнән сандардың өндөйен әрәре.

— Бүгүн былыта суюх, сырдык,— диир булчут ытыгар кәпсиирдии.— Суол-иис көстүмтүө буолуо.

Ыта, Имтеургин кәтәбәр сып-сылааһынан тыынатына, икки илин атабынан тирәнән олорор.

Бастакы уткучинын аттыгар тиийән, булчут табатын тохтотто.

Таба иниириин утактарыттан хатыллыбыт уткучин кылышта санныйчы түһән хаалбыт. Кырса, мәнигетин ордорбокко сиән баран, баран хаалбыт. Иккис уткучинын муос тиистэрә хааннаммыттар да, кыыла эмиә биллибәт. Булчут кыыл суолун көрбүтә: бәре сымдышыбыт. Бәре уткучин тиистәригәр тәбетүн таарыйтарбыт буолуон сеп әбит. Наар антар өттүн диәки биир сиргә тұла холоруктаабыт.

«Уна харабын дәнгәппит быһылаах, ол иһин наар уна өттүнән тұла холоруктаабыт», — дии санаата Имтеургин уонна суоллаабытынан барда.

Биир сиргә кәлән, бәре туора ойбут, онтон иннин хоту суурбүт, тәннүбүт, эмиә биир сиргә тұла холоруктаабыт. Имтеургин кылышын суолун төрдүн-тәбетүн булбакка харааччы мунан хаалла.

Эмискә ыта иннин диәки дъүккүс гынаат үрән моргуда, онтон үргән таба туора ойдо. Имтеургин ол-бу диәки көрбәхтеөбүтә, арай хаарга туох әрә харап тұла әргичингниир.

Имтеургин үегүләен табатын үүрдә.

Били хара түргэтәетә. Бәрәтунән бәре быһылаах да, тобо әрә кыайан сүурбәт, тәбетүн кынгначчы тутта сымдышар, наар уна диәки халыйан иһәр. Ситә баттаан ыллылар. Бәре куттанан кыыла турбут таба аташар адъас кәһиллә сымдышар. Таба илин атабынан таарыйда быһылаах, бәре наарта сынааын анныгар киирән хаарга хам баттатта.

Имтеургин кэннин хайынан көрбүтэ: бөрөтө кэм да хамсыы сытар. Наарта берөнү үрдүнэн иккистээн ааан хаарга ёссө тимииччи баттаата. Эбийтин Имтеургин маңынан төбөөн сирбатта. Бөрө, атабын ибигирэппэхтээн баран, налыс гынан хаалла. Булчут кызылын ылан наартатыгар бырахта. Ыт, бастаан чугурус гынан иһэн, ырдыгыныы түһээт, сыйтын аһыла-рынан бөрө уүн түүлэх кулгаацар хатанна.

Дыиэлээтилэр. Хомурахтарга субу-субу наартаны сахсыйан ыла-ыла өрутэ быраацаттыр. Өлбүт берө наарта икки ёттуңэн тарыырданан, кутуругунан, атабынан хаары сиппийэ истэ.

Имтеургин эмискэ табатын тохтолон, ириэнэх суюлу кынгастаста.

— Сибилигиин ажай ааспыт,— дии санаата. Ытын кетөөн ылан наартатыттан түһэрэн кэбистэ. Ыта, ойбохтоон иһэн, курдуу кэлгиллэн сылдъар лолоквытыгар мэнэйдээтэн, муннунан хаарга хоруйда. Онуоха уүн кутуруктаах, көп түүлэх кырса хаар анныттан сулбу ыстанан тахсан, хаптас гынан баран, эмискэ наарта үрдүгэр баар буола түстэ. Имтеургии илиитэ тийийн икки ардыгыгар кырса, кини санныгар ыстанан тахсан, арбааын сафатыгар сыйтын тиихиинэн хатана түстэ.

Булчут, хаңыра түһээт, кырсаны кутуругуттан харбаан ылан арбааын сафатыттан араара тарта. Онуоха кырса түүрүллэ түһэн баран, сыйтын аһыла-рынан илиитин батары ыстаата. Хата үтүлүгэ халынг буолан хотуппата.

— Иирбит,— дии санаата Имтеургин итиэннэ, илиитин күөрэс гыннаран, маныйа түһээт наарта кырытыгар сирбатта. Кырса, үтүлүгү төлө ынтыкаат, хаарга төкүнүс гынан эрдэбинэ ыт, сиргэ сите тириэрлэккэ, үрдүгэр түһэн хам баттаан кэбистэ.

— Сэрэн, тириитин алдьатыан,— диир Имтеургин.— Манык бэйэлээх кыылга сабыс-санга чааннныгы да биэриэхтэрин сөп.

Кини, ытыттан кырсаны бывлдаан ылан, наартатыгар берөнү кытта кэккэлэхиннэри уурда.. Ытын баайан кэбистэ, олооун оғоунна, дээ дыиэлээтэ.

Туундара киэн киэлитин тухары хаар үрүмэ бывлыт курдук ере күдээрийэр. Ый төп-төгүрүк иилэммит, манган кириэстээмmit.

— Ый дыиэлэммит,— диир булчут,— ол аата буурба түхээри гыннаңа. Хата дыиэбэр кыл мүччүү кэллим. Оол мин табаларым аны сылдъаллар, оттон ол уолум Кутувья туар.

Киниэхэ хоруйдаабыттыы, хаар суугунаата, онтон тыал иниирдэ.

## II. ОЙУУН ТЫАЛЫ ТҮҮЭРЭР

— Ойуун тыалы түһэрэр,— диир Имтеургин уолугар. Онтон табатын тохтолон баран үегүлүүр:— Кутувья, аны ойуун тыалы биңиги диэки үрэн, хаарынан көмөөрөй, табаларбытын ураңбытыгар чуганатыах.

Иккиэн табаларын үөрүн күейэн, маамыкталарынан далбаатаан, ураңаларын диэки үүрдүллэр.

— Хай, хай! — диэн үегүлэхэллэр. Табалара жолкутук сырсан истилэр. Онтон хаарга туох эрэ улахан, аллараа өттө кэйтит, үеңээ өттө унуктаах хараны көреет, төбелөрүн нылаачы туттан, кутуруктарын хороппутунаан туундарада теттөрү ыстаннылар.

Ол улахан хара диэкиттэн буруу сыта кэлэр. Ураха эбит. Табалар биир түүн көрбөтөхтөрүгөр хайы-үйэумна охсубуттар.

Имтеургиннаах Кутувья, ийэ-хара көлөнүннэрэ түүхөр диэри эккирэтинээн, табаларын үөрүн ураңаңа теттөрү күөйдүллэр. Табалара, ураңа диэки кынчыатаха-кынчыатаха, бэркэ сэрэнэн аа-дью хаамсаллар.

Инникилэн иңэр атыыр — улахан хара таба муона хаппыйт үөтү адаарыччы олордон кэбиспит курдук. Атыыр эмискэ хараңын хааннаабынан көрөн баран, буугунуу-буугунуу, адаархай муоңунаан урананы тобо кэйэн кэбиңиэхчэ буолла.

— Мей! Боотурдаама, кырдъаас! — диэн уранаттан дъахтар сангата инилиинэ.

Онтон инирдьэттэн, тирии ыаңайаны әйэнгэлэппитинэн, баңыттан атаңар тиийэ үргүлдүү таба тангастаах дъахтар тахсан:

— Мэ, ис! — диэн баран атыыр сирэйигэр саба ыста.

Атыыр амтаңыйан салбанан кэбистэ. Атыттара саба сырсан кэлэн үмүөрүүэ түстүллэр уонна үтүрүүэ-

үтүрүү атыры, буруолуу сыйтар саңарбыт хаары салаамахтаатылар.

Ити курдук биир сиргэ тэпсэнгэлийн турдахтарына, Имтеургин уолунаан биир экчэгэр табаны атаўыттан туоры сонон танааран, муоһуттан умса баттаан туран, сүннүүн астылар.

Онтон ёссө икки табаны тутан өлөрдүлэр.

— Аяа, маннык тыалга хайа бу да сөп буолаарай? — диир Кутувья.

Онуоха аյата:

— Дъэ ким билэр,— диэн быһаарынта суюх хардараан баран тугу эрэ толкуйдаабыт курдук туттар.— Билигин «Өгөс Кырдьбаас Атыыр ыйя». Онтон «Кырыымчык Эт ыйя» кэлүэ. Тыал ёссө да унуура буолуо.

Чочумча тохтоон баран Имтеургин салгын этэр:

— Ааспыт кыһын биэс табаны өлөрбүппүт. Тыалы туораппатаа. Аччыктаабыппыт. ѕессө өлөрүөх.

Ёссө биир табаны өлөрдүлэр.

— Сөп буолар ини? — диэн уола ыйытар.

Аյата табаларын таптыыр харабынан көрүтэлиир, лабыктаны турута тыыттахтарына муостара эйэннэхэллэрин, кылгас көп кутуруктарын одууланаар. Табаларын олус аһына саныыр. Ол инин буолуо:

— Чэ буоллун дағаны. Түксүлүөх,— диир.

Ол икки ардыгар харанга сабаах диэкиттэн күүстээх тыал саба сүүрэн кэлэн, ураһаларын тирии сабыытын хастыы тардан өрө ыйтыян танаарда. Тирии тэлибирээмэхтээн баран, хаарга туһэн, тыал хоту тэлээрдэ. Онуоха дъяхталлар хап-сабар эккирэтэн мочоохтоон тиййэн, харбаан ылан, ураһаларын иэгэйбит туорай маңыгар иилэн баран быаларынан тэниччи тартардыхлар.

Еыаларын төбөлөрүн ураһаны тулалыны хаартан чоронон туарар таба муостарыгар баайталаан кэбистилэр. Ону көрөн Имтеургин:

— Бөбөргөөтө, аны бајас тыал хастыы тардыбат ини,— диэтэ.

Күүстээх тыал туундара хаарын, былыйт курдук өре ыйтыян танааран, дыон сирэйигэр сабыыр, хаархтарыгар таптайар. Кини тыына хаайтарылах курдук. Дыон ураһаларыгар арычча киирдилэр, тирии эркиннэр энгэрдэрин, тыал күеттээбэтин диэн, таба этинэн хайынны баттатан кэбистилэр.



Тас таңастарын ућулан баран, таба тирииттээн тигиллибит утуйар быыстарыгар — йоронгаџа киирдилэр.

Онно дъахтардаах эр киһи, кыра кыистара уонна уоллара көргөнинээн — бәниэн баттылар. Бары уотутула таба тириитэ тәлләхтәргэ кәккәләнән олорунан кәбистилэр.

Уот үрдүгәр хомуруттан хаалбыт, тумсун оннугар саба ууруу нъаалбаан абырахтаах алтан чааннык ыйанан тураг. Бука-бары ити чаанныкка өреһөлүү симиллибит хаар, ханаан ууллан, ахатарын кэтәнәллэр.

Йоронгалара намынаџа бәрт буолан, бәл диэтэр олорор киһи төбөтүнэн аниыллар. Сыгыннъахтанан баран бәйэ-бәйэләригәр систа олорон ахаатылар. Ортолоругар мас кытыйаџа бытархай гына кырбаммыт сиккәй быар, буөр булкааныктаах таба хаана кутуллан тураг. Унгуох хамыйахтар ол кытыйа диәки бокуойа суюх элэнгнәнәллэр.

Ураһа эркиннәригәр уонна үрдүгәр тыал хаары сабыта охсон табыгыраппахтыыр. Тон тириилләри күёттээн титирәсттәр, күлүгүрәтэр.

— Хайа, ыппыт хамнаный? — диэн санга аллайа түстэ кыистара.

— Киллэр, — диэтэ, онуоха аҗата.

Кыысчаан быыс тәлләбүн өндөтерүн аҗай кытта ыт, хап-сабар сыйлан киирэн, дьон аттыгар хам-бааччы сыйланан кәбистэ.

— Чәэн, бүтүннүү хаар буолаахтаабыт, — дии-дии кыысчаан аһыры олорор хамыйаңынан ыт түүтүгәр систыбыт хаары кыһыйан ылан салаан кәбистэ итиэн-нә эмиэ аһыгар эргилиннә.

Имтеургин, чааннык сыйлайарын кэтәнә таарыйа, тирии тәлләххә сыйтан, устунан утуйан хаалла. Онтон эмискә, бынаарыыта суюх тугу эрэ үлүгүнәйэ-үлүгүнәйэ, илиитинэн далбаатанна, бокуойа суюх эргичийдэурбачыйда. Кыына оргууй сибигинәйэн:

— Аҗабар көмөлөнүөххә наада, тыалы кытта охсунар дии, — диэтэ уонна ытын мооннүүттан куунаан ылан муннунан аҗатын атахтарыгар үнгүлүттэ:

— Аҗабар көмөлөс! Тыалы кытта охсунар.

Ыт Имтеургин атахтарын сыйырбаалаата уонна ти-ниләјэр хам тоого сыйльдар туох эрэ бөбү логлу тардан ылла.

Имтеургин, соhуйбут курдук, атабын эhэ охсон  
ылаат олоро түстэ.

— Нуу,— диэн диригник өрө тыынна.— Бынырык  
да түүлү түhээтим.

Итини истээт, кинини ойбоhуттан одуулуу олор-  
бут кыына куттанан ийэтигэр систа түстэ. Аялара  
табах тарта, сөтөлүнэ уонна түүлүн кэпсээн киирэн  
барда:

— Дьэ арай мин эт хатарар сиэрдийэ көрдүү тыа-  
ба табыстым. Биир ханы-ын да мутуга суюх дыл-  
дылыгыр синнигэс маhы таба көрдүм. Лаабыс атабар  
бэрт эбит дии санаан, иэбилиннэри тардан бы-  
ныах буолбутум — бынафым да, сүгэм да суюх, дьиэ-  
бэр хаалбыт. Умнан кэбисспиппин. Хайыамый, туура  
тардан ылаары ырычаахтасым да, маhым, силинэ  
дирингэ бэрт бынылаах, кыратык да тулланнаан көр-  
бөтө. Илдүү сылайан, күүhум-кудэбим эстэн, сиргэ  
«лах» гына олоро түстүм. Биир эмэ арыый синнигэс  
мас баар буолаарай диэн, эргиччи көрүтэлээтим да:  
биир да суюх, бары суюннаар. Онтон арай өйдөөн көр-  
бутүм: биир тиит кэннингэр тыатаацы кырдъаңас бап-  
паhайын салыы олорор эбит. Куттанан барыах-кэлиэх  
сирбин булбакка, сиргэ умса түhэн сыйттым. Сирэйбин-  
харахын, илиибин окко-маска дьуккурута тарда-тар-  
да, талах бынынан сыйллым.

«Уулаах дулбая бынынан сыйлабын. Нылбы си-  
тыйдарбын да, хаптайан дулбая үрдүнэн көстүбэппин.  
Арай төбөбүн эрэ өндөтөбүн.

«Дулбая эрэ, кини төбөтө эрэ — эhэ билиэ суюба,—  
дии саныыбын.

«Сыйлларбын кубулуппапын.

«Кини эрэ буоллар, кырдъаңастан куоттум быны-  
лаах.

«Холкуйан, ойон турган кэннибин хайынан көрдүм,  
ол да буоллар син-биир тииккэ серүестэн турабын.  
Эмискэ иннибэр мутук тостон барчаланна. Бу алдьар-  
хайы! — эhэ адьас миигин көрбүтүнэн уун-утары баа-  
дангаан иhэр. Дьүhунэ диибин диэн, умайа турар ку-  
тая курдук, кып-кыыл. Бэйэтэ буоллар унгуохтаах  
тирий эрэ, иhэ-үhэ хапсыччы хатан синигэр хам сый-  
стан хаалбыт.

«Дьэ сиэтэ», — диэн санаа элэс гынан ааста.

«Тиит күлүгөр түс, эңэм буоллаңына бу мардъас гына түстэ. Баппаңайынан биирдә сууллары дайбаан түһөрдө. Хата уңуктан, онон быыһанным».

— Тугун ынырыгай! — диэтэ Кутувья.— Билбитим буоллар, үңүү дуу, сүгэ дуу туттарыа эбиппин.

— Биэрбэтэүйн дъэ кыһыылаах,— диэтэ онуоха Имтеургин, ытыңын кырытытынан сирэйин көлөһүнүн сотто-сотто.

— Аны утуйаргар үңүүгүн илдьэ сыйт,— диэн кыына сүбәнит буолла.

— Сөпкө этэбин, Тынатваль. Кырдык, аны иннээ гыныныбын.

Ханаайка муостаңа ниэрпэ тириитин тэлгэтэн, ол үрдүгөр хаптаңын уурда, иһитин дуомун — биэс мас чааскыны уурталаата уонна мүлүйбүт сылбархай ууну кутуталаата. Сылаас уунан мүлүтэ-мүлүтэ, баар-суюх астарынан — кырбаммыт тонг этинэн куңуоктanan ахаатылар. Тынатваль, биир обургу хоңуоччук эти ылан, кэннигэр сыйтар ыкка биэрзэри эргиллэн баран, соңуян чаңаара түстэ:

— Ийээ, аңаа! Кыра ыттар баар буолбуттар.

Кыыс биир быыкайкаан баңайыны сэрэммиттии икки илиитинэн ылан аңатыгар уунна.

— Кааккуме<sup>6</sup>! — аңата соңуидя. — Ыт ытынан.

Имтеургин сибилигин аңай ийэтин иһиттэн түспүт ыт оңотун ытыңын тилэүинэн имәрийбэхтээтэ, онтон түү сыйтыгар сотто уонна кәргәнигэр уунна:

— Байлдыты аhat!

Ыт оңото мунгнаах тугу ахаахтыай, биир кэм ыйылысыр эрэ. Ханаайка эргим-ургум тутан баран, ийэтин эмийигэр үңүлүттэ.

---

Түүн тугу да билбэkkэ ууларын хана утуйан баран, сарсыарда турбуттара, ыттарын оңото хайы-үйэ тердүөлэспит.

— Дъэ билиэххэ наада, хайалара ыт буолуунуүгүй,— диэтэ аңалара.

Имтеургин уолунаан быыстан оронон тахсан, тымнынан хаарыя сыйдьär хатыылаах тирии ыстааннарын, арбаңастарын кэтэн, таңырдья тахсаары гыммыттара, ураңаларын эркиннэрэ кыайан өндөйбөт гына, тула өттүттэн хаар эпсэри тибэн кәбиспит.



— Ок-сиэ, сурдээбин да хам баттаабыт,— диир Кутувья.— Тыал обургу бааам да хаары таптайбыт.

— Сүрэ бэрт, — диир абата. — Кэбис, чэ ураһабыт иниинээби хаары чөмехтүех.

Ураһаларын ортолтугар хаары чөмехтөөбүттэрийн кэннэ, Имтеургин быыс кэнниттэн туорт ыт оботун танааран биир-биир хаарга дирингник батарыта батталаата. Хараа суюх мунгнаахтар ыйылаамахтаан баран им-нимим бардылар.

Быыс кэтэбүйттэн дъахталлар тахсан, төнгөйөн олорон, эмиэ хаар чөмөүүн кынгастастылар.

— Хайа, тобо тахсыбаттарый? — Тынатваль ыксы быныгтыйар.

Кэмниэ-кэнэбэс муннунан уонна илин атахтарын сыйынан хаары ханыйя-ханыйя, бастаан биир, онтон иккис ыт ојото быктылар. Кыыс иккиэннэрин хап-сабар харбаан ылан, ириэрээри, хооннуугар укта обуста.

— Ычча-ча-ча,— диир кыысчаан, — тыбыс-тымнылар.

Дьон, тыыннарыттан арбаастарын садата кырыарыар диэри олоро сатаатылар да, икки хаалбыт ыт ојото кыайан тахсаахтаабатылар.

— Бараахтаатылар бынылаах,— диэтэ абалара.

Онуоха уола:

— Кырдык, өллүлэр бынылаах,— эрэ диэтэ.

Хаар чөмөүүн тарыйан, икки туюх эрэ мөкөй курдук үрүнг хомуогу ороон танаардылар. Ол били ыт ојолоро мунгнаахтар, инчэбэй түүлэригэр хаар хам силимнэхэн, токуччу тоно сылдъаллар эбит. Арбааны сиэбинэн хаардарын сотон баран Кутувья:

— Атахтара, кутуруктара мас курдук буолбуттар, муннулара туртанаан хаалбыттар. Тонон өлбүттэр,— диэтэ.

Ханаайка быыс кэнниттэн эт танааран, тэрэпиис-кэ курдук чараас гына бысталан баран, өлбүт ыт ојолорун төбөлөрүн суулаан кэбистэ.

— Аара эттэ сии-сии, кэлбит сиргитигэр төннүн,— диэтэ Имтеургин, ыт ојолорун өлүктэрийн үрдүгэр төнгөйөн олорон.— Улааттажхытына эргиллэн кэлээрин, олохпутуугар күүс-кемө буолаарынг. Оојордук!

ОНТОН УОЛУНААН ӨЛБҮТ ыт ојолорун ураһа эркинин аннынан хаарга батары анньян баран, быыстрын кэтэбээр киирдилэр.

### III. ДЬОН — ХААР АННЫГАР

— Кух, сотору көнүөхпүт,— диэтэ Имтеургин кэргэнигэр,— онон утуяар танаспытын кэлгийэр быата була сырыт.

Дъахтар хантан эрэ обургу, кэтий лахтак<sup>6</sup> тириитин лоскуйун булан тааарда:

— Маны тэлэн быа онгоуннахпытына хайдах буолуой?

Эр кини ону ылан эргим-ургум тутан көрөн баран:

— Бэртээхэй быа буолуо эбит. Хата бу түүтүн үргээн кэбистэр,— диэтэ уонна түүтүн сахсыйбаахтаата, хас да кылыш курдук түүнү холбуу ытыран, тиихиинэн туура тардаары сорунан көрдө да, кытаанаа, бөбөтө бэрт эбит. Онтон кэргэнигэр:

— Ууга уган илтииэххэ наада,— диэн сүбэлээтэ.

Дъахтар тириини чороччу эрийэн баран муннукка тураг уулаах ыаџайаа уган кэбистэ.

Тириини ити курдук үс күнү бына илтиилэр. Имтеургин күн аайы маынан ороон таааран түүтүн турута ытытан көрөр. Төрдүс күнүгэр тириилэрэ дьэ илийэн, түүтэ түүх сылдьар буолла.

— Түүтэ кэлэр буолбут,— дии-дии Имтеургин үерэн төбөтүн кэбильдьиттэ уонна, тириини утуяар тэллэхтэригэр тэниччи быраан баран, уолунаан кини сөмүйэтин саа кэтийтээх гына тэллилэр. Икки дъахтар, кинилэр диэки сыбарыс гынан, тирии сыйтийбыт хатылаах түүтүн үргээтилэр. Онтон ытыстара хабыллыар диэри имиттилэр, сите сыйтийбатах түүтүн тиистэринэн тоноотуулар.

Үллэрин бүтэрэн, бары сыппыттарын кэннэ икки дъахтартан кырдьяана — Кух, йоронга муннугар олорон, ынырынныгын чуганатан, ингиир утаа сабынан, сииктэрин бэркэ кичэйэ-кичэйэ оюо тангаана тикипитинэн барда. Иистэнэ олорон муннун анныгар кининэйэн ыллышыр:

Энэ төбөтө,  
Бөрө тиихэ,  
Таба тириитэ,  
Ыт атаба.

Ити кини күүтэр оюутун түүнан ыллышыр.

Эмискэ дъахтар, тугу да гынын булбатах курдук, эргичингний түстэ, иинин киэр элиттэ. Ылараханык

тынан сыыгыны-сыыгыны, тирии тэллэбэр сыйта уонна Имтеургинга нэхийлэ:

— Уоту умуллар эрэ. Сага кини кэлээри гынна,— дияэтэ.

Имтеургин оёо төрөөтүн кытта, абаанылар көрбөтүннэр диэн, уоту саба үрэн кэбистэ уонна быйстан сулбу ойон табыста. Ураха эркингэр араас унгуох, куорсун, түү уонна тирии лоскуйдара холбуу бааллан баран ыйанан туралларын сулбу таныйан ылан, төбөтүн үрдүнэн дэйбиирдэнэ-дэйбиирдэнэ биир сиргэ эргичинний туран:

— Сүрэжим өрүкүйдэ! Илбиирдим! Хаангга баардым! Биңиги кимтэн да күүстээхпит! Бары абаанылар, сибиэннэр-ичээннэр, киэр кэбэлийин! Сүрэжим өрө мөжер, хаангга баарар! — диэн үрут-үөхө үөгүлзэмхтээтэ.

Имтеургин, өрүтэ ыстангалыы-ыстангалыы, жабарбата хайдарынан хаңытыыр, энэлии часкыйар, бөрөлүү улуайар, саңыллыы няацыргыыр, суордуу хаацыргыыр. Ити аата кини, харага быыс кэтэбэр төрүөхтээх оюону тыыппатыннаар диэн, абаанылары куттуур, уранатыттан тэйитэ сатыыр.

Уола Кутувья эмиэ ураана тахсан хобордооюу таныйда. Онон абатыгар көмөлөхөн, абаанылары үүрсэр.

Бэйэлэрин хаңыларыгар буолан, кыныл оёо бэбээрэ түспүтүн тута истибэтилэр, кэлин инииттилэр.

— Уол дуу, кыыс дуу? — Имтеургин чугааны-чугааны ыйытта.

Онуоха быыс ненгүйттэн:

— Уол,— диэн Кух сангата инилиинэ.

Имтеургин куорсуннарынан, унгуохтарынан далбаатана-далбаатана эмиэ өрүтэ ыстаналаата. Кутувья абатын үтүгүннэ.

Дээ онтон быыс иннигэр олорон, Имтеургин били холбуу баалла сылдьарын: бөрө тиинин, эхэ кулгаа-бын, бэдэр муннун, саңыл кутуругун, суор тынгырахтарын — төттерү-таары бэрийбэхтээтэ.

Кини, ураана абаанылары чугаанымаары, бөрө тиинин, суор тынгырахтарын харага муннук дизки суптурута дугдууриталаата.

Урааны үрдүнэн тыал хаары ытыйар куугунаас тыааны Имтеургин бүтүн үөр абааны ураха тириитин тарбыыр дии саныыр.

Ити олордоңуна кәргәнэ быйыны арыйан ојотун уум-  
мутун, икки илиитинән көтөбөн ылан, ол-бу дизки  
ууналаан үнгүлүтә-үнгүлүтә:

— Бу мин үнгүүм! Бу мин сүгэм! Бу мин быйы-  
йам! Барыгытын өлөртүөм! Абаанылар, киэр буо-  
луң! — дизэн үөгүлләэтә.

Күх эмиэ быйыннан тахсан үргүлдүү тигиллибит  
ыстааннаах арбаңын кәттә итиэннә тирии хаанах-  
тан мас эрәһени булан танааран, ортолугар онхойдоох  
анал чараас хаптаңынга тирээн баран, уот танаараа-  
ры, үүттүүр курдук бокуоя суюх алла. Дъяхтар бат-  
таңа кырыран хаалла, итииргээн аңаңас уолугуттан  
үүрүн паар буржачыйда. Кини эрәһетин ыга баттыы-  
баттыы бәрт өр алла. Кәмниэ-кәнәңэс эрәһетин төбө-  
те буруолаан барда.

Дъяхтар хап-сабар хаптаңынгар кураанах лабык-  
та тоорохойун быраңан, үрэн сирилэттә. Онтуката  
куедьүйән умайбытын сәрәнән быйыс кәтәңер киллә-  
рән, ыңырынныыгы уматта уонна:

— Санга уот умайды,— дизэтә.

— Санга уот саңылынна,— дизэтә эр киңи итиэннә  
дъэ ојотун көтөхпүтүнэн ураннан йоронгаба киирдэ.

Эдәр дъяхтар, Кутувья кәргәнә, хочуолга толору  
хаар симән баран ыңырыннык үрдүнән ыйаата. Он-  
тон, ојоломмут дъахтар ојотун эмийидиэр дизри, ура-  
ннан тонг таба ойоңосторун килләрән, лоскуй-лоскуй  
гына кырбастаан, ниэрпэ тириитигэр өрөһөлөөтө.

Санга киңи төрөөбүтүн бэлиэттән, эт сиен баран,  
ојолорун ким дизэн ааттыылларын сүбэлэстилэр.

— Эңэтийн аатынан Чайгуыргын дизэн буоллун,—  
диир Рультына, Кутувья кәргәнә.

— Эс,— дизэн Тынатваль сөбүлэспэт.— Эккургын  
диэбин.

Онуоха Кутувья этэр:

— Абатын аатынан Имтеургин буоллун.

Абата итини сөбүлүү истэр:

— Сөпкө этэбин. Мин аатым үчүгэй аат. Кини  
миәхә мәлдьи үтүөнү әрэ тосхойор: таба дизэтэххә та-  
балаахпын, уот дизэтэххә уоттаахпын, кәргәним уот  
аттыгар олорор, ојолорум кеме дьон буоллулар.

Иннээ гынан уолларын Имтеургин дизэн ааттаа-  
тылар.

Нөнгүө сарсыардатыгар улахан Имтеургин кәргэ-  
ниттэн:

— Хайа, тыл буста дуо? — диэн ыйыталаспыты-  
нан уһугунна.

— Илик,— диэтэ онуоха Кух аат эрэ харат.—  
Рультына түүнү бына буһара сатаата да, уоппут кы-  
рата бэрт.

Кух, хочуолтан таба тылларын хостотолоон, ниэр-  
пэ тириитигэр уурталаата. Имтеургин биир саамай  
улахан тылы талан ытыран олорон, уоһугар қыһары-  
йан, сыйты бынаңынан бына баттаабытыгар хааннаах  
сүмәнин, тарбахтарынан саккыраан, тонголојор тиййэ  
сүүрэн түстэ.

— Кырдык, сиикэй эбит,— диэн баран, тарбах-  
тарын салыы-салыы, сиэн барда.

Атыттар эмиэ аһаабытынан бардылар. Быыс иһи-  
гэр ылы-чып, арай дьон айахтарын тыаһа эрэ биир  
кэм чамырђас.

Табаларын тылын сиэн баран, Кух Рультыналынын  
барыларыгар ханаан эрэ ыраахтан ыаллара абалбыт  
чаңылхай ойуулаах туой чааскыларга дөлүүھөн угут-  
тан көөнниөрүллүбүт болоорхой қыһыл утабы куту-  
талаатылар. Ити чааскылар үгүстүк хайыта бараллар,  
онон-манан ойутталлар да, ханаайыттара үүйэ-үүйэ,  
дъелөөстөрүн буорунан сыбаан кәбинһэ-кәбинһэ, өйөөн-  
убаан илдъэ сылдьаллар.

— Чаанныкпыйт кырата бэрт, чэйбит адъас ағы-  
яях хаалла,— диир Рультына.

— Хочуолтан эбэн биэр,— диир онуоха Кух.

Рультына чаанныгын хоргуннаах тыл миининэн  
толорон биэрдэ уонна чааскыларга кутан будулутта.

Кутувъя мырдыс гынан баран баын бына ил-  
гининнэ:

— Уубут үчүгэйдик кынныбыт. Аһыыта бэрт.  
Ыл, ессө кут эрэ!

Утактара ханыар диэри мииннээх чэйи испиттэрин  
кэннэ Имтеургин хамсатыгар табах уурунан баран:

— Былыргыны ахтаары гынным ээ, истэр ини-  
гит,— диэтэ.

Кутувъя уонна дъахталлар эмиэ, ким хайдах се-  
булүүруннэн, сорох ёттүгэстээтэ, сорох олборор олбоңун  
оногунна. Кух, мәһәйдээбетин диэн, уолугар эмийин  
уоптаран кәбистэ.

Имтеургин, үлэлээри гыммыт кишилии, ытынъыгар силлээтэ, онтон дъэ көхсүн этийн баран кэпсээнин сафалаата:

— Биир үс оюлоох дъахтар баара эбитэ үнү. Биирдэ кини:

« — Хата, туундараңа отоннуу баарым дуу? — диэбит.

«Барбыт. Арай отоннуу сырыйттаына ким эрэ кинини ынгырап:

« — Ээй, кэл эрэ манна! — диир.

«Дъахтар эргиллэ туспутэ, абааны улуу күтүр илэ бэйэтинэн арбаллан турар үнү.

«Дъахтар өлердүү куттаммыт.

« — Оюнг ханый? — диэн абааны ыйыппыт.

« — Устэр, — диэбит дъахтар нэнийилэ сана та-хааран.

« — Кэргэниг аата кими?

«Дъахтар этэр:

« — Кэргэним Каканка диэн.

« — Чэ, дьиэбэр төнүн, — диир абааны.

«Дъахтар дьиэтигэр кэлэн кэргэнигэр кэпсиир:

« — Ол диэки абааны сылдьар, — диир.

«Арай этэрин ажай кытта:

« — Каканка оюлоро улааттылар дуо? — диэн көн-кунэс сана иниллэр.

« — Oho, ити абааны сылдьар. Бэйи, мин бынах-пын сыйтыланыым, — диир Каканка.

«Сана чуганаатар чугаңыр. Кингинэйэн ыллырыр.

« — Ха-а! Каканка оюлоро улахан да буолбуттар! Дъэ кинилэр быардарын амсайыам да буоллаңа!

«Дьиэбэ адьас чуганаан кэлэр:

« — Каканка! — диир.

« — Ээ?

« — Биир оюзүн ажала тарт.

« — Биэрбэппин.

« — Чэ оччою бэйэбүн сиэм!

«Инныэ диэн баран абааны аяаьын аппыт да ўра-ханы дьоннору-майдары биирдэ ыйыстан кэбиспит уонна өссө:

« — һэ-һээх! Хата барыгытын сиэтим ээ! — диэн саналаах эбит.

« — Сиэ дааны, — диир Каканка саната абааны ихиттэн, — манна да олорорго үчүгэй. Сылаас.

« — Көр эрэ, санглааххыт баңастааххыт! — Абаа-  
һы итини истәэт кыйаханаар.— Чә оччобо энгинини  
испиттән татааран кәбиһиэм.

«Абааһы тәңкес гынан ураһаны дьоннору-майдара-  
ры төттөрү кулгуйан кәбиһәр.

«Каканка буоллабына тахсан иһән куруттан бы-  
һын сулбу тардан ылан, абааһы хабаръатын хай-  
бынар.

« — Һук, һук! Күемәйим ыарыйда!..— дии түспүт  
абааһы.— Чәй, обојун турғәнник азала обус. Сынаты-  
нан күемәйбин обунаухтуох этим.

Каканка уулаах ыаңайаны ураһа аттыгар ууран  
кәбиһәр уонна:

« — Мә, обо бу баар,— диир.

«Абааһы үөрә-көтө ыаңайаны ыйыстан кәбиһәр  
уонна этэр:

« — Каканкаа, эн миигин албыннаабыккын ээ!

«Оттон Каканка: «Нә-нәэх! Баңар буоллун!» —  
дии-дии күләр.

«Абааһы кингә-наара холлон өре ханыры түнәр:

« — Быныкытыгар киризиәм! — диир.

« — Киир-киир,— диир Каканка.

«Абааһы тебетө ураһаңа кыайан баппатах, мунна  
эрә нәниилә кыбыллыбыт. Уордайбыт улуу күтүр дьо-  
ну көрдөөн, тылын былас татааран, ол-бу диәки са-  
лыбыраппыт.

«Онуоха Каканка уотунаан сиэппит.

«Абааһы, уот сиэтә диән ханытыны-ханытыны,  
ытаан бабыстыбыт уонна эппит:

« — Утүйа түнән ылышыныбын. Сылайдым.

«Иннээ диэт ураһа аттыгар охтон түнән утуйан  
хаалбыт.

«Каканка буоллабына абааһыны тула сүрдәэх ула-  
хан кутаа уот оттон куугунаппыт.

«Абааһы ону түүл онгостон, утүйа сытан кәниәх-  
тәэх куолаһынан үлүгүнәйәр:

« — Һуу, абытай-абытай! Уоту умулларынг эрэ!

« — Тохтуу түс! — диир Каканка.— Айаххын ат  
эрә! Обобун быраңан биәриэм этә.

«Абааһы аяабын үөләс курдук атан баран кәтәһә  
сытар.

« — Хараххын быһа симп! — диән Каканка ессө  
соруяар.

«Абааңы харадын бына симэр.

«Онуоха Каканка кутааттан умайа сылдъар хардааңы ылар да абааңы айаңар батары биэрэр.

« — Ох-ох! Айахпын уокка сиэттим! — диир абааңы ытаан баңыста-баңыста. — Тоңо күлүү-эләк онгостоюн?

« — Эйигин өлөрдүм ээ, ол иһин күләбин!

« — Өлөрдүм даа? Өссө да тыыннаахпын дии. Хата бәйәзин сиэм ээ!

« — Суох,— диир Каканка холкутук,— эн өллүң. Муораңа аттана тур.

«Абааңы ытысы-ытысы туундара устун муора дизки хаамар:

« — Каканка миигин өлөрдө. Каканка миигин өлөрдө. Аны оболор быардарын хайдах сиәхпиний?

— Итиңэн бүттэ! — диәбитетинэн Имтеургин ойон турда.— Мин тыалы убарыттым,— дизн сүр күүскэ үөгүллээтэ.

Бары умса туттан ылдычып олорон, тыал уурайбыт дуу, суох дуу дизн иһилләэн чөрбөнгөнестүләр. Тыал, уруккутун курдук, ураһаны хаарынан сабыыр.

Имтеургин баңын бына илгистэн баран оннугар төттөрү «лах» гына олорунан кәбистэ.

— Тыал убараабатах,— диәтэ кини хомойбут курдук.— Сатаан хаңыытаабатах буоллајым.

---

Буурда түһүөбүттэн ыла, быстар дъаданы ыалга ыар мәңгәник буолан, үгүс күн-түүн ааста.

Аңалара остуоруялдырын истэн, төһөлөөх үгүс кизһәләри билбәккә аһарбыттара буолуой. Арай тыал кәм да намыраабат.

Арай биирдэ Имтеургин ким-хайа иннинэ унугунна. Йоронга иһэ им-балай харанга.

— Уотта аңал эрэ, табах тардыахпын баңарабын,— дизн кәргәнин унугуннарда.

— Уоппут суох,— диәтэ Күх,— сыйбыт бүппүтэ.

Кыра оболоро унуктан ытаан бәбәэрдэ. Онтон аны Тынатваль унуктан ытаан сыңсыйа сыйта.

Таңырдя тыал тыана биир кәм күп-куугунас. Ураналарын хаар саба тибэн, хотойон түһэр, йоронгаларын кимиччи баттаабыт. Онон аһара кыараңас, кини тыына-быара ыгыллыях курдук.

Имтеургин туран олороору йоронга үрдүгөр төбөтүн аста уонна:

— Бай! Йоронгабыт адьас тимириэ сыслыт дии. Хайдах гыныах баңайыный,— диэтэ.

Ким да кинини сәнгээрбээтэ.

Онтон бэйэтэ быыс иһиттэн тыаһа суюх тахсан таңынна уонна били араас кыыл тыңырахтара-тиистэрэ холбуу баайылла сылдьарын ылан саныгар иилэ бырабан баран, уракатын тирии эркинин өрө кетехтө. Илиитин таһырдъа быктараары гыммыта, ураһатын хайынгын халыг хаар ыга симиллибит. Имтеургин умса сыйтан, хаары дъөлө ханаан, ураһа иһин диэки тарыйда уонна онно төбетүн уган, кырынаас курдук тобута сууралаата.

Ураһатыттан икки хаамыы бадахтаах сиринэн хаар чигдиттэн оронон тахсарын ажай кытта сирэйигэр сыйты тыал саба биэрдэ. Били саныгар иилинэ сылдьар ымызытын ылаары гынан эрдэбинэ, тыал сууллары охсон түнэрдэ да хомурах үрдүнэн төкүнүтэ турда. Сыра бөбөнөн тыалы утары эргиллэн, илиитин хаарга батары баттаан тирэх онгостон, ураһатын диэки сывылла уонна сибилигин ажай тобо солоон тахсыбыт дъөлөбөһүнэн атаын батары биэрдэ.

Хата дъөлөбөһө хаарынан бүөлэнэ илик эбит. Имтеургин ураһатыгар төттөрү сывылан киирдэ уонна, илиитигэр суор тыңырабын тутан, чохчайон олорон уоһун иһигэр ботугураата:

— Сорсун суор, көтөн тиийэн тыал ойуунун арда-ыгар хатана түс, харабын тэс, дъулайын дъөлө тонгсүй, мэйиитин супту уулаа!

Ити да тыллар көмөлөспетүлэр — ураһа үрдүнэн тыал тыаһа-ууһа намыраабата. Онуоха Имтеургин бөрө тиистэрин уунан олорон күүскэ үөгулээтэ:

— Сур бөрө, тыал ойуунун ситэ баттаан такымын быһа кэбий! Хабарђатын хайа хадырый, биһиэхэ тыалы үрбэтин!

Ити кэнниттэн да тыал, Имтеургин санатын бэйэтигэр иһитиннэрбэт гына, өссө ордук сэтэрдэ. Уоскуйа түнэн баран, Имтеургин аны эхэ баппађайын харбаан ылла уонна:

— Эхэ кырдъаџас, тыал ойуунун саба баттаа, сүрэйин үөрэбэстээ, биһи диэки тыымматын, тыалыран силлиэрбэтин! — диэн эмиэ ханыытаата.

Эхэ баппажайа да көмөлөспөтө. Имтеургин, ыт курдук дьигинийэн, хаарын тэбэннэ уонна быыны арыан ийн:

— Тыалбыт тула өттүбүтүттэн тэнгинэн үрэр эбит. Иэдээн! — диэтэ итиэннэ баын бына илгистэн баран түүлэх тангаанын бүрүнэн кэбистэ.

Эмискэ Тынатваль:

— Олус да тонгнум. Тула өттүм хаар,— дии-дии ытаан сынсыйда.

Кух йоронга муннуктарын харбыалаан көрөн баран:

— Утуйар тангаана барыта хаар буолбут,— диэн ботугуруу-ботугуруу кыра Имтеургины түөнүгээр сывыарда уонна кынын бэйэтигээр сывыары тарта. Тынатваль эмиэ мунна буугунаабытынан барда.

Эмискэ үеһэйттэн уу таммалаата.

Кутувья йоронга үрдүн харбыалаан көрдө уонна:

— Быыспыт ийэ кырыаран хаалбыт, тэбээтэххэ эрэ табыллыны,— диэтэ.

Бары ураана тахсан тымны тангастарын таныннылар. Онтон илиилэрин иминэн таба муона сүллүгэстэри булан, хабыс-харанаа быыстарын, утуйар тангастарын кырыатын тэбээтилэр.

Кырыатын тэбээн баран, тангастарын урааны кириэс-марас тардыллыбыт быаларга ыйаан намылтылтылар уонна эргэ, буолар-буолбат тангас күөдэллэнэ сывыгар олордулар.

Урааларын ийэ чонгкуя тонгмут. Сирэйдэрин арбаастарын сафатынан саба тутта сатыллар да, утаакы буолбат, кырыаран, мууңуран тахсар.

— Ийээ, мин хоонньубар ким эрэ хаары симэр,— дии-дии Тынатваль эмиэ ытаан барда.

— Бу иэдээн! — Ийэтэ куттана инияттэ.— Урааныбытыг гар ол ким киирдэжэй?

— Ити сафаг хаара хоонньугар киирэр,— диэн Имтеургин бынааран биэрдэ.— Хаар эмиэ иттиэн баарар.

Ураха биир муннугуттан:

— Ахаабыт киши,— диэн Кутувья сангата инилиннэ.

— Айахха угарбыт суюх, эппит бүппутэ,— диэхтээтэ онуоха ийэтэ.

Бары ылычын бардылар, арай тирии быынынхайааанын тымны тяал үрэн сирдьигинэтэр.

Кэмниэ-кэнэйэс аялара:

— Чэ, быйспытын тардыбынг. Тымнынтаа кыайыны,— диэтэ.

— Кэбис-кэбис.— Ийэлэрэ сөбүлэспэтэ.— Быйспыт, уунан саба ыспыт курдук, килэччи муунаран хаалбыт.

Бары, үтүктүспүт курдук, быйыны туппахтаан көрбүттэрэ: кытыылара мас курдук тонгон хаалбыт.

— Хомуллубат да буолбут,— диир Рултына.— Хайдах гынабытый?

Эмиэ санааңа түһэн санныынан им-ним олорбох тоотулар. Арай Тынатваль бөбүербүт тарбахтарын эмэн чобурбатара иниллэр.

— Оссө тэбиэххэ наада,— диир Кутувья.

Аяата сөбүлэспэт:

— Эс! Ураха таңыгар хаарга көмөн кэбиниэххэ наада. Түргэнник ириэ.

Муунарубут тирииллэрин хаарга көмөн кэбистиллэр.

— Тарбахтарым дъаралыйан эрэллэр,— дии-дии Тынатваль ытаан барда.

Ону аяата ыңыран ылан, сыйынныхтаан баран, арбаңынан серүү тутан хам кууста.

Кыысчаан дъэ ах барда, онтон эмиэ аяатын арбаңын инигэр буллугунайа-буллугунайа:

— Тумнастаары гынным,— диэмэхтээтэ.

Аяата арбаңын сэгэтэн биэрбитигэр Тынатваль, хороонуттан быкпыт саңыл курдук, төбөтүн быктаан баран, дъэ үөхө тыынна. Ити курдук олорон устунаан утыйан хаалла.

Аяата эмиэ, утаакы буолбата, утуйда. Кинини уола Кутувья үнүгүннаарда:

— Быйспытын тутан көр эрэ. Уолдьаспыт дуо?

Имтеургин хаары хасынан, тирииллэрин туппахтаан көрөн баран:

— Эчи суюх, билигин да ирэ илик,— диэтэ.

Ити курдук, сирэйдэрин саңаларыгар кистии туттан баран, утуктуу-утуктуу, сүрдээх өр олордулар.

Субу-субу үнүктан арбаңастарын кырыатын тэбенэллэр уонна эмиэ олороллор. Хаарга көмпүт тирииллэрэ ириэр диири ити курдук олордулар. Аны тирииллэрин мууна ирэн, таба кулгаахтарын курдук, эминнэх-эминнэх кыанаан буолан хаалбытын бары тула түһэн турута сыйыннан кыырпахтарын тэбээн баран, быйстарын тиирдиллэр.

— Чэ, сып-сап сыта охсунг,— диэтэ Кух.— Эчи харангата да бэрт уонна аччыктаабылпытын да умна түүхөхпүт.

Тонгумаары байэ-бэйэлэригээр ыга түсүнэн тирии тэллэхтэригээр сыйтинаан кэбистилэр.

#### IV. ТУОРА ДЬОН ДИЭТЭ

Йоронга чонкуучу кырыаран хаалбыт эркинигэр съиста, саамай улаацаа диэки сыппыт буолан, Имтеургин ким-хайа иннинэ дьагдьайда. Ол иһин эркинтэн тэйээри хамныах буолан иһэн ханытыны түстэ:

— Ыйт! Ким баттахпыттан тардарый?

Ити ханытытан арай оబолор эрэ унуктубатылар. Дъахталлар олус куттанан, мэктиэтигээр хамнаабакка да сыйтылар.

Кутувья оргууй ыйытта:

— Аյаа, кимниин охсунафын? Кемелөнебүн дуо?

— Суюх-суюх, баттафым чэнгэ хам ылларбыт,— диэтэ Имтеургин уонна ынчыктаан ылла.

Кутувья ийэтинээн, харанаа харбыаланаан, илийлэрин иминэн Имтеургин төбөтүн булан, кини унун баттафын чэнтэн араарап түбүгэр түстүлэр. Кинилэрэ айыккалтыр.

— Оргууй,— Кух мөбүттэр,— уолгун унугуннарыан.

Имтеургин ах баран, төбөтүн туппахтаан көрдө уонна илгистэн кэбистэ:

— Адьас айяах баттах хаалбыт дии.

Онтон кулгаахтарын туппахтаан көрдө:

— Кулгаахлын эмиз үлүүппүлүн быһылаах. Кутувья, тыал тыаһын истэбин дуо? Мин тугу да истибээт буолбулпун.

Кутувья иһиллээн чөрбөйө олордоюна оёо унуктан бэбээрдэ.

— Аха! — Имтеургин үөрбүт сангата иһилиннэ.— Кулгаафым ирдэ дии. Оёо ытысырын истэбин.

— Кырдышык, ытысыр,— диэтэ Кутувья.— Ити оёо ытаан тэһэ баран, эчи тыал тыаһын кини истиэх буолбатах.

Бары ах баран иһиллээтилэр. Оёо ытысырттан ураты, туох да тыас-уус биллибээт.

— Ытаама! — диир Имтеургин.— Эн эмиэ иһиллээ!

Эмиэ бары ах баран өссө иһиллээтилэр. Туох да иһиллибэт, арай уоллара эрэ ытыыр.

Имтеургин, илиитин иминэн тириини жарбыалаан ојотун булан, ытыынан аяңын саба тутта уонна:

— Дъэ иһиллээн эрэ,— диэтэ.

Уоллара аны тириини тэбиэлээн сурдуржатта.

— Үл, атаңын хам баттаа,— Кутувья кыйахана түһэр,— бына тэбиэлэнэн, тугу да иһитиннэрбэт.

Имтеургин агар илиитинэн ојотун атаңын хам тутта. Аны Тынатваль үнүктан тыңкынаата.

— Уу, бэлэсттээн түһэннэр! — дии-дии Имтеургин ојотуттан илиитин араарда.— Кутувья, тахсах эрэ.

Иккиэн бывыстан арычча кыбыллан тахсан, иһиллээн ол-бу диэки олооруннастылар. Ураха иһе уу-чуумпу, таңырдьа тыал да иһирбэт, хаар да суугунаабат.

Мэнэйдээбетиннэр диэн, Кух ојотугар эмийин уоптарда, оттон Рультына Тынатвалы бэйэтигэр сыйыары тарта уонна эмиэ бывыстан быган:

— Тыал тыаңыр дуо? — диэн дъонноруттан иккиэн ыйыттылар.

— Суюх, тыаңаабат,— диир Имтеургин.— Тыал уурайбыт! Өлбөт дъон буолбуппут!

Дъахталлар үөрэн, ојолорун көтөхпүтүнэн, урахаа ойон тахсан ерүтэ ыстангалаатылар.

— Тыал тохтообут! Эт баар буолуо! Өлбөт дъон буоллубут!

— Аңаа,— диэн Тынатваль чаңаара түстэ.— Мизхэ быварда абал. Силийтэ абал — аңыахпын олус баарабын.

— Абалыам-абалыам,— диэтэ Имтеургин.— Табаларбытын үүрэн абаллахпытына, быар да баар буолуо, силии да баар буолуо, бары барыта баар буолуо.

Кини, ураhatын тэллэйин өрө көтөбен, тыс үтүлүгүнэн хаары дъөлө ханан таңырдьа тахсан истэ. Бэрт сыранан оронон таңыста: тула ытыс таңынарыас хаарга, уу-чуумпу.

Имтеургин сибиэхэй салгыны эбийийбэхтээн баран тэмтэрийэн ылла уонна хаарга охтон түстэ.

Кини кэнниттэн аны Кутувья сыйлан таңыста:

— Аңаа! Ханна бааргыны?

Абата хардарбата. Кутувъя дыксинэ санаата, олбу диэки эргичингнээтэ, төнкөйөн суолун көрүөллээтэ. Туох да суол-иис көстүбэт.

Онтон эмискэ хантан эрэ аллараттан:

— Кутувъя,— диэн сэниэтэ суюх санга иһилиннэ.

Кутувъя илиитинэн хаары тарыйбахтаата:

— Абая! Ханна бааргыны?

— Маннабын! Оттон эн?

Кутувъя санга хоту сүүрэн иһэн, туох эрэ сымна-  
ђастан ингнэн, хаарга сирэйинэн умса хоруяа түстэ:

— Бу ким сытарый?

— Мин-мин,— диэтэ онуоха Имтеургин уонна Кутувъяа илиитин уунан хаартан оронон тахсарыгар  
кемелесте.

— Хайдах сүтэн хааллын? — Кутувъя ыйытар.

— Бэйэм да соһуйан хааллым,— диир Имтеур-  
гин.— Ураhattan тахсаат салгыны эџирийбэхтээбитим.  
Сир хайдах эрэ ингнэлдьийэн барбыта, мин бэйэм  
эмий. Бука, абаанылар сири дыигиһиттэхтэрэ буолуо.

Имтеургиннаах Кутувъя туран, хаар төһө халы-  
нгын билээри, батарыта үктээтилэр.

— Сүтэрсэн кэбиһиэхпит суюба дуо? — диир Кутувъя.— Хараңгата бэрт — мин дьөрү атахпын да көр-  
бөппүн.

Имтеургин, тугу да хардарбакка, уп-үүн мaa-  
мыктаны өһүлэ турда. Биир үүнгүн куругар баанна,  
иккиһин уолугар уунна:

— Баанан кэбис!

Кутувъя маамыктаны ангар үүнгуттан ылан кур-  
дуу эринэн кэбистэ. Онтон, сэллөн хаалыа диэн, быа-  
ларын ессө чинэтинэн баран, ураналарыттан тэйэн,  
тонгуу хаары тоётуа үктээн мочоохтоho турдулар.

— Табаларбытын хайдах булуух бэйэбитий? —  
Кутувъя муңчаарбыт курдук ыйытар.

— Хаама түһүөхпүт, баҕар, ырааппатахтара буо-  
луо,— диир абата.

— Хараңгата-үлүгэрэ, хаамарга куһаҕана бэрт дии,  
аҕаа. Кэтэнэ түһэн баран, сырдыкка көрдөөтөхпүтүнэ  
хайдавый?

— Кэбис, син-биир көрдүөххэ наада. Сэниэллээх эр-  
дэххэ тутуу былдаҕан көрдүөххэ наада. Баҕар, бу-  
луохпүт.

Хаста да тохтоон, хаарга сытан, сыннибанан ыллылар, ол тухары мэлдьи таба туйабын тыаын итиэннэ хаар хаачыргырын иниллии сатыллар.

Туундара тула уу-чуумпу, арай атахтарын анныгар хаар куучугуруура уонна тыыннахтарына тымның сырлылыра эрэ иниллэр.

— Келеттөр хайа үедэнгө дъөлө түстэхтэрэй? — диир Имтеургин.— Буурда кэмигэр сыйпыйттара буолуо. Онтон астыбытын кэннэ лабыкталы бардахтара. Аччыктааын бөбө буоллаца дии.

— Аяа! — Эмискэ Кутувья чөрбенгүү түстэ.— Ыт улуйар!

— Ханна?

Имтеургин бәргәнэтин устан эмиэ иниллээн чөрбенгөөтө.

— Кырдык даңаны. Ыт улуйар. Ити аата туора киһи баар буоллаца дии.

— Бардахпыйтына? — Кутувья ыйытар.

— Ким билэр,— диир Имтеургин,— туух киһи эбитэ буолла. Бинигиттэн сочко ырааца суюх тохтообут да, киирэ сорумматах. Ол аата, ааныя ахтыбатах. Туух диэн киниэхэ тийиэхпитий?

— Баңар, табаларбытын сураңыахпыйт,— диир Кутувья.

Имтеургин, тугу эрэ толкуйдаабыт курдук, биир сиргэ тэпсэнгний турбахтаата уонна:

— Чэ, барыах,— диэтэ.

Ити кэмнэ халлаангынга сырдык уот остоолбо ере тыраадыччы тыган тахсан, күлүм гынан баран, симэлийн хаалла. Онтон халлаангын әргиччи кыһыл, күөх уоттар умайдылар. Уоттар бэйэ-бэйэлэрин эккиретиһэр курдук субурунгнааллар, холбонон хаалаллар, онтон сүтэллэр уонна эмиэ көстөн кэлэн, өссө күүскэ сандырынгнааллар. Хаар уон араас дъэргэлгэн өнүнэн дыиримниир, мэктиэтигэр үллэнгнииргэ дылы.

Имтеургиннаах Кутувья, сырдыгы көрбөтөхтөрө ырааппыйт буолан, харажтара саатан симириктэстилэр.

Онтон, тула ёттулэрин көрюөлүү инэннэр, күөх уот баланата сырдаппыйт хаарыгар туух эрэ чөмчейн турарыгар харажтара ингэ түһэр.

— Ити баар ураалара, эмиэ хаарынан саба тибиллэн хаалбыт быһылаах,— диир Имтеургин. Кэлэн, ураха оройо эрэ хоройон турарын тула хаамты-

лар, онтон биир сиргэ тэпсэннээмэхтээн баран эмиэ биирдэ өргийдилэр. Кутувья, тыанаабатарбын ханын диэн, сэрэниин-сэрэнэн ураха оройугар хатаастан иниллээбитэ: инирдээ ыт үрээр.

— Хайдах киирэббит? — диир кини.

Онуоха абата бына-бааччы:

— Ханыахха,— диэт умса сыйтан эрэн хаары та-  
рыйбытынан барда. Ньачаас икки ардыгар диринг  
баёйы гына ханан, бастаан төбөтүн батары биэрэн,  
инирдээ диэки симилиинэ.

Кутувья абатын одуулан турда. Бастаан абатын төбөтө уонна илиилэрэ, онтон курданарыттан үеһэ өттө кестүбэт буолла. Аны хара таба тына этэрбэс-  
тээх атахтара мэлис гыннылар. Ити курдук, абата халынг хаарга киирэн сутэн хаалла.

Эмискэ Имтеургин атахтара эмиэ төттерү быган чоронголоно түстүлэр — төннөн тахсан эрэр эббит. Ба-  
хыттан атабар диэри — илиилиин-атахтын, сирэй-  
дин-харахтын — бүүс-бүтүннүү хаар буолан баран тахсан кэллэ.

— Хайа, тоёо төттерү таёстын? — дии тохуйда Кутувья.

Имтеургин төбөтүн хаарын илгистэн кэбистэ уонна үтүлүгүнэн сирэйин туора-маары сотунна. Онтон:

— Сынаха киирбиппин. Бу манан ханыахха наада,— дии-дии, иккитэ хардышлаан баран, хаары тэ-  
биэллээн көрдөрдө.

Кутувья эмиэ умса сыйтан хаары ханан буржан-  
натта. Керүех бэтэрээ өттүнэ диринг баёйытык дьөлө ханан кэбинээт, төбөтүнэн тангнары хойуостанан, мэ-  
лис гынан хаалла. Абата эмиэ батыста. Хаар инигэр Кутувья илиитин иминэн бигээн, тордоччу тонгон хаалбыт ураха тэллэбүн булан күүнэ баарынан өрүтэ тардышалаата. Сыра бөжөнөн өре тардан, түөрт атах буолан, иккиэн тымныы ураха инигэр киирдилэр.

Быыс нөнүө ыт ырдыгынаабытыг гар абалыы-уоллуу куттанан эркингэ сыйста түстүлэр.

Эмискэ Имтеургин эркингэ ыйяанан турар тыны-  
рахтар, тиистэр, куорсуннар холбуу бааллыбыт ымымы-  
ларын харбаан көрдө, уонна, уолун сиэбүйттэн тардаат,  
оргууй сибигинэйдэ:

— Биһиги ымымыбыт. Хайдах туора дьон дьиэти-  
гэр кэлэн хаалбытай?

Кутувъя абатыгар систа түнээт:

— Мин эргэ ыстааннарым эмиэ манна ыйанан тураллар,— диэтэ.

Ити кэмнэ бывыс кэтэбүйттэн биир кини табыста. Хаамтааны аайы тонгмут тирии оргууй куучургуур.

ОНТОН ИННІТ ХАППАҮЫН ТАНГКЫНАТТА, ХААРЫ БАНАН СЫЫГЫНАТАР. ЧААННЫГАР ХААР СИМЭР БЫНЫЛААХ.

— БУ ХАННЫК ДЬОН УРАНАНАН ОЛОРОБУТ? — ДИЭН ИМТЕУРГИН ҮЙЫТТА.

— БУ БИНИГИ ОЛОРОБУТ,— ДИЭТЭ ОНУОХА ЭДЭР ДЬАХТАР САНАТА.

ИМТЕУРГИН КУТУВЪЯНЫ ОЙО҃ОСКО АСТА УОННА:

— РУЛЬТИНА ДИИ, БЫНЫЫТА, САНАТА ЧАНГКЫНААН ҮКЧҮ,— ДИЭН СИБИГИНЕЙДЭ.

— ЭС,— ДИЭТЭ КУТУВЪЯ ЭМИЭ СИБИГИНЕЙЭН.— Мин кэргэним дьиэтигэр хаалбыта. Абааны илэ бэйэтинэн бынылаах.

— ТАБАЛАРГЫТЫН БУЛЛУГУТ ДУО? — ДЬАХТАР ҮЙЫТАР.

— КӨРДҮҮ СЫЛДЬАБЫТ,— ДИИР ИМТЕУРГИН.— БЭЙЭБИТ УРАНАБЫТ ТАҢГАР СУОХТАР. ЭҢИГИ КӨРБҮККҮТ БУОЛААРАЙ?

— БИНИГИ УРАНАБЫТЫТТАН ЕССЕ БЫГА ИЛИКПИТ, ХАНТАН КӨРҮӨХПҮТҮЙ.— ДЬАХТАР ЕС-САҒА БУОЛБУТ КУРДУК ХАРДАРАР.

— МАНТАН БАРЫАХ, А҃АА,— ДИЭН СИБИГИНЕЙЭ-СИБИГИНЕЙЭ, КУТУВЪЯ КИИРБИТ СИРИН ДИЭКИ КЭННИНЭН ТЭЙЭР.

— БАРЫАХ,— ДИИР ИМТЕУРГИН.

— ХАННА БАРДЫГЫТ? — ДИЭБИТИНЭН ДЬАХТАР КУТУВЪЯНЫ ИЛИИТИТТЭН ХАРБААН ҮЛАР.

— ЫЫТ! — КУТУВЪЯ КУТТАНАН ХАҢЫЫРА ТҮНЭР.

ИТИ МУЧУМААНГА БЫЫС КЭТЭБҮЙТТЭН КЫРА ОБО ТЫАНА СҮҮРЭН ТАХСАН:

— А҃АА, БЫАР АБАЛЛЫНГ ДУО? — ДИЭН ЧАНГКЫНЫНЫ ТҮНЭР.

ИМТЕУРГИН КҮЛЭ-КҮЛЭ:

— САРСЫН АБАЛЛЫАМ. БИЛИГИН ИТТЭ ТҮНҮӨХХЭ НААДА. БЫЫСПЫЛЫГАР КИИРИЭХ, КУТУВЪЯ. БЭЙЭБИТ ДЬИЭБИТ ЭБИТ ДИИ,— ДИЭТЭ.

КУТУВЪЯ АА-ДЬОУ АРБАДАНЫН УСТА ТУРАН ТИРИИ БҮТЭЙ БҮТЭНГИТИК ҮЙЫТТА:

— А҃АА, БИНИГИ ХАЙДАХ МАННА КЭЛЭН ХААЛЛЫБЫТ? УРАНАБЫТЫТТАН АДЬАС ҮРЭАПШЫККА ДЫЛЫ ЭТИБИТ ДИИ.

— Ураһабыт бэйэтэ биһигини эккирэтэн үзүүлэх ини,— дии-дии абата быыс көннигэр киирэн хаалла.

Киирэн, Күүү уонна оюутун үнүгүннарымаары, сэргэнэн тирий тэллэххэ сыйтинаан кэбистэ. Онтон Күтувъя киирэн сэргэстэхэ сыйпштыгар, кулгааџар сибигинэйэн оргууй эттэ:

— Сарсын көрүөхпүт. Баџар, биһиги ураһабыт антах хаалбыта буолуо.

## V. ХААРГА СУОЛЛАР

Халлаан ханна эрэ ыраах саџахха түүэн хаары үүдлийн хааларга дылы. Кини харанга урсунуугар, наһаа элбэх сиринэн тэһиттэлэнэн хаалбыт диэххэ айылаах, бачымах сулустар чипчиннэхэллэр. Сулустары быынын туолбут ый оргууй мэлтэйэ устар.

— Оттон күммүт ханна баран хаалбытай? — Күтувъя улаханнык мунаахсыйбыт быынын ыйытар.

— Күн үөһээ дойдуга хара таба тирийтэ ураһатыгар утуйга сыйтар,— диир Имтеургин.— Үнүктара чугааан эрдэбэ, оччобуна сырдык да сырдык буолуо, кетөр кэлий.

Имтеургин уолунаан Күтувъялын ити курдук кэпсэтэ-кэпсэтэ табаларын көрдүү баран ихэллэр.

— Күтувъя,— диир абата.— Бэйи, көрүөх эрэ, ураһабытыгар бэхжэхээ хайа диэkitтэн кэлбит эбиппитий.

Кинилэр, баран ихээр хайысхаларыттан туораан, бэхжэхээни суолларын батыстылар. Суолларын көрбүттэрэ, ураһаларыттан тэйэн баран, эргийэ хааман, өмиэттөрү кэлбиттэр эбит.

— Эн биһи бэхжэхээ, куобах курдук, ураһабытын тула хаары оймуу сылдыбыт эбиппит дии,— диэтэ Имтеургин уонна соннуйян ылла.

Күтувъя, били бэхжэхээ куттаммытын өйдөөн, кулэсанаата. Онтон эмискэ абатын илииттитэн харбаан ылла:

— Абаа, оол хаарга туох эрэ хара элэгэлдьийэр,— диэтэ.

— Ханна?

Имтеургин ол-бу диэки көрүөлээтэ уонна:

— Үчүгэйдик көр эрэ: баџар, табалар буолаайаллар? — диэтэ.

— Ол биир сүүрдэ! — Кутувья өрүкүнэйэ түстэ.—  
Көр-көр! Сүрдээх ухун, аллараа өттүнэн суп-суюн,  
үөхээ өттө синнигэс уонна хайдах эрэ түүлээх курдук.

Имтеургин харабын муунан көрө сатаата, тугу  
да көрбөт:

— Биңиги диэки иһэр дуу? — Уолуттан ыйытар.

— Суох-суох,— диир Кутувья.— Бу мин көрөн ту  
рарым хоту сүүрээр.

Имтеургин уолун диэки эргиллэн баран:

— Кыламаныг кырыарбыт дии. Мууhy көрөүнг  
буолаарай? — диир.

Кутувья кыламана, хааха мууһурбутун тоноон кэ  
бистэ, тула өттүн эргиччи көрүннэ:

— Баҕар, кырдык кыламаным мууһурбутун көр  
бутум дуу, аны абааны сылдьара дуу, оттон билигин  
туох да кестүбэт.

Абалыы-уоллуу, туора-маары чээччилээн, туунда  
раа сүрдээх уүннүк сырыттылар гынан баран, хаар  
урда ханан эмэ кыратык да алдъаммытын көрбөтүлэр.  
Тыал кылбаарыччы тибэн кэбиспит хаара, ессө ыраа  
һырбыкка дылы буолан, эриэ-дэхси мэндээрийэн  
сытар.

Имтеургин, чохчайон олорон, сити түгэнгүй өйүгээр  
охсуллан ааспыт ынырык санаатын таһыгар таһаарда:

— Өлөр-хаалар күммүт тирээтэй. Табата суох  
хайдах дьон буолуохпутуй?

— Оттон арай ыалбытыгар Каравьяца баран эт  
көрдөстөхпүтүнэ? — Кутувья ыар балаһыннагаттан  
таксар суолу тобула сатыы олордо.

— Каравья ол диэки олорор буолуохтаах.— Им  
теургин туундара диэки илиитинэн ыйан көрдөрдө.  
— Ортотугар икки хонон тийийэххэ сөп.

Онтон тураннар эмиэ хаамсан санныннастылар.  
Ол иһэн Кутувья эмискэ санга аллайа түстэ:

— Табалар сылдьыбыттар!

Тонгуу хаарга тобуктарыгар диэри батылла-батылла,  
Имтеургин, уолугар сүүрэн батыгчахтаан кэлэн,  
төнгөйөн суолу кынгастаста:

— Биңиннэрэ эбит! Бу Улахан Муос сылдьыбыт  
Кини мэлдьи муоһунан хаары тобута силэйээччи.

Имтеургин бэргэхэтийн устан баран табалар суол  
ларын батыста.



— Оттон бу Токур Атак сылдыбыт. Көр даңаны: ангар атаын үүт-үкчү маннык туора үктээччи. Манна кэлэн лабыкта хаспыйт.— Имтеургин биир сиргэ хаар дирингник дьөлө ханыллыбытын ыйар.— Оттон бу Чуккулаах ииктээбит,— кини атаын сыйтытымаары мэлдьи аччаччи үктэнэн туран ииктээччи.

— Олорон эрэр дьон буолбууппут. Табалар соторутаабыта ааспыйтар быһылаах.

Имтеургиннаах Кутувъя табалар суюлларын батыһан туора-маары сүүрэклэстилэр. Табалар туйахтарын иһэбин, саахтарын ылан, ханаангытын билээри, туппахтаан көрэллөр. Онтон эмискэ иккиэн, хорус гына, тохтуу биэрдилэр.

— Дьон сылдыбыттар,— диэбитинэн Имтеургин, үчүгэйдик көреөрү, төңкес гынан суюлу одууласта.

— Хайыһардаах дьон сылдыбыттар, биһиги табаларбытын үүрэн барбыттар.

— Йаракан да дьон сылдыбыттар быһылаах — хайыһардара хаарга батарыта түспүтэ сүрдээх,— диир Кутувъя.

Имтеургин уолун санатын сэнгээрбэккэ, эмиэ бэр-гэнэтин устан сирэйин көлөһүнүн сотунна. Онтон хайыһар, таба суюлун батыһан, иннин хоту бара турда. Суюллара, хайа да диэки туораабакка, көбүс-көнётүк ырааттар ыраатан истилэр. Онтон өссө хойуннулар. Хаар, тэлгэһэ курдук, илдьи тэпсиллэн хаалбыт. Биир сиринэн улахан үөр таба, атын үөр, ааспыйт.

— Биһиэннэрэ атын табаларга холбонон барсыбыттар,— Имтеургин үөһэ тыынна.

— Чэ эккиретиэх,— диэтэ Кутувъя сорунуулаахтык.— Бу үөру суюллаан булларбыт эрэ, бэйэбйт табаларбытын арааран ылыхпыт.

Абата хап-сабар:

— Чэ,— диэтэ.

Кинилэр табалар суюлларын батыһан сүр тиэтэлийн туһэ турдуулар.

Эмискэ Имтеургин тохтуу биэрдэ:

— Ситиэ суюхпүт. Эт сиэбэтэх да быданнаата, сотору сэниэбйт эстий. Дьоммут эмиэ аччык олороллор.

Кутувъя биир сиргэ тэпсэнгний турбахтаата, улахан үөр таба суюлун көрбехтөөтө, онтон, абатын батыһан, эмиэ төнүүнэ. Атактарын тумсун одуулана-одуулана, умса туттан, аат эрэ харатада хаамсан истилэр.

Били аан бастаан таба суолун көрбүт сирдэригэр чугааан иһэн, Имтеургин эмиэ тохтоон иһиллээтэ.

— Таба муоха тыаһыыр,— диэтэ кини уолугар.

— Табалар! — диэн Кутувья эмиэ сибигинэйдэ.—

Атын үөрү батыһан бары барбатах буоллахтара. Сорохторо манина хаалбыт.

— Сээрэнэн барыах, үргүөхтэрэ,— диэтэ Имтеургин.

Кинилэр суолларыттан туораан, кыараңас кыараңастык атыллаан, хаамсан сыйбыстылар. Сотору буоллаат өрөһөлүү тибиллибит чигди хаары үрдүнэн табалар муостара адаарыннаан көһүннүләр. Имтеургиннаах Кутувья, түөрт атах буолан баран, таба хордургуурун үтүгүннүләр.

Табалар ону истэн, кутуруктарын хоронното-хоронгното чөмөхтөһө түстүләр. Онтон, төбелөрүн ньолоччу туттубутунаан, таба тириитэ танастаах аттыы сылдьар дьонгно уун-утары бардылар.

Дьон тохтоон, хаары хастылар уонна ииктээн баран эмиэ түөрт атах буолан туораан биэрдилэр.

Табалар сыйтырбаалаан көрдүләр уонна, үтүрүйсэ-үтүрүйсэ, инчэбэй хаары ингсэллээхтик хабыалаатылар.

Имтеургин уолун ойоҗоско аста:

— Көр, адъас абыайах таба хаалбыт. Улахан Муос, Хара Көбүс, Тегүрүк Туйах suoхтар, Боронгкуй эмиэ кестүбөт. Абыайах да таба ордубут, биир буурбааны да кыйайан туоратыя сусх. Хайдах дьон буолуох бэйэбий? Дьэ бу хайдах көһө сылдьыях мунгмутуй?

— Ыалбытын Каравьяны кэтэниэхпит,— диир Кутувья.— Кини сотору кэлиэхтээх. Қыттынаан көһө сылдьыахпитет. Күн тахсыар диэри хайдах эмэ олордорбут. Кетөр кэлиэ этэ, күөлләр балыктара да унуктуо этэ. Табата да suoх хайдах эмэ олоруох этибит.

Имтеургин уолун диэки, сөбүллээбэтэхтии, харын кырытынын көрөн ылла уонна нөрүс гынан баран эттэ:

— Хаалары тыллаһаңын. Табата suoх киһи буолбаккын. Кетөр кэлэн баран төннүе, балык эмиэ уутун түгэээр тимириэ, оттон таба буоллаһына бинигиттэн арахпат. Табалаах эвэ буоллахптына дьон буолар дьоммут.

---

Имтеургиннаах Кутувья туундараңа табаларын көрдүүр кэмнэригэр дъахталлар, ураһаларын тэллэ-

бүн өрө көтөбөн, уүнүн мусын байхтарынан хаары көнгө-көнгө гына хонгорон ылан, ураа инигээр өрөнгөлөөтүлэр. Ити курдук сыраланан, тыал саба тибэн кэбиспүт тахсар ааннарын ыраастыллар.

Дъяхталлар, урааларын инигээр адьас үрдүгээр тийэх хаары өрөнгөлөөн, кэмниэ-кэнээс таңырдьа тахсан, ыйы, суулустары дээхараахтаатылар, тымны салгыны эврийбэхтээтилэр. Онтон хомураа үүдлээр таңырдьа тастылар. Хаар тобута тэспиллэн, дээхараахтаатылар. Дъяхталлар таңырдьа аны утуяар бывыстарын, тирийлэрийн бука-барытын танаардылар.

— Куурдууннаар,— диэтэ Кух.

Тынатваль, үргүлдүү тигиллибит тирийн ыстааннаах ырбаахытын кэтэн, эмиэ таңырдьа тахсан, салын оюутун курдук, хаарга күөлэхийдэ, тугут курдук, ойуоккаан бирдааттанна.

Онтон ураацаа төннен киирэн, ийэлэрийн хооннуугар сыйтар ыт оюлорун харбаталаан ылла. Өссө да кып-кырачаан, кып-кылгас нь алдаархай түүлээх, чалбах курдугунан көрбүт ыт оюлоро эрэйдээхтэр ыйылаа түстүлэр. Бывытайкаан атахтарынан тарбачынан, Тынатваль ырбаахытыг гар хатаастан, муннуларын аннан ылы-чып бардылар.

Үт бокуояа суюх кыыс илиитин салаамахтыр уонна оюлорун көрдөөн ааттаардьы ыйылыры. Кыыс ыт оюлорун иэдэхигээр таажайбахтаата, имэрийтэлээтэ итиэннэ ийэлэрийн хооннуугар төттөрү угуталаата.

— Тынатваль, кэл, сурдьугун саарат эрэ,— диэн ийэтэ кынын ынгыран ылла.

Тынатваль, көп түүлээх тириинэн сууламмыт кыракий Имтеургины икки илиитинэн бобо харбаан ылан, хаарга үнкүрүүнэттэ.

— Табалар! — Эмискэ Рультина үөрбүт сангата чанкынын түстэ.— Дьоммут табаларын үүрэн инэллэр!

Тынатваль, сурдьун көтөбөн ылаат, өрүтэ ойуоккаалы-ойуоккаалы:

— Быар биэрийхтэрэ, силии сиэм, ихэйбин! — диэн чацаараа түстэ.

Кини сурдьугар табалары көрдөрөөрү өссө үеүү көтөбүүн диэн, кыайбакка, охтон уолун баттын түстэ.

Үол ытаан тобо барда уонна хаарга мөхсөн булуу маҳтанаа.

— Сарылаама,— диэн Тынатваль сурдьун уоскута сатыыр.— Эйиэхэ эмиэ быар биэриэхтэрэ!

Табалар чуганаатар чуганаан истилэр. Онтон, ураха аттыгар кэлээт, үгэстэринэн, эргиллэ биэрээт, туундараа төттерү ойдулар. Онуоха Имтеургин уолунаан, маамыктын икки унугуттан тутан, суолларын туора чиккәччи тардан биэрдилэр.

— Табааыт тобо аёйяаҗай, сорохторун ханна хааллардыгыт? — дии тоһууда Кух.

Онуоха Кутувья:

— Табаларбыт туора дьон табаларын үөрүн кытта барсыбыттар. Саамай кыралара, балар эрэ хаалбыттар,— диэтэ.

Дъахталлар ытастылар.

— Ол ким табаларын үөрүгэр барсыбыттарый? — диэтэ Кух ытыы-ытыы.

— Дээ билбэтибит,— Имтеургин хап-сабар хардарда.— Ол дьон ыраах барбыттар, сэниэбит эстэн, сипшэккэ, тенүүннүүт.

Онтон чочумча тохтуу түһэн баран:

— Адьас аёйяах таба хаалбыт. Биир кини тарбааын ахсаанынааџар аёйяах. Хайдах дьон буолуох бэйэбитий? — диэтэ.

Дъахталлар тугу да хардарбатылар. Иккиэн саната-ингэтэ суох хаары мекечүтэн улахан бајайы супсуюн кинини онгорон ырычаахтастылар. Онгорон бүтээрэн баран, ураха аттыгар тууоран кэбистилэр.

Хаар кинини сөмүйэтинэн ыйа-ыйа Кух:

— Туора кини бу турар! Биңиги табаларбытын бэйэтийн үөрүгэр холбоон кини илдээ барбыта! — диэн үөгүлээтэ.

Имтеургин, үнүүтүн сулбу тардан ылан, хаар кинини курдаттыы дьеље аста:

— Бу баар! Искин тобо астым!

Онтон бынааын ылан хаар кини икки атааын быныта сотто. Анарааныта түөрө ыстанан, хаарга сууллан түстэ.

Имтеургин ону тэбиэлий-тэбиэлий:

— Икки атааын суох буоллун! Атын дьон табалын үүрүмэ, ыалларгын тыыттыма! — диэн үөгүлээмэхтээтэ.

— Туора киһи икки атаба суюх буоллун! Туора киһи икки атаба суюх буоллун! Биһиги табаларбыт бэйэбитигэр төннөн иһэллэр! — Дъахталлар кинитээбэр ессө үүсکэ үөгүлэстилэр.

## VI. ТУУНДАРА ҮАЛДЫТА

Күн тахсара чуганаатар чуганаан иһэр. Кыһыны бына таннары сабардаан турбут харанга жаллаан кытыта сарсыарда суһуктуйар буолан, бөрө да ааспыт, кутуйах да сүүрбут суола дырылаан көстөр.

Дьон хаар анныттан үөр курупааскы көтөн сирилээн тахсарын үгүстүк истэр буоллулар. Буурба бириэмтигэр хаар анныгар бүгэн утуйан баран, тыал астан, саба тибиллэн хаалбыт туундара отонун — моруосканы кердүү көтөн эрдэхтэрэ.

Кыһыны бына туундараца саба бүрүүкээн турбут харанга түүн дьэ халбарыйан эрэр.

Бу кэмгэ, сарсыарда аайы жаллаан ангар өттө сырдаан ылар буолбутун кэннэ, оттон кэм да харанга өттө сырдык сулустарынан чипчингний-дьиримний турдаына, биир күн ханна эрэ ыраах туундараца сыарба тыаһа кычыгыраан иһиллибите.

— А҃заа,— диэтэ Кутувья,— дьоннор иһэллэр.

Имтеургин иһиллээн көрөн баран, уолун сорууда:

— Дьиэбэр тэбин. Аста буһардыннаар. Ити дьон биһиэхээ истэхтэрэ.

Оттон бэйэтэ бэргэхэтин устан, иһиллээн чөрбөнгнүү-чөрбөнгнүү, уохун иһигэр ботугуруу турда:

— Туйах тыаһа иһиллибэт, ыт көлөлөөх адьас туора киһи иһэр быннылаах.

Имтеургин табаларын тэйтэ үүртэлээн баран, бэйэтэ дьиэлээтэ.

— Поть-поть! — диэн ыраахтан киһи саната тымныига сатараан иһилиннэ.

— Биһиэннэрэ буолбатахтар,— Имтеургин бэйэтэ бэйэтин кытта кэпсэтэр.— Табалаахтар буолбатахтар, ыттаах дьон иһэллэр. Поть-поть диэн ити кинилэр ыттарын киксэрэллэр.

Томтор кэтэйиттэн ыт көлөлөөх икки наарта көүннэ. Кэлин наартаца көлүллүбүт ыттары баһыттан атабар диэри ууун түүлээх тангастаах бытыктаах суон

кини салайан иңер. Оттон инники наарта ыттарын түүтэ саралаан эрэр таба тирийтэ арбаастаах хатындыр унун кини салайар. Кини ыттарын, кәккәлэнэ сүүрэн иңэн, тарырынан үүртэлиир. Арыт наартатын, ортолунаан туруору бааллыбыт дугатыттан туутган, синнигэс сынгааңар ойон тахсан агар атабынан туран эрэн айанныыр.

Ыалдыгтар ураңаңа кәлэн тохтуохча буолан эрдэхтэринэ, инники көлүүр ыттара көбүспүттүү бары ырдыгынаа түстүлэр уонна, наарталарын туора сонон, үрэн маргына-маргына, табалар диэки ойдулар.

Табалар төбелөрүн нылаачы туттубутунан үрүетараа сырьстылар.

— Той, той! — диэн үегүлүү-үегүлүү, хатындыр кини төбөтүгээр тимирдээх тарыыр маңы наартатын атахтарын быйынан хаарга батары аста. Наарта хатындыр гынаат тохтоон хаалла. Үттар өссө күүскэ дъуккүс гынан, тарыыр маңы түннэрэн, эмиэ буттара быстарынан ыстаннылар. Хатындыр кини иккү илиитинэн наартаны дугатыттан ылан ингнэри анъянан кәбистэ уонна тарырын быраңан кырапшыта тимир унугунан бәриәччит ыт көхсүгөр тиййэн түстэ.

Үт эрэйдээх тылын салыбырапшытынан атын ыттар атахтарын анныгар налыс гына түстэ.

Хатындыр кини хап-сабар наартатын эргилиннэри тардан, ол ытын состорбутунан, ураңа диэки дъулурuida. Үт аяаңттан сүүрөр хаана наарта кэнниттэн ыраас хаарга кыңыл сурааңын буолан хаалан истэ.

— Көрүүй! — Тынатваль айыммыта бәрдиттэн эмиска өрө чаңаара түстэ.— Аяаңттан хаан кәлэр, кыайлан турбат буолбут.

Аны кәлин наарта дъигис гынна да, суюн ыалдыйт, үтүлүгү бырахпыш курдук, туора эшиллэн хаалла. Оттон наарта түннэстэн баран туундара диэки түн-тан түхэ турда.

— Саатта-саатта! — дии-дии Кутувъя хаары тинилэхтээтэ.— Ойоҗосторгутун көтүрүтэ түстөргит сөл этэ. Үттары тобо кырбыйыгыт!

Имтеургин буоллаңына, саната-ингэтэ суюх, суюн ыалдыбыты туруоран ырычаахтаста. Оттон хатындыр ыалдыйт ыттарын аалыктарын көннөрөн, куоппут наартаны эккирэттэ. Ситэ баттаан ойоҗостото сүүрдэн иңэн быаларыттан харбаан ылла уонна бэйэтин наар-

татын кэлин атаңар баайан кэбистэ. Дъэ уонна ураһа диәки салайда.

Айаннаан иһэн ыттарын, ордук кэлин наарта ыттарын, тарыыр маһынан дъөлүтэ кэйэр. Үттар мун-наахтар ыйылаһа-ыйылаһа төбөлөрүн аалыктарын анныгар кистии сатыллар. Муннуларынан-айахтарынан хааннара бирданалыы иһэр.

— Иирбит берөттөн туох да атына суюх. Үттарын барыларын сиэтэлээри гынна,— диир Кутувья ава-тыгар.

— Оргууй! — Кух уолун саба санараң кэбистэ.— Үалдыттар тустарынан кунаңаны тылланыма.

Имтеургин бытыктаах ыалдыыт сонун хаарын тэбээн биэрдэ уонна илииттэн сиэтэн ураһаңа киллэрдэ. Үалдыыт сыгынњаҳтаммытыгар Тынатваль ий-тигэр систа түстэ уонна оргууй сибигинэйдэ:

— Көр эрэ, сирэйэ бутүннүү түү! Адъас абааны курдук, мин куттанабын!

Кутувья суон ыалдыты көреөт эмиз соһуйда:

— Сирэйин түүтэ, кырдъаңас эхэ курдук, куп-ку-гас. Аны эхэ буолаарай?

— Уой! — диэбитинэн Рультына Кују сиэбитеттэн тардыалаата.— Хараңа үп-үрүн, үлүтэн кэбиспит бы-һылаах.

Бары бытыктаах ыалдыыт сырдык хараңын одууластылар. Онтон Имтеургин:


— Хараххын үлүтэн кэбиспиккин дуу? — диэн ыйытта.

Кинилэрэ тугу да хардарбата. Арай тылын та-хаарда, кулгаабын ыйда уонна илгистэн кэбистэ.

Ити кэмнгэ таһырдья туох эрэ тыас иһилиннэ. Онтон эмискэ хатынтыр ыалдыыт ураһа ортотугар биирдэ баар буола түстэ уонна түөрт атах буолла. Тыс үтүлүгүн, кутурук курдук, кэннигэр тутунна итиэннэ өрө чолойон баран ыйтыы үрэн няаңыйда. Онтон Имтеургин диәки хайынан аяңын ыйан көрдөрдө уонна бэ-йэтин тылынан үөгүллээтэ:

— Биңи кутурук хоронго<sup>7</sup>... Кини! Кини!..Эт ба-баар. Эт ажала обус!

Имтеургин, тугу да диэк булбакка, киһи диәки, уолун диәки көрүтэллээн эрэ кэбистэ, сирэйин көлөһүнүн сотунна.



Хатынгыр ыалдыт кинини харытыттан харбаан ылан таңырдъа дэллэриттэ итиэннэ ураха аттыгар элорор ыты, кини айабын, иниң ыйталаата:

— Ыт эт, хоронго сиэтэ! Ис сух. Ас наада!

Имтеургин көлөһүнэ ессө эбии сар түстэ, уолугун төлөрүтүнэ уонна урахаа төттерү киирдэ.

— Кутувья,— диэтэ уолугар.— Ыттарын ахатаары эт кердүүллэр быңылаах.

— Эт сух. Бэйэбит да аччык олоробут.

— Үалдыттары ахатыахха наада,— диир Имтеургин.— Синэ биир, ол кэриэтин бэйэбит аччыктыах пыт, табата баран ажал.

Кутувья, сүрээлдьээбит курдук, маамыкта ылан табаларын үерүгэр барда.

Бытыктаах ыалдыт ыстаанын сиэбитеттэн саппыйатын ороон, Имтеургинга табах кымаахтаан бэристэ. Имтеургин ону ылан хамсатыгар уурунан аўийахта оборон баран кэргэнигэр уунна. Кух буруону кыратык оборон ыйыстан кэбистэ уонна хамсатын Рультынаа уунна. Рультына буруону эзрийэн муннунаан танаарда. Онтон Тынатваль хамсаны ылан, сырааннаах умнаһын аяңар батары биэрээт, чачайан харавыттан уу-хаар баспытын сотто-сотто, кыракый Имтеургин аяңар үнгүлүттэ. Обо илиитин сарангната-сарангната, ытаан бэбээрдэ. Онуоха Тынатваль, табах буруотун эзрийэн ылан, төнгөс гынан сурдьун аяңар үрдэ. Үолчаан татакалыы түһээт, харабын бына симэн баран, ытаа да ытаа буолла. Бытыктаах ыалдыт кинилэри көрө-көрө күлэ олордо.

Ити кэмнэгэ хатынгыр ыалдыт таңырдьаттан туох эрэ улахан бајайы бобо кэлгиллибит суулаабы, нэһийлэ сыйнан-сонон, киллэрдэ. Тынатваль эмиэ куттанан быыс кэннигэр түстэ, оттон улахан дьон бытыктаах ыалдыт итини сүөрөрин кынгастаан өндөнгнөстүлэр. Кинилэрэ хас да куhyок саахары ылан дьиэлээхтэрэгэ барыларыгар түнгэтэлээтэ.

Имтеургин өлүү саахарын үлту ыстаан баран амтаңыян кэбистэ:

— Ahara үчүгэй, кини күөмэйигэр бэйэтэ баар.

— Бу ыраахтаабы аха,— дии-дии бытыктаах эмиэ амтаңыян кэбистэ.— Миэхэ кэһий гынан ажалбыттар этэ.

Имтеургин, кини тугу дизбитин өйдөөбөккө, бэйзтийн түлүнан — чукчалыы ыйытта:

— Туох диигин?

Бытыктаах ыалдыыт чукчалыы өйдөөбөт эбит. Кини — нуучча.

Арай ыалдыыт дафанды, ханаайын дафанды амтааны яар буоллахтарына — ол аата минниигэс, оттон илийлэрийн быластаатахтарына — ол аата элбэх дизни эрэ билэллэр.

Бытыктаах, илиитин быластаан, суулаах таңбаанын диэки төбөтүн кэйис гыннаарда уонна эттэ:

— Мин элбэх табаары абаллым. Оттон бу кини — мин казагым, улэхитим. Кини би никки нуучча атыынтыараабыт. Туундараны кэрийэ сылдьан эргинэбйт.

Суулаах таңбаастан чиэппэр чэйдэр харааран, ихит-хомуос кылабачынан көстөллөр, кырса, саңыл атахтара быга сылдьаллар.

— Би ноги чэй биэрдэ, табах биэрдэ, оттон эн кырса ажал, саңыл ажал. Чэ, эргин наада.

Онтон таңбаанынтан, хорооччу тонгумут муус курдук, улахан ихити таңааран Имтеургин иннигэр эйнэгэлэттэ.

Ихит ихигэр уу дыалкыныйда. Имтеургин, муус ихигэр сылдьан хайдах тонгмот уунуй диэн, дыктиргий санаата.

— Бу ыраахтаабы уута. Ыраахтаабы диэн кимин билэбүн дуо? Ыраахтаабы — улахан кини. Олус сүдү кини, өйдүүгүн дуо? Оттон бу, — бытыктаах кини бытыылкатын имэрийбэхтээтэ, — бу ыраахтаабы уута. Кини манинк эрэ ууну ихэр. Ахны ууну!

Имтеургин тугу да өйдөөбөт, арай бар түү сирэйдээх кини хойуу бытыгын быыннынан кыныл тыла былтарангнырын эрэ кынгастаар.

Кутувья кэллэ. Кини биир табанды өлөрөн муонуттан сонон ажалбытын, сонно тута бынаанын миестэмиэстэ араартаан, ыттарга илдээ таңыста. Онтон урахаа төннөн киирэн:

— Үрэр ыалдыыттары этинэн анаттым, — диэтэ.

Атыынты Кутувья ба куңуок саахары уунна. Кинитэ ылан эргим-ургум тутта, сыйтырబалаан көрдө, онтон түлүггар таңайда. Итиэннэ аяацар уган эмэн сообурбатта:

— Дээ минниигэс таас. Амсайбатааым быданнаата.

Үалдьыттар чэйдээбитеттэрийн кэнэ, Кух бунарбыт этий хостоон ниэрпэ тириитигэр өрөхөлөөтө.

Атыыһыт муус курдук дъэнкир иһитин ылан, түгэ-бинэн ытыын тилэбэр охсубутугар, тух эрэ эмэх мас курдук сымнаас ыраах қырас гынан хаалла.

Атыыһыт иһиттээх уутуттан чааскыга кутан баран Имтеургингна уунна:

— Чэ эрэ, мин ыраахтааым уутун амсайан көр.

Имтеургин сыйтырбаан көрөөт, харааын бына симэ-симэ, сетөллөн хахсайда:

— Ок-сиз! Аһыы уу эбит. Адъас уот курдук.

Хатыңыр ыалдьыт тангалайын тансына-тансына:

— Чэ-чэ, иһэн көр! — диэтэ.

Имтеургин биирдэ омурдан баран баын бына ил-гижиннэ.

Кутувья эмиэ амсайан көрдө уонна чачайа сыйнан өрө уһуутаата, чааскытын ийэтигэр уунна. Кух бэрт кыратык амсайаат, тугу эрэ бынаарыыта суюх үлүгүнэйэ-үлүгүнэйэ, Рультынаа биэрдэ. Рультына биирдэ сыйсырыйан ылаат харааын бына симнэ. Онтон чааскытын Тынатвальга туттарда. Тынатваль Рультына диэки, чааскы диэки, уу диэки хардары-таары көрүтэлээн кэбистэ, чааскыттан сэрэнэн-сэрэнэн оргууй сыйсырыйда уонна:

— Йытырар дии,— диэбитинэн, уутун тобоюн қыра оюо айааар кутан кэбистэ. Оюо харааын бына симнэ, айааын атан кэбистэ, онтон харааын үрүнүүнэн-харанан көрө-көрө чиккэс гынна.

Атыыһыт тобугун охсунан кэбистэ уонна күлэн алларастаата.

— Ийээ,— диэтэ Тынатваль булдьуйан хаалбыт тылынан,— уолбут тою үп-үрүнүүнэн көрөрүй?

Ийэтэ уутун бынынан сангарар курдук:

— Уохтаах ууттан ини,— диэн үлүгүнэйдэ.

— Ийээ! — Тынатваль ыксаабыт куолаынан сангарда.— Испит уум төттөрү тахсаары гынар.

Ийэтэ кинини истэр кыаа суюх олороро.

Тынатваль, барыах-кэлиэх сирин булбакка, ураа иһин биир гына сүүрэклээтэ, онтон бүк түһэн туран хотуолаан ыһылыннаарда. Кух тэмтээкэйдий-тэмтээ-кэйдий, утуяар сиригэр нэхнилэ уйуттан тийийэн, таба тириитигэр охтон түстэ. Кутувья ураа эркингэр, ик-ки илиитинэн тайанан, өйөнөн олордо.

Арай Имтеургин эрэ сангата-ингэтэ элбээн, үөрэ-көтө кэпсээн-ипсээн куобалдыйа олорор:

— Арбаџар ыалдьыг! Арбаџар ыалдьыг! Түү си-рэй! Сирэйэ бүтүнүү, кырдаџас тыны эхэ курдук, куп-кугас түү! Хараџа муус курдук чабылынгныр! Муус мууңунан! Арбаџар ыалдьыг хараџын үлүтэн кэбиспит!

— Хаһаайын! Чэ-чэ, атыыһыттаһыах,— диэн атыыһыт кинини үүйэ-хаайа тутар.

Имтеургин төбөтүн өндөттэ.

Атыыһыт бэйэтин тула тирии үрдүгэр бынахтары, сүгэлэри, обуруолары, чааскылары, суухараны тэлгэтэн кэбистэ. Онтон хаанахтан көп түүлээх кырса тириитин ороон танааран:

— Маныкта ажал! — дии-дии Имтеургин муннун анныгар ажалан эйэнгэлэттэ.

Имтеургин килбэгнэс бийлээх сүгэни сэрэнэн-сэрэнэн ылан, тойон эрбэжинэн аһытын бигээн көрдэ. Онтон туюх да сангата суюх, муннукка тиййэн балайда букунаһан, куултан утуу-субуу икки кырса тириитин ороон танаарда.

— Өссө-өссө! — диэн ордоотуу-ордоотуу атыыһыт хатынгыр аргыныгар имнэнэн кэбистэ. Хатынгыр ханна эрэ бара охсон кэллэ — наарталарыгар тахса сыйртта быһылаах — уонна өссө икки тирии хаанађы киллэрдэ.

Биирдэһиттэн улахан баҕайы тумустаах ыадайбыт алтан чааннныгы итиэннэ лис курдук хара хочуолу, иккис хаанађыттан халлаан күөбэ, от күөбэ, араџас чааскылары, икки чиэппэр чэйи уонна үс баайыы сэ-биридэх табаҕы оротолоото.

Имтеургин тумсун оннугар саба ууруу нъаалбаан абырахтаах хампарыйбыт хара чааннныгын, хас уон сиринэн үүдэһиннээх эмтэриттибит чааскыларын санын биэрдэ.

Кини табаҕы сыйтыр҃алаан көрдө, хочуол түгэбин тоңсуйбахтаата, чаанннык тумсун туппахтаата, онтон эмиз муннук диэки сукуннаата.

— Көрдөө-көрдөө,— атыыһыт тэптэрэн биэрэр.

Имтеургин бииртэн биир тириини ороон истэ. Барыта уон икки көп түүлээх кырса тириитин, биэс уот кыһыл саһыл итиэннэ икки харана үнүн түүлээх сиэгэн тириилэрин танаартаата.

Атыыһыт, чохчойон олорон, Имтеургин куултан орообут тириилэрин, өрүүгүспүт курдук, бэйэтин дие-ки ханыйталаата.

Кини тириилэрин биир-биир тэбии-тэбии хатынгыр киһитигэр быраан истэ. Анарааныта мүчүк гынан кэбистэ итиэннэ сэрэниин сэрэнэн тириилэри, түүлэрин иһирдьэ гына тиэртэлии-тиэртэлии, хаанахтарга хаалаата.

Имтеургин ыалдыыта ыраах өрустэн аџалбыт санга, үчүгэй, наадалаах малларын ымсыырбыт харабынан одуулана-одуулана оннуттан хамсаабакка муннукка олордо.

— Чэ, ыраахтаабы уутуттан өссө ис! — диэн баран атыыһыт биир чааскыны толору кутан биэрбитин, Имтеургин хантас гыннаран кэбинээт, харабын быхыта симмэхтээтэ.

Атыыһыт эргиччи көрүөллээтэ. Дъяхталлар харагтарын симэн сыйталлар, ојолор эмиэ тангастарыг гар умса түһэн утуйан хаалбыттар. Арай Кутувья эрэ, атабын хомуйя туттан, атыыһыты чыпчылыгыбакка супту одуулаан олорор. Атыыһыт киниэхэ эмиэ чааскыны ууммутун, Кутувья икки илиитинэн ылан, биир тыынынан кураанахтаан кэбистэ.

— Чэ эрэ, эдэр ханаайын,— атыыһыт аны киниэхэ эргилиннэ,— сыйтыгын хаатын ханыс эрэ, бабар биир эмэ хара саһыл биитэр күөх кырса кистэммитэ буолаарай? Буллаххына, бүтүн биир бытыылка ыраахтаабы уута биериэм.

Кутувья тугу да өйдөөбетө.

Кини, ыалдытын сите истибэккэ, таһырдьа ойдо, икки илиитинэн хаары ытыһа-ытыһа айаџар симиэ.

Онтон тэмтээкэйдии-тэмтээкэйдии ураана юирэн утуйар тангааныгар сууллан түстэ да мунна тыанаабытынан барда.

---

Быыс иһигэр сытааччылартан ким-хайа иннинэ Имтеургин уһугунна. Өндөйен утуйар тангааныгар олордо уонна кэниэвирбит куолаанынан:

— Ыалдыйт, өссө уута кут эрэ! — диэтэ.

Ыалдыта хардарбата.

Имтеургин харабын сотунна. Быыс иһэ хабыс-харана. Тула утуйа сыйтар дьон муннуларын тыанаа эрэ иһиллэр.

Имтеургин ураһатыттан тахсан төбөтүн, сирэйин хаарынаан ньухханна. Хараңа арыйй сырдырырга дылы гынна.

— Тур, чааннныкын өр! — Имтеургин бывыныгар теннен киирэн кэргэниң ыңғырда.— Дэлби утаттым.

Кух үүектан эргичиннээмэхтээн баран, туран олордо, сирэйин туора-маары сотунна. Онтон ураһаңа оронон тахсан, уот уматаары мас эрэһэтийн аалбытынан барда. Уот тахса охсон биэрбэтэ — илийтэ нукаай кудук буолла.

Бэрт өр бодьуустаһан, Кух ыһырынныгын уматан быыс иһигэр киллэрдэ.

Имтеургин утуяа сытар дьону эргиччи көрүөллээтэ, борунгуй муннуктары кынгастаста. Атыыһыттаах казак быыс иһигэр суюхтар эбит. Кутувъялаах Рультина, итирэннэр, сирэйдэрэ дарбайан баран үтуяа сыталлар. Тынатваль тонгон ыкка систан түүрүллэн сытар.

Аны кыра уоллара үүектан ытаата. Имтеургин табах кымаахтаан ылан қыракый уолун аяаџар батары биэрдэ. Ою чачайан түнг-тан көрүтэллээтэ. Кух, кэргэниң диэки хатылаахтык көрөн кэбинээт, кирдэх тарбабынан ојотун аяабыттан табах бытархайын ылдаан бэйзтийн аяаџар укта.

Онтон тумса суюх эргэ чааннныгын ылан уот үрдүгэр ыйаата.

— Санга чааннныгы ыйаа,— диэтэ онуоха Имтеургин.— Санга чааннныктан чай иһиэхпит.

— Санга чаанннык суюх ээ,— диир Кух.

Имтеургин кэргэниң диэки көрөн кэбистэ уонна эттэ:

— Көрдөө-көрдөө. Чаанннык баара буолуо. Бэյзэхээ түүлэх ыалдьыттан атастанан ылбытым, ессө сана хочуол, сана сүгэ, сана чааскылары ылаттаабытый — аны мантан иннээ барыбыт бары сана буолуо.

Кух быыс иһин, онтон ураха ол-бу муннугун ханыста да, арай хоруоран хаалбыт дъэбиннирбит хочуолу, хас да сэбирдэх табаңы, икки чааскыны, сүгэни уонна кураанах бытыылканы булан Имтеургинга аялан биэрдэ. Хата чаанннык сыта да суюх.

— Үалдьыт төттерү илдээ барбыт буоллаа,— диэтэ Кух уонна уот аттыгар кэлэн олордо.

Имтеургин кэргэнийн диэки көрдө. Кини моонньугар сапка тишиллибит сабыс-санга оюуруолар кылбачыналлар.

Онтон муннукка тиййэн тирии куулун ороон та-хаарда. Бу куулга бэбэхээнгээ диэри саныл, кырса, сиэгэн тириилэрэ ыга симиллэн сымдьаллара. Оттон билигин кубус-кураанах.

— Ыалдьыт албыннаабыт,— диэтэ Имтеургин кэргэнигэр.— Түүлэххитин ылбыт, оттон санга чааннныгын хаалларбатах. Эмий биир эмэ кишиэхэ көрдөрөн албынныя буоллаа дии. Мин чааннныкын илдээ туундараны биир гына кэрийиз.

Имтеургин санга сүгэтийн харбаан ылан, маёйа түхээт, кураанах бытыылканы оюуста. Бытыылката куруупа курдук үлтү баран бытарыс гына түстэ.

— Арбаадар абааы төбөтө ити курдук хампарый-дын,— диэтэ Имтеургин.

## VII. ҮАЛЛАРА КАРАВЬЯ

Быыс иһигэр утуяа сыппыт ыт ойон туран иһиллээн чөрбенгнөөтө. Онтон үрэн моргуйбутуунан таһырдья ыстанна.

— Какко<sup>8</sup>! — диэтэ Имтеургин.— Таһырдья тух эрэ тыааыр. Аны арбаадар ыалдьыппыт төннөн кэлээрэй?

Имтеургин сыгынньяаын таһырдья тађыста.

Ураха иннигэр улахан наартаа көлүллүбүт икки таба кэлэн тохтообут.

Имтеургин кэннинэн чугуруунгаата:

— Каравъя, хайа эн эбиккин дуу?

— Мин,— диэтэ хара таба тирийтэ арбаадастаах ажамсыяа барбыт киhi ураха эркинин үөхээ ёттуунэн курдуу эриллибит быа тишилигэр табаларын баайа турда.

— Олус да итииргээбиккин,— диэн ыалдьыт күллэ.

Имтеургин, сыгыннях тажсан турарын дъэ өйдөөн, титирээн барда.

Кини тонгон ыгдаачы туттан туран:

— Йэтти<sup>9</sup>! Быыска аас! — диэтэ уонна иһирдье дылыс гынан хаалла.

— Эттэ бунаар, ыалбыт кэлбит, Каравъя — диэн кэргэнийн соруйда.

Кух Рультынаны унугуннарда, онтон Кутувьяны ойбоско анныкалаата:

— Турунг, турунг. Ыалдьыт кэлбит.

Каравъя тас таңаын ураһаңа устан баран быыс иңгәр киирдэ. Кини бастаан Имтеургинга сыста түхэн кулгаабын кәнниттән сыллаан ылла, онтон биирбиир Куҗу, Кутувьяны, Тынатвалы кууспаалаата, саамай кәлин кыра обону сыйнары тардан ылан:

— Утуй, эхе курдук улаат! — диэтэ.

— Ити буурба бириэмәтигәр кэлбитэ,— диэн Имтеургин бынааран биэрдэ.— Өссө түөрт ыт обото кэлбитеттән иккитэ тыыннаах, иккитэ тута барбыттара. Танааран хаарга көмөн кәбисспиппигит.

Тынатваль ыт оболорун ийэлэрин хооннүттән ылан ыалдыкка биэрдэ. Ыалдьыт ыт оболорун эргим-ургум тутта, имәрийбэхтээтэ, иэдәңгәр сыйнары туппахтаата уонна Тынатвальга төттөрү уунна:

— Бөрө курдук улааттыннаар. Абаанылары барыларын кыйдааттыннаар. Атаксыт ыарыны бына кэбийдиннэр.

Имтеургин хамсатыгар толору табах уурунан уматан баран ыалдытыгар уунна. Каравъя хатан табах аны буруутун эңирийэн ылла.

— Өрүстэн сылдьар ыалдьыт таарыйбыт эбит дуу, табахтаах эбиккит дии.

— Сылдьыбыта,— Имтеургин аат эрэ харатадарда.— Кырсабын-саңылбын барытын ылбыта, чаанык биэриэх буолан баран бэйэтэ илдъэ баран хаалбыт.

Каравъя, хамсалаах табаабын уоһуттан арааран, Имтеургин диэки көрөн кәбистэ итиэннэ ыйытта:

— Оттон эн төһө түүлээби биэрдин?

— Баарбын барытын биэрбитим. Илиим тарбаабын ахсаанынааџар элбэзи.

— Элбэх эбит,— Каравъя баһын бына илгиининэ.— Оттон кини тугу биэрдэ?

Имтеургин сүгэтин, хара хочуолун уонна икки чааскытын көрдөрдө:

— Бу эрэ. Өссө бу табах биэрбитэ.

— Муунта ангара эрэ быһыылаах,— диэн баран Каравъя сиргэ силлээтэ.

— Аны туран тыал сағана табаларбыт сүттүлэр,— диир Кух.

— Ол хайдах сүттулэр? — Каравъя соһуяа иһит-тэ.— Бөрөлөр сиэбигттэр дуу биитэр атын үөргэ холбоон барбыттар дуу?

Имтеургин, Каравъя аттыгар сыйбарыс гынан, уоту одуулана олорон кэпсээн барда:

— Биһиги уолбунаан иккиэн көрдүү һылдыбылып-пыйт. Икки күнү быһа көрдөөбүппүт да, табаларбыт мэлигирдэр. Онтон арай суолларын көрдүбүт. Улахан Муос, Токур Атах, Чуккулаах суолларын. Үөрсэ түстүбүт. Баран истибит, баран истибит. Ол тухары тула көрө сатыбыт. Онтон арай суол-иис улам хойдон барда. Таба да суола, хайыһар да суола баар. Улахан үөр ааспыт, биниэннэрин эмиэ илдъэ барбыт.

— Ким табаларын үөрэ буоллаџай? — Каравъя ыйытар.

— Билбэтибит,— диир Имтеургин.

Каравъя, табаын тарда-тарда, толкуйдаан олор-бохтуу түһэн баран эттэ:

— Улахан үөр диэтинг дуу? Оинук улахан үөр таба кимиәхэ баарый? Тавринвакка баар да, кини Хаастаах күөл тула аһатар. Улгувъя Бөрөлөөх хайа чугаңынан буолуохтаах. Кини манна кэлбэт — ыраах. Ээ, дъэ биллим: ол улахан үөр Эрмечин гиэнэ әбит. Эрмечин мантан чугас тохтоон олорор. Мин кини бостуугун Тыркины Сордонноох үрэх аттыгар көрсү-бүтүм.

— Тырки даа! — диэбитинэн Кутувъя сулбу ойон турда.— Мин Тыркины атаын тоһутуом! Бэйэм табаларбын ылан баран, Эрмечин табаларын атах-балай кыйдаталыам.

— Уоскуй,— диэн Имтеургин уолун буойда.— Эрмечин үтүө ыал. Кини атын табалары күрэтиэ суюх-таах — бэйэтигэр да таба әлбэх. Эрмечин диэн бэйэ кинитэ буоллаџа дии. Кини биһикки ою эрдэхпитинэ бииргэ оонньюурбүт, талах быныңгар хаас сымытын көрдүүр буоларбыт, биирдэ сиэгэнни маынан быныта сүнньян өлөрбүппүт ээ. Эрмечин да, мин да оччолорго күүс-уох бөбө этибит.

Каравъя Имтеургин диэки симириччи көрөн ылла уонна баһын быһа илгииннэ:

— Бэйэ кинитэ диэн сөлкө этэбин да, ыалларын кэлин атаастыр буолла ээ. Мин ааспыт хаарга киниәхэ сүгэ ыла тиийэн баран, буурђа буола турдабы-

на сатыы төннүбүтүм. Табам, кини улахан ытыттан сиргэнэн, куотан дыиэтигэр төннөн хаалбыта. Онуоха бэйэтин табаларын харыңыйан уларсыбатаа. Кини биирдэ да обордоуна астыныах туох да олус хатан, уохтаах табаңы тардар да, хамсатын бэйэтэ эрэ соппойор, ыалдытыггар бэрсие дийн саараама. Оннук табаңы киниэхэ өрүс дьоно ажалаллар. Эрмечин кинилэри кытта бэртии беңе, туундараны унгуордаан субусубу бара турар, бэйэтигэр ынгыран эмиэ ыалдыттар.

— Бары тутуспутунан киниэхэ тиййэрбит сөп буолсу,— диир Имтеургин.— Тиййэн үтүенэн көрдөөтөхө, бабар, табаларбытын биэриэ этэ.

— Биэриэн да сөп,— Каравъя сөбүлүү иһиттэ.

Кух таба түөһүн этин бытархай гына кырбаан Каравъя иннингэр ууран биэрдэ:

— Эттэ сиэ,— диэтэ.

Ахаан баран, Каравъя таңырдьаттан уп-үрүнг тас-таах эхэ буутун киллэрэн Кухха биэрдэ. Имтеургингига кыйахаламмыт эхэ төбөтүн, Кутувъяңа уп-үрүнг низэр-пэ тириититтэн түөрт утак гына хатыллыбыт сабыс-санга маамыктын, Рультынаңа бүтэй сыалаах таба бүөрүн, оттон Тынатвальга кырымахтаах уп-үнүн хо-йуу түүлээх хара эхэ тириитин биэртэлээтэ.

— Бу кэниим. Кэргэним уонна уолум Ачо ыыт-тылар. Ону ажала кэллим,— диэтэ Каравъя.

Дыиэлээхтэр үерүү-көтүү беңе буоллуулар. Хайала-рыттан да ордук Имтеургин бэйэтэ үердэ.

Каравъяны уот чугаңыгар олордон баран, тулалорунан кэбистиллэр.

Каравъя кыра ою диэки ыйа-ыйа:

— Эниэхэ сана кини эбилибитетин билбэтэхпит. Мин киниэхэ бэйэм көлүнэ сылдьар табаларбын сыар-балары, сэптэри-сэбиргэллэри бэлэхтиибин,— диэтэ.

Имтеургин оюотун эхэ охсон ылан Каравъяңа уунна:

— Бу баар биңиги уолбут. Бэлэс эрэ баар, таба-лары баас үчүгэйдик дьөлүтэ ханыытаталыа.

Каравъя, уолу көтөбен олорон, иэдэхинэн кежсүн сууралаатаа итиэннэ:

— Мин уолбун Ачоны кытта бииргэ улааттын-наар,— диэтэ.

— Оннук! — диэтэ Имтеургин онуоха

Онтон Каравъя буурбанды хайдах туораабыттарын, күнүн эңәни бултаабытын, кырсаңа ханың сохсолору туроортабытын кәпсәэтэ.

— Мин табам эңизнинеңбәр әлбәх,— диир кини.— Ол гынаң баран, уолум Ачо суос-сөвотох, эңиги икки уоллааххыт, биир кыстааххыт. Уолум Ачо кыра, иккитин эрэ туолла. Бу үгүс хаара. Онон эңигини кытта аймахтыы буолаары гынабын.

— Туундараңа олорорго кәргэн улахана үчүгэй,— Имтеургин күөдьаа буола түстэ.— Эн Ачонг үчүгэй уолчаан. Улааттактарына мин Теубынын бииргэ оон-ньюотуннар.

Каравъя, ыңырынныгы одуулана-одуулана, салгыны саңгарда:

— Мин уолум Ачо, кини ийэтэ, биңиги табаларбыт, биңиги ыппыт уонна мин бәйәм — биңиги бука-бары эңиги Тынатвальгытын Ачоңа кәргэн көрдүүбүт.

Күх тугу да хардарбакка Тынатвалын бәйэтигэр сыйыары тарта.

— Тынатваль,— диэн аңата кынын ыңырда,— Ачоны кытта оонньюоххун баңарабын дуо?

— Баңараабын,— Тынатваль хап-сабар чап гыннарда.— Иккиэн хаарга хатааңылыша этибит.

— Оттон эңиги, Рультына, Кутувъя, Ачоны күтүт гыныаххытын баңарабыт дуо?

— Буоллун даңаны,— диэтэ Кутувъя,— бәйэ дьоно.

— Оттон эн, Күх? — Имтеургин аны кәргениттән ыйытта.

— Каравъя биңиги ыалбыт,— диэтэ Күх.— Биңиги мәлдүй да бииргэ, хардарыта көмөлөсүңән олор-бүппут, аны мантан иннөө киниттән көмө көрдүөхпүт.

— Саамай сепкө этәбин,— Имтеургин тоңхөг гынна.— Биңиги табата суюх хааллыбыт, аччыктыыр дьон буоллубүт.

Онтон Каравъяңа туулаан эттэ:

— Биңиги табата суюх хааллыбыт. Табаларбытын туора киңи күрәтән, аңа суюх хааллартаата. Эн итини билбэт этинг. Ону эйиэхэ этәрбитетигэр тийиэбит: табата суюх хааллыбыт.

— Мин эңигиттән таба эрэйбәппин,— диэтэ Каравъя.— Эңиги күүстәэх-уохтаах, утуө дьонгүт. Табаларгытын атын да киңи илдүйбит эбэтэр бәйәләрә да баран хааллыбыт, бөрөлөр да тарпыт буоллахтары-

на — онно. Энгиги буруйгут суюх. Үэйбэтэх-ахтыбатах алдьархайгыт буоллађа. Наада буоллађына, мин табаларбын да ылынг, кынада тирээтэйнэ, уоспутунан үллэстэн ахаан-сиэн бийргэ да олоруохпүт. Ыаллы дьон буоллахынт дж... .

— Чэ, Тынатваль Ачођа кэргэн таўыстын,— диэтэ Имтеургин.— Ачо уолбут буоллун.

Кух Рультиналыны сибиэнэй эхэ этин бөдөнг-бөдөнг гына кырбастаатылар, эргэ чааннныктырыгар уу сылыттылар. Ахаан баран эмиэ ону-маны кэпсэппэхтии түстүлэр итиэннэ утуйардыы оностон сыйтылар.

---

Каравъяны йоронга ортотугар, саамай сылаас сиргэ сыйтыардылар. Дъахталлар, түүн умууллуу диэн кэтээн хоноору, ынсырыннык аттыгар сыйтылар.

Йоронга сылааһыгар тартаран бары да хойукка диэри утуйдулар. Онон халлаан сыйдыта Каравъя кэргэйттэрэ уон икки таба көлүллүбүт алта наартанан, иннилэригээр алта уонча табаны үүрэн, кэлбиттэрин билбэкэ да хааллылар.

Ураһа иһигэр сыйтар ыт үрбутүгээр дьон дъэ уһуннулар. Бастваан Каравъя турда, онтон Имтеургин. Кутувъя, ол кэнниттэн дъахталлар турдулар. Арай оболор тугу да истибэккэ, түүнгүлэрин курдук, кытаанахтык утуйа сыйталлар.

Дьон тангнаан, оболору сылаас йоронгађа хаалларан, ыалдьыттары көрсө таһырдья таўыстылар.

Эр дьон Каравъя быраатыгар Тыллимнэ көмөлөхөн таба сыйыннъахтастылар. Дъахталлар Каравъя кэргэнийн ураһађа киллэрэн, сыйыннъахтанарыгар көмөлестүлэр. Итиэннэ быыс кэтэбэр ахаан баран, икки саастаах Ачоны эмиэ онно көтөөн киллэрдилэр.

Ыалдьыттар быыс иһигэр киирэн сааһыланан олоруохтарыгар диэри Кух уотун күөдьүттэ.

— Тынатваль, тур, кэргэнийн кэллэ,— дии-дии Имтеургин сите унукта илик кыыһын көтөөн ылла.

— Па-па-па! — Кыыһын көхсүн көрөөт кини сана аллайа түстэ.— Эмиэ дъаабыламмыккын!

Кыысчаан ытаан сыңсыйа-сыңсыйа:

— Инчэбэйбин эрэ дии,— диэтэ.

— Эс,— диэбитинэн Имтеургин кыыһын көхсүнэн ыалдьыттар диэки эргилиннэрдэ.

— Туох буолуой,— диир Каравъя.— Утуйа сытан хантан билий. Өссө да кыра буолаахтаатаа дии.

Имтеургин тугу да хардарбакка, кынын көксүн ыкка үнгүлүттэ. Ыт кыысчаан көксүн ып-ыраас гына салаан кэбистэ. Онтон кини сыппыт инчэбэй тириитин салаата итиэнэ оргууй муннук диэки дъалты хааман бизэрдэ.

Ити кэмгэ Каравъя кэргэнэ, тирии куулу сүэрэн, Ачоны ороон танаарда уонна эмийин эмнэрэн баран Тынатваль аттыгар тирии тэллэххэ олордон кэбистэ.

— Бу эн кэргэнинг,— диэтэ Ачоја.

Ачо буоллабына эмискэ харабын бынтыа симмэхтээтэ уонна, салгын харааччы сиэбит иэдэстэрин боллооччу туттан, ытаан төж барда. Муннукка утуйа сыппыт ыт оюлоро онтон унуктан ыйыланга түстүлэр.

### VIII. КӨҮҮ

Сарсыарда дъаhtаллар ураhаларын хомуйан, суулаан наартада тиэйдилэр. Атын наарталарга тирии быынты, утуйар танаhы, иhити-хомуhу, тонг эти, олбу бөхтерүн-саhtарын тиэйдилэр.

Танаhастарын тиэнэн баран, бары наарта-наарта аайы олорунан кэбистилэр уонна дъэ суолга туруннулар.

Ажалара Имтеургин чэпчеки наартада олорон иникилээтэ. Наартатын туора миинэн олорон, атахтарын хардары-таары тарыырдаан табаларын салайар. Кини кэнийттэн эмийэ чэпчеки наартада Каравъя иhэр, онтон Кутувъялаах Тыллим, хайыhар кэтэн, таба үөрун үүрэн иhэллэр.

Эр дьон кэннилэриттэн лигий курдук улахан, кэтийт наарталарга дъаhtаллар олорбуттар. Биир наартада туора-маары өтүүлэммит ураha үрдүгэр Кух со-ботовун олорон иhэр.

Кини наартатыгар сэтиилэммит эмийэ кэтийт баhайы наартада Тынатвалаах Теуну тириигэ суулаан баран, улахан куулларынан хайынгаан, олордон кэбиспиттэр.

Олор кэннилэриттэн Каравъя кэргэнэ, саамай бүтэhик — икки элэмэс таба көлүллүбүт наартатыгар — тонг эт, иhит-хомуос үрдүгэр Рультына олорон иhэр.



Маабыын сарсыардаанға диәри ураңалар турбут сирдэрэ икки диiring куоһаах курдук харааран кестер, ол тулатыгар дьон үлтү тәпсибит, табалар тоюта сургэйбит хаардара елбөөрөн сытар.

Онно-манна таба күкээркэй түүтүн сүүмэхтэрэ, туртаччы тоңмут тиниктэммит унгуохтар итиэннэ хапхара таба саахтара лоңугураан сыйаллар.

Дьоннор тэйэллэрин аҗай кытта, ураңалар турбут сирдэригэр, хантан да кэлбитэ биллибэккэ, суор баар буола түстэ. Кини обургу ас тахсыбытын билэн, элиэтий көппөхтөөн баран, сарас гынаат, халаахтаабытынан хара сиргэ сахсас гына олоро түстэ. Сэрэх мунгулаан, ол-бу диэки олоотоон олорбохтоото, хаарга ойуоккалаата. Онтон сабдыс гынан, куоһаах кытызытыгар кетөн кэлэн, дьон тиниктээбит унгуохтарын тоңсүй-бутунан барда.

---

Күнү күннүктээн наарталар кылкырдылыллара, табалар туйахтарын тыаһа инийэн турбут туундара-ны сэргэхситэргэ дылы гынна. Табалар бурђаннас тыыннара айанныштар икки өттүлэринэн, хойуу күдэрик туман буолан, тииң кутуругун курдук субуллар, онтон сыйяа хаптайлан, кылабачыннас кылрпах буолан, хаарга түһэн симэлийэр.

Тынатваль, наартатын ойоҕоңугар ингиери түһэн олорон, силлээбит силэ сиргэ сите тийбэккэ, тоңон, муус օбуруу буолан хаарга төкүнүйэрин көрө истэ.

Кини саҕыннъаҕын саҕата муус кылааан буолан мөөннүүн, иэдэстэрин хаарыйталыыр. Кырыатын тэбэнэн кэбиһиэх әбит да, наартаа хам бааллыбыт тирии саҕыннъаҕын киң сиэхтэрэ илиилэрин хамсаппартар. Тынатваль, икки өттүнэн ингнэнгнээн, ангар илиитин нэһиилэ ороон таһааран, саҕатын кырыатын ыраастана охсон кэбистэ.

ОНТОН, быар куустан, илиилэрин хонноңун анныгар кистээтэ. Били наартаа хам бааллыбыт саҕыннъаҕын сиэхтэрэ кураанах хапсынан истилэр.

Тынатваль аттыгар чороччу кэлгиллибит кыра Имтеургин сытар. Кинини били төрүүрүн аҗай кытта суулаабыт түүлээх таңгастарынан түмнары эрийбиттэр. Суу тирии ис өттүнээби түүтэ сиигирбитэ чороччу тоңон, сыгыннъаҳ этин мууңунан хаарыйталыыр. Ово бастаан утаа ытаамахтаан баран, кэнникинэн күемэйэ

кэхниэбүрэн барда. Кух таба этигэр холбуу тоно сылдьар быартан бынасынан эмти охсон ылан, ыстыы туһэн баран, уолун аяацар укта.

Кыра Имтеургин тута ах барда.

Туундара устун сурдээх өр айаннаатылар. Табалара ыран абылаан, хахсайан бардылар.

Инникилээн инэр азгалара Имтеургин наартатын тохтолпугтар кес дьон бары тохтоотулар.

Улахан дьон наарталарыттан тыал хастаан тангай курдук буолбут хаарга түстүлэр уонна ўөхэ диеци көрөн хантаарыннастылар.

Халлаан сырдык өттө туундара саңацар саңан, охторунан дьөлүтэ ытыллыбыт курдук, чаңыллыннаас сулустардаах харана халлаан сабардаабыт.

— Ити ўүс хаттык халлаан сырдыга көстөр,— диир Имтеургин сулустары ыай-ыйа.

— Онно, ўүс халлаангна, бука, сылаас буолую,— диир Тыллим үлүйбүт унга иэдэхин саныгар аалынар.

— Оннук,— диир Имтеургин,— ханна сырдык да, онно сылаас. Бука, билигин онно сайын буолую.

Эр дьон табаларын сыгынњаахтыахтарыгар диери дъахталлар, хаары хаптаччы тэпсэн, ураналарын турордулар. Ол инигэр утуяар бывыс тартылар уонна хаарга таба тириилэрин тэлгийи бурахтылар.

Дьэ онтон Кух оюлорун сүөртэлээн бывыс инигэр киллэрдэ. Тангаын уста охсоот, уолун сыгынњаахтаары гыммыта — уолун тангаа этигэр хам тонгон хаалбыйт. Кух, бэркэ сэрэнэн, хорооччу тонгмут тирии түүтүн уолун этийттэн хастаата. Кыракый Имтеургин хамнаабат даааны, ытаабат даааны, онон ийэтэ ыалдышбат буоллацаа дий санаата.

— Эм,— дииэн баран эмийийн үнүүлүппутүгээр уола илгистэн кэбистэ.

Кух оюутун сахсыйан баран, тарбааын аяацар угаары гыммыта — уола аяаын аппат, хам ытыра сылдьар, дъабадыыттытан тонгмут быар быга сылдьар эбит. Уол муннуунан ыаражанык тыынар. Ийэтэ тон быар тоорохойун тардан көрдэ да кэлбэгэ: уолуй уохугар, тылыгар хам тонгон хаалбыйт. Кух, тылынан салбаан, мууһурбут быары ириэрэн ылан ыраах илгэн кэбистэ.

Уол дъигис гынаат ытаан тоёо барда.

Ити кэмнэ. Каравъя кэргэнэ Рултыналынын икки ыңырынныгы уматан быыс инигэр киллэрдилэр уонна олор үрдүләригөр томточчу хаар симиллибит чаанынныгы, хочуолу ыйаатылар.

Кух уолун уокка чуганатан көрөт часкыйа түстэ: уолун хаан да сууллубатах, кирдээх көхсүн тириитэ саралаан хаан обуолуу сылдар буолбут.

— Көрүг эрэ, Тey көхсө саадьацай буолбут,— диэн Тынатваль чабаара түстэ.

Кух ытын ыңырда уонна уолун ыт муннугар үнүлүттэ. Ыт, сэрэммит курдук, уолчаан тириитэ саралаабыт көхсүн хаанын салаан барда.

Кыра Имтеургин ханытыны-ханытыны атабынан тэбиэлэнэр, ол аайы ийэтэ ытын көхсүн имэрийэ-имэрийэ:

— Учүгэйдик салаа, сана тириитэ, бэйэнг тириин курдук бөө тириитэ онгор,— дии олордо.

Ыт, обону баыттан атацар диэри унаты-туора салаан-салаан баран, дъалты хаамта.

Онтон Кух ыңырынныктан таба сыйатын эмти тутан ылан илдүй ыстаата уонна, ытыңыгар силлээн баран, уолун бааныбыт көхсүн сылаас сыйанан обунохтаата.

Ити икки ардыгар эр дьон бары быыс инигэр мууннулар, онтон тото-хана эт сиэн баран утуйдулар. Дъахталлар буоллабына, ыңырынныгы тула олорон, таңас-сап абырахтаатылар. Кух кэргэнин этэрбэхэ тэстибитин хам аста. Онтон икки түүлээх кээнчени ылан, тиэрэ тардыталаан, быыс инигэр туора тардыллыбыт блаца куурда ыйаата. Ыбыс-ыарахран гына сыйтийбыт кээнчэлэр аныы көлөүн сыйтинаи ангылыйаллар. Ол ини Кух утуйга сыйтар дьонтон тэйтэн биэрдэ.

— Аңкылыйан түнэн, сый да сый,— диир кини дъахталларга.— Ол эрээри Тey таңгана ёссө сыйтаах. Ол учүгэй. Обом сыйна абатынаабар ёссө күүстээх, сыйлбырба булчут буолуу.

Ити кэмнэ таба тириитин анныгар уола, этэ уот курдук иш-итии буолан баран, сыйгыны-сыйгыны, эргичийэ-урбачийа сыйта. Тынатваль өндэйен ийэтигэр:

— Бу уолу ыл эрэ, суюн бэрт. Нахаа мөхсер, кини сүгүн утуппат,— диэтэ.

Күх уолун Тынатвалттан тэйитэн биэрдэ уонна икки ардыларыг гар киирэн сыйынан кэбистэ.

---

Абалаара Имтеургин халлаан сырдылан иннинэ турал дьонун унугуннартаата. Каравья бэйэтэ турда, оттон Кутувъялаах Тыллимы күүстэринэн туруору тардытааан, сэргэхситээри, уот аттыг гар олордуталаан кэбистилэр.

— Унугуннарбат буоллар,— диир Каравья,— энэ курдук кыныны бына да утуйохтар этэ. Эдэрдэрэ бэрт буоллаа.

Кутувъялаах Тыллим дьэ сэргэхсийэн тыылланга настылар, хаахтарын туора-маары сотуннулар. Олоро түнэн баран, эр дьон быыстан тымныы ураана таңыстылар.

Быаа ыйаанан турар түүлээх танастарын ылан, кырыатын тэбээн, сыйыннаах эттэригэр кэтэн кэбистилэр. Танастарын тымныытыттан өссө ордук дъагдайдалар.

Төрдүөн ураhattan сулбу ойон тахсан табаларын тута сырьстылар.

Халлаан өссө да ситэ сырдыы илик буолан, үөрүйэх эрэ харах туундара тұнаархай ныууругар туюх эрэ күкәэрерин таба көрүөн сөп.

Ол тоғон ыксаан чөмөхтөспүт табалар эбит. Кинилэр буржаннас тыыннара былыт курдук күдэриктүйэн кестөр.

Дьон табаларын тутан эмиэ наарталарыг гар көлүйдүлэр. Хоммут сирдэригэр түүлээх танастарын үллэччи кэлпилт дъахталлар, оболор хайы-үйэ күүтэн тураллар. Ураналара сууланан хаарга сыйтар.

Икки ыал дьоно, бээжүүээ айаннаабыттарын курдук, наардаан наарталарыг гар олордулар. Имтеургин инникилээтэ, оттон Рультина саамай кэнниклээтэ. Арай кыракый Имтеургины ийэтэ бэйэтин наартатыгар ылбыт, онон Тынатваль союзовун ишэр.

Айаннаан ишэн, тэнийбэккэ, Тынатваль кэннин хайынан, ытын ынтыран аяабын чамырбатта. Хаарга бүккуллан бүүс-бутүнүү үп-үрүнг буолбут ыт, ситэн кэлэн, кини наартатыгар ойон таңыста.

## IX. КҮӨХ УРАҢА

Кес дьон Эрмечин олорор сиригэр чугаңаатылар. Ыраахтан хойуу туман былбыт курдук тунааран көнүнэ. Имтеургин дьонун диәки эргиллән баран жаңыытаата:

— Оо! Киңи беңе тобуоруспут быңылаах. Ураңа беңе кәккәләэбит.

Иннээ диән баран уңун кымнызытынан табаларын бына биәрдэ.

Туман быңыттан ураңалар дъербеспут төбөлөрө көнүнүләр. Дьон кәпсәтәлләрә, ыттар үрэлләрә уонна табалар муостарын тыңаңа инилини.

Имтеургин бастакы ураңа аттыгар тохтоото.

Онно ыалдыыттары көрсө эр дьон, ою-дъахтар беңе белүежсүбүт.

Бары эгәлгэ дъэрәкәэн ойуулаах түүләэх таңастаахтар. Бийр киңи хара сизгән тириитә сабалаах, иккис — бөрө бәргәһәләэх, уңус киңи кырса тыңа үтүлүктәэх, саңыньяңа кыңыл саңыл тириитә буодуулаах. Дьон бары айманан-сайманан, ураңаттан ураңаңа кәләлләр-бараллар, күлсәлләр.

— Йэtti! Миәхә барыңың! — диәбитинән бийр аңамсыгыа барбыт киңи Имтеургин наартатын сынааңар аңаңынан турунан кәбистә.

— Пельпель? — Имтеургин үөрән саңа аллайды.— Пельпель, хайа дъэ хайдах олоробун? Табаларын хайдах тураллар? Төhө бултаатың-алтаатың?

— Чә миәхә барыңың, онно кәпсиәм,— диән баран Пельпель Имтеургин наартатыггар олорунан кәбистә.

Киниләр анараа уңукка турар түүтә сараланан хаалбыт, тырыттыбыт тирииләринән бүрүллүбүт ураңаңа тиийән, табаларын баайталаан баран, инирдье киирдиләр.

Кәлин наарталар бары әмиә итиниң кәлән тохтоотулар. Утаакы буолбата, ураңа иң үлләнгнәс киңи буолла.

Быйс иңе, киңи тыына-быара ыгыллыах, итиитә, буруота диән сүр. Ыалдыыттар уонна дыиэләэхтәр, уот тула олорон, таба чонкуларын охсон сип-сибиәһәй силини жаңан сиәтиләр. Дъэ ол кәнниттән Пельпель көхсүн этитән баран кәпсәэн киирэн барда:



— Быйыл күңүн мин наар тыа сабалата кэрийэ сырыйттым. Уткучин туруортабыттым. Көп түүлээх бартээхэй диэн бэйэлээх кырсалары бултаатым. Үчүгэйдэттим. Онтон арай биирдэ бишиэхэ өрүс сириттэн ыалдыт кэллэ. Улахан бынах, хочуол, чаанныык, адьас сабыс-санга алтан чаанныык, алалбыт. Онон абылаан кырсабын барытын туура тутан ылбыта уонна түүн кистээн, чаанныыгын илдээ, Эрмечингэ баран хаалбыт этэ. Чаанныыклын да айылбайын, кырсаларбын да айылбайын.

— Ол ыалдыт эйиэхэ эмиэ сывлдыбыт эбит дуу? — Имтеургин сэргий түстэ. — Түүлээх сирэйдээх киши дуо?

— Түү эрэ баар. Сирэйэ бүүс-бүтүннүү куп-кугас түү.

— Дъэ аны миигин иниит, — диир Имтеургин. — Оннук ыалдыт миэхэ эмиэ сывлдыбыта. Эмиэ алтан чаанныыгын кеөчүктээн эрэ баран төннүүбүтэ.

— Теттерү илдээ барбыта дуо? — Пельпель бына түнэн ыйытар.

— Илдээн-илдээн, — диир Имтеургин. — Чаанныытын да илдьибитэ, түүлээхшин да харайбыта.

— Кунаңан киши эбит, — Пельпель дынг кыйахаммыт бынынан этэр. — Адьас охсуунохпун баңрабын да, ураңаңа хорбайон олорор. Ханна да быкпат.

— Манна баар дуо?

— Манна, Эрмечингэ баар. Ыттарын барбах таба этинэн анатар.

— Оттон били чаанныга бэйэтигэр буоллаңа дуу? — Имтеургин ыйытар.

— Суох. Эрмечингэ биэрбит.

— Дъэ мин киниэхэ бардаўым! — диэбитинан Имтеургин ойон турал таңгайын үрдүгэр түстэ.

— Мин эмиэ барсабын! — диэтэ Пельпель.

— Биңиги эмиэ барабыт! — дэстилэр Тыллимнаах Кутувья.

Эр дыон бары сулбу-халбы тангла охсон Эрмечин уранатыгар бардылар.

Түүлгэ ортолугар сабыс-санга таба тириилэриттэн тигиллибит улахан ураңа харааран турар.

Имтеургин ол ураңаны аллараттан өрө көрөн кэбистэ уонна:

— Улахан да әбит. Мин табаларым барыларын да тирииләрин хастаатахха бачча ураһа буолуо суох этэ,— диэтэ.

Хара ураһаны кытта кәккәләһә, сәргәстәниинәри тардыллыбыт үс наарта үрдүгәр, күөх сукунан сабылаах ураһа тураг. Қиирәр ааныгар әһә тириитә саба туһәриллибит. Ити Эрмечин айаныга сылдъар ураһата.

Пельпель, күөх ураһа сабыыта әһә тириитин өре тардан, инирдьэ төбөтүн уган туран:

— Ыалдыйт кәллә! — диэн үөгүләэтэ.

Ураһа иңгәр ким эрэ сөтөлүннә, өре сыңсыйбахтаата, хачыгырын түстэ. Тирии быынынан бастаан түүлләэх илии, онтон кыл-кыныл саппаңырбыт сирәй быкта.

— Кини! — дии түстэ Имтеургин.

— Мин чаанныгым ханнанчай? — диэн кәбдүүердэ Пельпель.

Атыныт сынааңырдаан баран бәйәтин тылышын тугу эрэ сангарда.

Кутувья әһә тириитин эңгәрин харбаан ылаат:

— Чаанныгы абал! — диэтэ.

Атыныт тириини Кутувья илиититтән әһә охсон ылан, ураһатын аанын саба туһәрдэ.

Онуоха Пельпель, тириини өре тардаат, инирдьэ дыылыс гынан хаалла.

Ураһа иңгәр бастаан туюх да сана-ингэ биллибэтэ, онтон Пельпель сангата инилииннә.

Кини тугу сангарара чуолкайдык инилибәт, арай наар «чааннык, чааннык» эрэ диир.

Эмискә әһә тириитэ эйэнгәлләэн ылла, инирдьэтыхырдя үлләнгәэтэ, онтон төбө сыйғыннях Пельпель таһырдя төкүнүс гына түстэ. Эхә тириитэ эмиэ ураһа аанын саба туһән кәбистэ.

Пельпель ойон турда да, бынаңын сулбу тардан танаарда.

— Кәбис! — диэн ханыытаабытынан Имтеургин кинини харытыттан харбаан ылла.

— Ыыт! — диир Пельпель.— Мин кинини кытта охсуулохпун баарабын.

Имтеургин Пельпели икки илиитинән кууһан ылла да, иккиән куустуспутунан хаарга сууллан түстүллэр.

Ити икки ардыгар Кутувья, Тыллим уонна да атын дьон эхэ тириитин тобо тардан түнэрдилэр уонна атыынты уранаттан сонон танаардылар. Кини унгуо-бунан Тыллимы кулгааынан, Кутувьяны саннынан эрэ, ол гынан баран иккиэннэрин холбуу туппуттаа-бар суюн эбит.

— Хаарга бырах! — диэн үөгүлээбитинэн ыстанан кэлэн, Кутувья атыынты өрө кетөөен танаарда уонна тэлэкэччитэн илдъян хаарга батары бырахта. Атыынты, сиргэ тимириэн хаалбыт курдук, хаар үрдүгэр күп-кугас баттаа эрэ секүрүйэн сыйта. Бары күлсэн ныиргинэ түстулэр. Оттон Пельпель атыынты булумахтана сыйтар хаарыгар ойон таңыста уонна:

— Бу баар чаанннык! — дии-дии төбута тэбистэ.—  
Бу баар чаанннык! Бу баар кырса тириите!

Тыллим эмис быардын түнэн сыйтан хаары обус да тэп буолла. Хаар анынгар сыйтар кини көөбүнүү-көөбүнүү өрүтэ үллэнниир.

— Саңылы кутуругуттан тарт! — дии-дии Кутувья атыынты кугас баттаын бобо харбаан ылла.

Тула ессө күүскэ күлсэн аллараастастылар.

— Чэ түксү! — диэтэ Имтеургин.— Аны, унгуоюн үлтү кумалаан кэбинэнгит, өлөөрөй. Оччою тайба унгурортан саалаах дьон кэлиэхтэрэ, улахан сэрии буолуо.

---

Түнүлгэ дьоно, учугэй булт кэнниттэн иһэр курдук өрүкүүһэн, урааларыгар төнүнүүлэр. Санаян кэлэ-кэлэ, атыынты хаарга хайдах олордубуттарын үтүктэн, илиилэринэн салгыны букуйбахтыллар.

— Бярахана сүр да, таба курдук тэбиэлэнэр.

— Сирэйин түүтэ кытаанаа сүр. Тардыалана сатаатым да, кыайлан туура тарпатым.

— Оттон мин иске тэбэн саайдым.

— Оттон мин быарга, ойоёоско.

Пельпельгэ кэлбит дьон бары быыс иһигэр баппатаалар. Онон быыны өрө кетөөен баран ураа ини биир гына тирии тэллэхтэрэгэ тарбанан олордулар.

Имтеургин болтойбут хамсатыгар мас көөбүлэ булкааныктаах хара табаа уурунна уонна Пельпельтэн ыйытта:

— Онтон дьэ туох буолбутай?

Пельпель урукку олбоңор олорунан кэбистэ уонна кэпсээнин салжата:

— Дъэ ол курдук күхүнү бына тыа сабалата сылдьан уткучин бөбөнү туруоран элбэх талыы кырсаны бултаабытыйм. Онтон тыал түнэн ураhabытын сабатибэн кэбиспитэ. Эркиниэрин хаар адъас хам баттаабыта. Биңиги буоллаңына бу манна олоробут, мэлдьи иниллиибит. Тула тыал куп-куугунас, араастаан энэлийэр-сыналыйар. Арай биирдэ ким эрэ ураhabыт үрдүн тарбаан тардырбатар. Адъас төбөбут үрдүнэн. Мин абааны кэллэбэ, биңигини сиэри кэллэбэ дин куттаны бөбөнү куттаным. Кэргэним буоллаңына өлөрдүү куттанан мэктиэтигэр тыыммат буолан хаалла. Иниллиибит. Эмискэ үеhэттэн сиргэ ыстанан түстэ. Мин эмиэ тыыммакка да инийэн олордум.

«Кэргэним оргууй сибигинэйэр:

« — Истэбин дуо, ураhaña эти кирэр.

«Мин иниллээ: кырдык эбит. Ураhabыт инигэр сылдьар, тиинин тыана күчүгүрэс. Быыспыт адъас ыксатыгар кэллэ, онтон эмиэ төнүнэ, ол тухары биир кэм кирэн күчүгүрэтэ сылдьар.

«Кэргэммэр:

« — Чэ үчүгэй, эти кирдин. Тоттоуна биңигини тыытыа суюа,— диибин.

«Түүнү бына утуйбатыбыт, наар улахан абааны ураhabыт инигэр тонг эти кирэрин иниллээн хоннубут.

«Дъэ или курдук олороон-олорон баран уу инихин бабардым. Аны турал оюобут эмиэ уу көрдөөн тыаата. Хаар киллэрэ ураhaña табыстахха эрэ табыллыях курдук буолла. Тахсыам ини куттанарым дин сүрдээх. Бынахпын түппутунан быыс ааныгар, абааны төбөтө быгарын кэтээн, олордум.

«Утаптыым өссө бэргээн истэ. Мин, баџар, чугас буолаарай дин, кулгаахпын быыска таџайан олорон иниллээ. Чугаынан биллибэт, эт сыйтар муннугун диехи кирэн күчүгүрэтэр.

«Дъэ мин быыс тэллэбин оргууй сэгэтэн, харабым кырытынан кербутум — хабыс-хараңа, туюх да кес-тубэт. Онтон ынырынныыгы ылан быыс таңыгар туттум. Ураha ина сырдыы түстэ.

«Кербутум — эркингэ кулүүк элэннийр, сүрдээх улахан кулүүк. Көхсө бөрү-бөгдьөгөр, тиистэрэ ырдьас-пыйттар, түүллээх чөрү-чөрөгөр кулгаахтардаах, оттон

кэп-кэтийт, мөрү-мөлбөгөр унун кутуругун үүлүгэ ойо-  
юс эркингэ кытта хапсар. Туух кыл буоллахай дин  
толкуй бөхөө түстүм. Энэтээбэр улахан, эмиэ да ку-  
туруга, кулгаахтара саһыл киэнин курдуктар, оттон  
тиинэ бөрөтүнү. Кыылбын бэйэтин ессө да көрө илик-  
пин. Үүлүгүн эрэ көребүн.

«Онтон кыылым эмискэ тэллэх ытын курдук үрэн  
нъацыйбытыгар дьэ биллим: кырса эбит .

«Мин хата үүллүм, кэргэммэр:

« — Кырса эбит! — диибин.

«Кэргэним буоллаңына сиэхпилтэн тардыалыы-  
тардыалыы:

« — Тоёо үүлэбүн? Баџар, абааһы кырса буолан  
кубулуна сылдьара буолуо. Кини кийтэрэй,— диир.

«Мин быйс инигэр төттерү туһэн хааллым. Эмиэ  
куттанан сүрэбим аяахпар таңыста. Онтон дьэ кэтэхэ  
сатаан баран, быйспыттан ессө биирдэ ёнгөс гынан  
кербүтүм — кыылым кыра, намынах баџайы эбит.  
Мин үөгүлээтий, сутурукпун күерэнгнэттий, онуоха  
кыылым түүрүллэн-түүрүллэн ессө куччаата. Дьэ он-  
тон эр ылан, ураһаца ойон тахсан, атахпынан диди-  
гирии-дибдигирии үөгүлээбийпэр кыылым кэниинэн  
муннукка симилиинэ. Тиййэн харбаан ыллым да, ик-  
ки илиибинэн хабарбатын хайа туттум. Хата бэртээ-  
хэй кырса этэ. Кутуругуттан тангары туттахха кул-  
гацын саба туһэр унун түүлээбэ. Хор, оннук кырса  
баар буолар эбит. Кэлин онтубун чааныык ылаары  
атыныкка биэрбитим.

— Бэрдий кэпсээтий, доюор,— Имтеургин сөбүлээ-  
бит киши бынытынаи төбөтүн төнгөх гыннарда.—  
Дьэ аны миигин истин,— дин баран буурба сађана  
бастыг табалара хайдах сүппүттэрийн кэпсээтэ:

— Биши табаларбытын хайалара бэйэтин таба-  
ларын үөрүгэр холбоон илдьибитин билигин да бил-  
бэппит. Арай ол киши хайынарын быата салбаанына  
суюх уонна хаарга диин ник батарыта үктээн сыл-  
дьар эбит. Бэрт тэтиэнх киши бынылаах. Итиинник  
киши кыныны сүүчүүн үрдүгэр атаарап, хайдахтаах  
да тыалтан чацыйбат. Эдэр эрдэхпинэ мин да тыалы  
тыал дийбэккэ сылдьарым. Кыныны бына, уоту ма-  
наан олорбокко, таба манырым. Аны сырыйны  
кыайбат буоллум. Ас-үөл да кырыымчык, күүс-уох  
да өһүллэн эрэр.

— Кэбис, иннээ диэмэ. Эн билигин да барыбытыттан ордук, баар эрэ сырьыны кыайар бостуукпут буоллабын,— диэн Пельпель сите сангардыбакка бына туссте.— Эрмечин да тулуспата буолуо. Быдан жатындыра дааны, күүхүнэн да соччото суюх. Хата ажата, Эрмечин обонньор, дъэ кырдык күүстээх киши этэ — тыннаах табаны сүгэхэр онгостубакка сүгэн баара. Ыт көлөлөөх дьон кинини, таба ихэр диэн, ыллаттара үү. Кинилэрэ буоллабына ыкса чуганаан баран, табатын илгэн кэбинээт, үнүүнэн түүтэлиирэ дииллэр уонна барыларын өлөртөөн баран, сүгэн кэлбит табатын мийнэн төтгөру тэбиннэрэрэ үү. Кырдык да киши үс кырыылаада этэ!

— Бээ эрэ, ол энгиги табаларгытын хайлалаара үүрэн барбыт буоллаадай? — Тырки диэн эдэр уол Имтеургантан ыйытар.

— Бинги табаларбытын ким үүрбүтүн бэйэн кимнээбэр да ордук билэр инигин,— диир Имтеургин.— Эрмечин табаларын маныыгын дии. Ааспыт буурчаа хата энгиги табаадыт үерэ ханаатаада буолуо.

Бары Тырки диэки көрен кэбистилэр, онтон Пельпель кэпсэтиини салдаата:

— Эрмечин бу кэмнэргэ таба тириитигэр олус наадыйан олорор. Ыт көлөлөөх дьонтон элбэх малысалы: сүгэ-бынах, хочуол бөйөнү ылар, аны ураатыгар күөх сабыы таңгас ылбыт. Онон ол төлөбүрүгэр элбэх тирии биэрэрдээх.

— Кини бэйэтин да табаларын үерэ улахан.— Тырки тыл кыбытта.— Атын табалары тоёо эмиэ ыллаадай?

— Кырдык, улахан,— диир Пельпель.— Ол да буоллар бэйэтин табаларын харынхайар. Үерүгэр атын таба холбоспут буоллабына, тута өлөрөн, тириитин сүлэн ыт көлөлөөх дьонгиго араас тимир тэрилгэ атастаадар.

— Солуута суюу тыллаадын,— диэн Тырки тоёонун көмүскэхэр.— Эрмечин тимир тэрили барытын эниэхэ түнгэтэр дии, бэйэтигэр ажайах да ордон хаалар.

— Хата бэйэн лажсыйма.— Пельпель хардары аннышар.— Кини биниэхэ тугу биэрбитэ баарый? Митхиргин обонньорго биир сүгэни биэрэн баран бэрт

элбэх табатын тутан ылбыта. Ол оюонньор мантан быдан сиргэ көспүтэ, хоргуйан өлбүт да буоллаьына көнгүлэ.

## Х. ЭРМЕЧИН

Сарсыарда эрдэ Пельпель ураhатыгар бөрө бэргэ-хэлээх биир үскэл кини көтөн түhэн, быны арыян туран:

— Пельпель, тура оюус, ыттаах дьон иhэллэр,— диэн көбуелээтэ.

Пельпель ойон туран, хараьын туора-маары со-тунна:

— Ыттаах дьон даа?

— Дибин,— бөрө бэргэхэлээх кини кебдьүөрэ-тустэ.— Начальниктар иhэллэр үhу. Ол дьону үчүгэй-дик көрсүөххэ наада.

Пельпель тиэтэйэ-саарайа тангнан Имтеургинна табыста.

Имтеургиннаах кини ураhатын аттыгар бэйэлэрин ураhаларын туроран хоно сыйталлар.

— Эрмечин кэлэ сырьтта.— Пельпель ураhаца киирээт сонунун кэпсээтэ.— Биниэхэ ыттаах дьон иhэллэр диир.

Имтеургин, иhэ олорор чааскылаах чэйин сиргэ уураат, Пельпельгэ эргилинэ:

— Ол ханык ыттаах дьонноруй?

— Эрмечин «начальниктар, көрсүhуөххэ наада» диир.

Имтеургин улаhатыгар сыйтар Кутувьялаах Тыл-лим Пельпель диэки хайстылар.

— Тек-эрэм<sup>10</sup> иhэрэ буолаарай? — диэтэ Тыллим.— Кини мэлдьи бу кэмнэ кэлээччи.

— Баџар, тек-эрэм да буолую.

Тыллим утыйар тангаhыттан оронон туран тангны-бытынан барда.

— Хайа, ханна бараары гыннын? — диэн Кутувья ыйытар.

— Ураhабар баран убайбар тек-эрэм иhэр үhу диэн кэпсийэм.

Тыллим ураhаттан тахсан барда. Онтон Пельпель, Имтеургин итиэннэ Кутувья табыстылар.

Ураһалар быыстарынан киһи адаарынгнас буолбут. Бары чарапчылана-чарапчылана туундараны кынгастаһаллар.

Ыраахтан ыт көлөлөөх икки киһи тимир, танас, табах тиэйэн иһәллэр үһү. Ону барытын буор-боско түнэтэллэр дииллэр диэн, дъахталлар ибир-сибир кэпсэтэллэр.

— Ким иннээ диирий? — Имтеургин дъахталлартан ыйыталанаар.

— Эрмечин иннээ диир. Биир ыт көлөлөөх киһи киниэхэ хайы-үйэ кэлбитэ,— дәһэллэр дъахталлар.

Бары Эрмечин хара ураһатын дизки хаамыстылар. Ураһа иннигэр тохтообут үүн наарта аттыгар атын, нэмировиспит ыттар тоң эт кирэн күчүгүрэтиллэр.

Пельпель, Имтеургин, Кутувья суксуруспутунан ураһаңа киирдилэр.

Киэн баҕайы ураһа ортотугар толору таба сыалаах ынысырынныктар умайа тураллар. Олор үрдүлэригэр икки хочуолга эт буна турар.

Ураһаңа киирэти ытта ере тардыллыбыт быыс аттыгар икки киһи чэйдии олорор. Киниләртэн биирдэстэрэ — Эрмечин сыгыньях. Тиритэн, этэ кыл-кыныл. Иккис кинитэ, киләбәчигэс тимэхтэрдээх сиэрэй сонноох, үүн бытыктаах хатыңыр киһи, булүүнэттэн итии чэй иһэн сырьлатар. Хас сыпсырыйдаҕын аайы бытыгын имәриммәхтиир.

Имтеургиннаах Кутувья ханаайыны ытта сәргэстэһэ олорунан кәбистилэр уонна арбаҕастарын сулбурута тартылар.

Өрүүлээх хара баттахтаах, кыныл сирэйдээх дъахтар, Эрмечин кәргэнэ, тоною ю ыйаанан турар култаңар алтан чааннныгы көннөрөн биэрдэ.

— Көр эрэ, ити мин чааннныгым,— диэн сибиғинэйдэ Имтеургин, тоғонодунан Пельпели ойоюско аннья-аннья.

Пельпель итии чааннныгы тарбаҕынан таарыйан көрдө.

— Уонна миэнэ,— диэтэ кини илиитин үрэ-үрэ.— Бу чаанннык иннигэр кырсаларбын биэрбитим.

Эрмечин кинилэр дизки көрөн кәбистэ итиэннэ кәргенигэр үөгүлээтэ:

— Ыалдыытарга чэйдэ кутан биэр!

Ыалдыттар саңгата-ингээ суюх чэйдээтилэр. Бас-таан биирдиитэ, онтон иккистээн, үһүстээн куттардылар. Ханаайка чааннныгын ингнэрдэр ингнэрэн истэ. Онтон, хаар симээри, тоноюоттон ылан илдээ барда. Эрмечин, сирэйин көлөнүн саңыл кутуругунан туору соттон баран, көхсүн этитэ итиэннэ:

— Биһиэхэ тек-эрэм иһэр. Нуучча ойууна эмиэ иһэр үһү,— дийэтэ.

— Тобо истэхтэрэй? — дийэн ыйытта Пельпель.

— Утүөнэн иһэллэр үһү,— диир Эрмечин.— Кэхин тиэйэн иһэллэр.

— Ыттаах дьон кэниини буор-боско ыскайдаабаттар,— Пельпель дынг ис санаатын таңыгар танаарда.

Ити бириэмээ ураха аанынан төбетүн быктаран, Тырки:

— Ыттар иһэллэ-эр,— дийэн үөгүлээтэ.

Бары, арбаџастарын кэтэн, таңырдва таңыстылар.

Ыраах ыттар соһон иһэр наарталара эрийэ-буруйа сыйыйлынгнаналлар.

Түүлгэ ыттара, атын ыттар сыйтарын ыраахтай билэн, сооһурђанан үрэн маргыстылар. Ону истэн айан ыттара сэниэтэ суюхтук ыйылаха түстүлэр. Онтон наарталар сынаахтарын тыаха кызықырдаан инилиннэ.

Биэс наартаны ыттар соһон иһэллэр. Биирдии наартаа хастыы ыт көлүллүбүтэ үчүгэйдик көстөр булла.

— Ыалдыттар кэллилэ-эр! — дийэн Тырки ханаан бытарытта.

Суксуруүннары сэтиилэммит инники икки наартаа үүн сабыннъахтаах икки киһи олорон иһэр. Бэриэтчик ыттары кытта сэргэстэһэ хоробор бэргэнхэлээх, тобугар тиийэр таба арбаџастаах кылгас атахтаах киһи, үөгүлүү-үөгүлүү, тарырынан далбаатана-далбаатана, тэнгнэ сырсан иһэр.

— Кытыхырас, бэйэтин кыланар киһи быннылаах,— диир Эрмечин.— Атын наарталар ыраабынан хаалбыттар.

Эмиэ суксуруүннары сэтиилэммит үс кэнники наартаны биир киһи салайан иһэр. Кини наартатын кытыхытагар туора олорон иһэн тарырынан далайбажтыыр. Наарталарыгар үүһөннэригээр тилэри улахан кууллары тиэммит.

Түүлгэ дьоно бука-бары урааларын иннигэр үемэхтэспиттэр. Эмискэ:

— Той, той! — диэн үегүлээт, кылгас атахтаах киhi бастакы наарта сынаахтарыгар тарырын олуяа укта.

Үттар эмискэ хорус гына түстүлэр уонна, тылларын салыбыраппытынан, муннуларын хаарга астылар.

Дьону тонголохторунан силэйтэлий-силэйтэлий, Эрмечин ойон тахсан, бастакы наартаа чуо тиййэн, эриэн сабынъахтаах киhi түүригэр көмелестө. Кийнитэ нэхниилэ орбостон турал, хаарын тэбэнэн дыги-нийэн ылла, саллайбыт тыс этэрбэстэрийн күүскэ ти-нилэхтэтэлээн тэбэннэ. Онтон, Эрмечин саныттан тайланан, аа-дьюо хара урахаа диехи ааданнаата.

Биир сабынъахтаах киhi наартатыттан бэйэтэ турал кинилэри батыста.

Түүлгэ эдэр уолаттара, ураанаа киирээри гым-мыттарын Эрмечин күргүйдээн кэбинэн, аат эрэ харала тэйэ хаамтылар.

— Хата мин ыттаах дьону көрөн хааллым,— диир Кутувья.— Чынха атын дьон эбит. Итинник дьону биирдэ да харахтаабатааым. Биирдэстэрэ сонун санна киһыл абырахтаах, отон иккинин сонун сиэхтэрэ мин ыстааным буутунааџар баџас быдан киэнгнэр.

— Мин эмиэ кыратык да буоллар көрдүм,— диир онуоха Тыллим,— биирдэрин баттаа эчи кылганын, отон биирдэстэрийн гиэнэ Кух баттааџар да уүнүн.

Уолаттар, ураалар быйстарыгар төттөрү-таары мээмэйдэх сылдъян бааран, халлаан харангынта биирдэ тарбаастылар.

Түүлгэ эмиэ им-нимм буола түстэ. Арай Эрмечин ураатын таңыгар кэлий дьон, тысхаччы симиллибит таңаастаах улахан кууллары наарталарыттан ураанаа таңан, ёссө да өргө диери букунаа срыттылар.

## XI. ҮИТ КӨЛӨЛӨӨХ ДЬОН

Нөнүө сарсыардатыгар икки саныгар саба ууруу киһыл таңастаах киhi мустубут дьонгю туһаайан этээ:

— Табалаах дьон, истин! Ўлуу ыраахтаабы, күн баылыкпыйт, эниэхэ бэлэх ыйтта. Бу сыйталлар,— уонна тирии хаанхатар диэки ыйан кэбистэ.

— Бэжээ улахангыа дылы этилэр ээ, түүн устата хайдах хапсынан хааллылар,— диэн Имтеургин сана аллайда.

Саныгар киңил таңгастаах киңи, эмискэ ах баран, Имтеургин диэки кынчыатаата:

— Солуута суюх лахсыйабын. Бэйэйт харайбыккыт дии саныыгын дуо?

— Бајар, харайбыккыт буолуо,— диэтэ Кутувъя, ажатын кэннингэр туран.— Кууллар бэжээ улахаттар этэ.

— Итиннэ ити хайлара тылга тиинхэрий? Чэ эрэ, кэл манна! — диэн киңил эппилиэттээх киңи кыбдышыры туустэ итиэннэ Кутувъяны көрдөөн ол-бу диэки олоорунгаата.

Ити кэмнэ ыалдыыттартан биирдэстэрэ, киэнг сиэхтэрдээх киңи, дьон иннингэр тахсан алтан кириэнхи өрө уунна. Онтон кириэнхинэн үеһэ-аллара, уна-хангас далбаатаата итиэннэ арбахтаах эхэ курдук көөбүнээбитинэн барда.

Дъахталлар, кэннилэринэн чугурунгаан, эр дьон улаажаларыг гар туустулэр.

Киэнг сиэхтэрдээх киңи алтан кириэнхин аллара түхэрдэ. Ону кэтэн турбут курдук, кылгас атактаах киңи урааннан мас холбуйаны танааран наартба уурда.

Киэнг сиэхтэрдээх киңи холбуйаттан күлүмурдэс таңгыы ылан дъахтар ырбаахытын курдук кэтэн кэбистэ. Онтон ойуулаах хаптааннары итиэннэ үсүүн иилэбэс быалаах чааскыны ороон танаарда. Чааскытын кылгас атактаах киңиэхэ туттарда, отгон хаптааннарын куулларга өйөннөрөн, наартба туруортаата.

— Көрүнг эрэ, көрүнг эрэ! — Дъахталлар суугуна-ха туустулэр.— Хаптааннарыг гар дьон ойууламмыттар дии. Харахтара төп-төгүрүк, сирэйдэрэ ньолу-ньолобор.

Күлүмурдэс таңгастаах киңи хаптааннарга биир-биир уоһун таажайда. Онтон кылгас атактаахтан быалаах чааскытын ылла.

Чааскыттан күөх буруу тыргыллан таңыста.

— Сыта кунаңанын,— дии-дии Каравъя киэр хайыста.— Ниэрпэ тириитин кыйахалаабыт курдук.

Имтеургин салгыны сыйтырбаалысы-сыйтырбаалысы:

— Арай чааркаанга бына кыбыттарбыт кырынаас манык сыйтаах буолар,— диэтэ.

Күлүмүрдэс таңастаах киңи, чааскыны быатыттан тутан иннигэр далбаатана-далбаатана, ыллаан дуоранаытан барда.

— Сангата эчи сүрүн, киңи кулгааңар да баппат,— дэстилэр дъахталлар.— Хата таңаңа үчүгэйэ бэрт. Хантан ылбыт<sup>6</sup> бэйэтэй? Баңар, киңи табаларын тириите итиинник буолуо.

Кинилэрэ кэм да чааскытынан далбаатана сылдьар. Дьонги инниинэн-кэннинэн буолар, иннилэринэн аа-дью төттерү-таары хаамыталыыр, тонхолдьуйар, ол тухары биир кэм ыллаан көнкүнэтэр.

Кини ырыатын тохтоттоңун аайы атын ыалдьыттар — кыңыл эпилиэттээх киңи, кылгас атахтаах киңи уонна күөх ураңаңа баар били кугас баттахтаах ыалдьыт ыллышыллар. Ол ыалдьыт дьонуттан тэйиччи туар, төбетүн хам кэлгиммит бываатын аныттан күп-кугас баттаңа сөкүрүйэ сылдьар. Кини дъахтар курдук чанкынаас куолаңынан, оттон атыттара кэниэвирбит куоластарынан доргуччу ыллышыллар.

Онтон бары сөһүргэстээн олорон сүүстэринэн сиргэ тийжэ тонхонностулар итиэннэ туран кэллилэр.

Күлүмүрдэс таңастаах киңи эмиэ кириэнин өрө ууммутугар ыалдьыттар биир-биир кэлэн ону уураан ыллышыллар. Ол кэннитеттэн кини күлүмүрдэс таңаңын устсан холбуйатыгар укта, хаптаңынарын, чааскытын илдээ ураңаңа киирдэ. Кугас баттахтаах ыалдьыт до-волонгнуу-до болонгнуу кинитин батыста.

Түүлгэ дьондо турбут сирдэриттэн хамнаабакка кинини көхсүттэн одуулана хааллышыллар.

— Қөрдүгүт дуо, до болонгнуур,— диэтэ Кутувъя, кугас баттахтаах ыалдьыты сөмүйэтинэн ыйа-ыйа.

— Төбетүн эмиэ бобо бааммыт,— диир Тыллим.

Эмискэ кыңыл эпилиэттээх киңи ордоотуу түстээ:

— Табалаах дьон! Биңиги эңиэхэ үчүгэй бэлэхтэри ажаллыбыт. Талбыккытын ылышын итиэннэ тугу сөбулээбиккитин ажалынг. Бөре, кырса, саңыл, выдра, дъерү хара, үрүнг эхэ тириитэ да буоллун. Барытын

аðалан иñинг уонна талбыт бэлэххитин ылынг. Хайа, ким бастырый?

— Мин, Тавринват, бастыбын! — диэтэ хапсабар уун түүлээх бөрө тириитэ ыстааннаах, кыñыл сукунга сонноох оюонньор.

Кини чугастаацы урааттан хаар манганд эхэ тириитин сонон танааран, бэрт сымсатык наарта аттыг гар быраðан кэбиспите, тыстара сарайбытынан тэнис гына тусгээ.

Кыñыл эппилиэттээх киñи чохчайон олорон уун хойуу түүнү имэрийэн көрдө уонна:

— Бэлэхтэ ыл,— диэтэ.

Тавринват, наартаа төнгөйен, араас табаар бывыннан көвөрүмтүйэн кестөр уулаах бытыылканы сулбу ойутан танаарда.

— O-ho! Тавринват мэлдьи бааттаах да киñи добр,— диэн кэннингэр айдаарса тусгүлэр.

Тавринват бытыылкатын сонун уолугунаан түнэрэн кэбистэ итиэнэ эмиэ хасынhan барда. Улахан алтан хочуолу сулбу тардан ылаат, икки өттүнэн ингэлдьи-йэн тэйэ хаама турда. Дыон:

— Бөрө курдук инсэлээх. Биир тириини биэрэн баран икки бэлэбий ылла,— диэн кэннитетэн үегүлэнхе хааллылар.

Тавринват кэннитетэн наартаа кини уола Ляты ойон кэлэн, хаарга көп түүлээх икки кырса тириитин бырахта.

Онтукатыгар чиэппэр чэйи итиэнэ обургу куñуок саахары ылла.

Онтон Тавринват кэргэнэ кэлэн наарта үрдүгэр көмүс курдук кылааннаах хара буобура тириитин бырахта уонна дъэбин сиэбит улахан хобордоою ылла.

Дъахталлар, Тавринват кэргэни төгүрүйэн кэбихээт, тимир иñити эргитэ сылдьан көрдүлэр-иñитилэр.

Пельпель бэлэхтэрдээх наартаны бэрт өр одуулана турда, онтон, Имтеургины сиэбүтэн тардан, наарта саамай кытызытыгар сыйтар суюн баайыы сэбирдэх табацы сөмүйэтинэн ыйан көрдөрдө:

— Итини ылбыт киñи,— диэтэ уонна хооннүүттан кыñыл саñыл тириитин ороон танаарда. Сангарды наарта диэки хааман эрдэбүнэ, илиитин кыаðа тийэринэн түүлээбү көтөхпүт Тавринват суолугар туора турунан кэбистэ:

— Барытын мин ылабын,— диэн ордоотоот, хаарга кырса, выдра, кийис, сиэгэн тириилэрин бырахта. Араас өнгөөх — үрүн, хара, эбирдээх, араас тириилэр бугул курдук үллэс гына түстүлэр. Тавринват наартаа баар үс баайын табабы, биэс чиэппэр чэйи, чааскылары, көстүрүүлэлэри, сахары, бирээнниги — барытын саба тарыйан ылан уолугар, кыныгар, кэргэнигэр кетехтөрөн кэбистэ. Бэйтэ ойуулаах былааттары, быаца тишиллибит суускалары, озуроону уонна солко лиэнтэлэри бытырыыс курдук иилиннэ. Биир кэргэн дьон бары, чааскыларынан лынкырдаан, көстүрүүлэлэринэн ланкырдаан, озуроонан кылырдагын, ураналарын диэки аа-дью субуруустулар.

Пельпельгэ биир кууок сахар, Тыллимга биир баайын сууска, Каравъя кэргэнигэр сүүтүк итиэннэ сиидэс былаат эрэ тигистилэр.

Дьон бары тарџаан, наарта аттыгар кыныл эпилиэттээх киини кытта Эрмечин эрэ хааллылар.

Кинилэр чохчоон олорон кырса, бөрө, бэдэр тириилэрин тус-тухунан наардаатылар.

## XII. ИККИ МААМЫКТА СИРТЭН — ТАБАНЫ СҮРЭХХЭ

Дьон кэм да түүлгэлэрийн кыттытыг гар ыраас хаарга үемэхтэхэ сылдьаллар. Эмискэ үемэхтэхэн турар дьон инники кэkkэтийттэн сылбырда хамсанылаах уолан киши сулбу ойон тахсан, биир сиргэ тэпсэнэлий турда.

— Тырки, кытаат! — дэхэллэр дьон бывынтан.

Уол, төбөтүн дьүккүччү туттан баран, ураха диэки тэбинна.

— Кутувъя, хо! Кытаат!

Кутувъя эмиэ умса туттан баран, киэнг киэнгник атыллаталаан, Тырки кэнниттэн түхэ турда.

Тырки туора ойон эрдэбинэ Кутувъя ситэ баттаан, куруттан харбаан ылла.

— Кутувъя бэркэ сүүрээр,— дэхэллэр овоньоттор,— сиэгэннээжэр да түргэн бывылаах.

Дьон бывынтан Тавринват тахсан, таба сототун унгуоцуттан оногуллубут унуктаах унун үнүүтүнэн далбаатана-далбаатана:

— Ким миигин кытта күрэстэхэр? — диэн үөгүлээтэ.

— Мин! — диэбитинэн Имтеургин тахсан, Тавринват иннигэр турунан кэбистэ.

Суон, намынх Тавринват уонна үрдүк унгуохтаах Имтеургин утарыта көрсөн турбахтаатылар.

Тавринват кыратык кэннинэн тэйдэ итиэннэ хабыс батайтык:

— Биир маамыкта сиртэн — киһини төбөөө түһэрий! — диэтэ.

— Биир маамыкта устата да буоллун.

Имтеургин хаарга маамыктатын субыйа тарта уонна биир төбөтүгэр сиэгэн тириитэ бэргэхэтийн устан уурда.

Тавринват кынгаан баран үнчүүтүн быраан кыыраппыта тиййэн, бэргэхэни таарыйбакка, хаарга батары түстэ.

— Сысты-ан! — диэн санга аллайда Имтеургин.— Аны эн уур.

Тавринват кэлим тирииттэн тигиллибит үнүн түүлээх буобура бэргэхэтийн устан эмиэ хаарга уурда.

Имтеургин, тоңгуу хаарга батары аниыллан турар үнчүүтүн ылан, турохтаах сиригэр тиййэн, эмиэ быраан кыыратта. Үнчүү Тавринват бэргэхэтийн орохун хаарга хаараалтыг дьөлө түһэн эйэнгэлээн ылла.

— Хо! — диэн дьон күүгүнхээ түстүлэр.— Тавринват төбөтүн дьөлө бырахта. Сотору өлөр киши буолбут бынылаах.

Тавринват, тэпсэннээмэхтээн баран, кыныл сукуна тастаах түүлээх сонун үнүлүү баттаат ханыыра түстэ:

— Икки маамыкта сиртэн — табаны сүрэхжэ түнхэрий!

Уолаттар хаарга икки маамыкта усталлаах сири кээмэйдээн баран, биир үнугар тоною мас туроортаан, хара таба тириитин ыйяатылар.

Онтон сүр тиэтэлинэн туора ойон биэрдилэр.

Тавринват үнчүүтүн быраан кыыраппыта, тириини аһары көтөн, хаарга тиййэн супту түһэн хаалла. Дьон суугунаха, айдаарса түстүлэр.

Имтеургин киһитин диэки көрөн кэбистэ. Тавринват дьэбин уохуйан баран салжаласты тураг эбит.

— Аны мин уочаратым,— диэн баран Имтеургин хаартан үнчүүтүн сулбу тардан ылла.



Имтеургин, оннугар кэлэн, уна диэки нэлэс гынаат, хангас атааын дубук үктээн туран, үнгүүтүн быраан кыйгаарытта.

Үнгүү, ўөһэнэн кыйгаадыйан иһэн, имиллэх гынаат, тириини оруобуна тыыннаах таба сурэбин туһаайытынан дьөлө көтөн тааиста.

Дьон суугунаха түстүлэр. Тыллим ыстанан тахсан, Тавринват иннигэр хаарга хойуостанан баран ойон туран, тылын көрдере-көрдөрө, ангар атааар кылыйбахтаата.

— Тохтоо, ессө да бүтэ иликпит! — диэн Тавринват мордьооттуу түстэ.

Онтон үнгүүтүн күөрэс гыннараат, маъйа түһэн баран, Имтеургини бырахта. Кинитэ көтөн сурулаан иһэр үнгүүнү харбаан ылаат Тавринват диэки тухаайда.

Тавринват ураатын диэки ыстанна.

Имтеургин кини сыйгинњах көхсүн лаппаакыларын итиэннэ тирии ыстаанын көрө-көрө күлэ турда. Онтон сапсыйан кэбистэ:

— Кус сүрэх, куотан да көрдүн! — дии-дии тобугар кынайан Тавринват үнгүүтүн тостурута тутта уонна кини хаалларбыт кыныл сукунан сонун үрдүгэр талыр гына быраан кэбистэ.

### XIII. ТУУНДАРА БЫРААНЫННЫГА

Эрмечин бостууктара ханаайын табатын үөрүттэн уон толуу атыры арааран урааларга үүрэн абаллылар. Түнүлгэ дьоно, атырыдары тутаары, маамыкталарын быраан кызыраннатылар.

Табалар, хордурбаан-хордурбаан, урааттан ураанда куоталлар, тонкуу хаары тоюута тэбэ-тэбэ, туорамаары ойоллор.

Эмискэ биир аарыма хара атыр, муннун хаарга анъянан баран, дьонгно муоңун тоңуйда. Дьон куттанаан чугурунгнастылар.

— Улахан Муос! — диэн үөгүлээбитинэн Имтеургин атырырга утары ыстанна.

Таба ол-бу диэки ыйа сылдъар адаар муоңунан жүрдүүтээтэ.

Ол да буоллар Имтеургин куттаммата. Табаңа ойо-  
жоунан тиийэн, кулгааын төрдүн тарбаата.

Улахан Мусос ынчыктаан ылла уонна сыйя тө-  
бетүн нылаачы тутунна.

— Сымның эрдәңинэ тутан ыл! — диэн тула турар  
дьон үөгүләһе түстүлөр.

Таба кинилэр диэки хааннааынан көрен кәбистә  
уонна эмиә муоңун тоңуйда.

— Куттанима, Улахан,— дии-дии Имтеургин та-  
батын мооннүүттан имэрийдэ.— Эйигин туора дъонгно  
өлөртөрүөм суюба.

— Түт-тут! — диэн дьон эмиә үөгүләстиләр. Эмис-  
кә уңун хатыс быа иниирэн кәлән таба адаар муоңу-  
тар эриллэ түстэ. Таба өрө турал, илин атааынан та-  
быйбахтаан баран, тас ىэнинән барда.

— Мин табам! Өлөртөрүөм суюба! — диэн хәныы-  
таабытынан Имтеургин, бынааын кыныштан сулбу  
ойутан танааран, маамыктаны охсон кууңуннара.

Маамыкта икки ангы бына ыстанарын кытта Им-  
теургин, бынааын туппугунан, быа ангар төбетүн тут-  
тан турар Тырки диэки ойдо.

Тырки, илиитин сарас гыннараат, буут биэрдэ.

Кини, кәннин хайынан көре-көре, хаарга ыраах-  
ыраах ойуталаан сүүрэн истэ.

Имтеургин соютооңун эрэ эккирәппәтәх, онтон-ман-  
тан Кутувья, Каравья, Тыллим сырсан иңэллэр эбит.

Тырки, хара урааңа сүүрэн тиийээт, Эрмечин  
дьиэтин энэ тириитэ сабыытын арыя тардан, инир-  
дэй дыылыс гынан хаалла.

Инирдээ, умайа турар ыңырынныктыры тута,  
дьиэлээхтэр итиэннэ ыалдыштар чэйдии олороллор  
эбит.

Тырки Эрмечин кәннигэр түүңөн икки ардыгар.  
урааңа Имтеургин, Каравья, Кутувья, Тыллим уонна  
түүүлгэ уолаттара көтөн түстүлөр.

Умайа турар ыңырынныктыры үрдүнэн ойон,  
Тыркины тараачы тутан ыллылар итиэннэ муостаңа  
тардыллан турар чэйдээх чааскылар, таба эттээх,  
унгуохтаах инийттэр үрдүлэригэр тунгнэри сөрөен тү-  
хөрдилэр.

— Мей! — диэн хәныытаабытынан Эрмечин, иңэ  
олорор чэйин тоюу бырааат, ойон турда. Қуруунпа

курдук үлгү ыстаммыт чааскы бытархайдара икки чэй икки ере ынылла тустэ.

— Мей! — Эрмечин өссө күүскэ ханыытаата.

Ыалдыгтар, эмиэ чааскыларын тоңута быраңа, урана эркиннэригэр кэннилэринэн тэйэн биэрдилэр.

Биир ынырыннык түгнэри түнэн умууллан хаалла, иккинэ күүстээх тыал туспүтүн курдук симириктээтэ.

Үүн баттахтаах ыалдыт, уоюн иһигэр тугу эрэ бокуойа суюх ботугуруу-ботугуруу, сонун энгэрийн Кутувья баттыы туспүтүн ороото.

— Эн тоёо мин табаларбын өлөртүүгүн? — диэн ханытыы-ханытыы, Имтеургин Эрмечин иннингэр бынабын килбэчингнэтэ.

— Эйиэннэрэ буолуохтара диэбэтэйим ээ,— диэтэ Эрмечин, Имтеургин илиитин киэр садыйя-садыйя.— Туундарага бостууга суюх таах сымдьалларын мин хайрайбатаңым буоллар, син биир бөрө анылыга буолбут буолуо этилэр.

— Хата бэйэн бөрөбүн! Мин табаларбын кини барыта билэр. Табаларбын аџал!

Эрмечин көхсүн этиттэ, ыгылыйда:

— Мин бөрө буолбатахпын. Хас табан сүпүтэй да, соччону мин үөрбүттэн ааџан ыл.

— Ылым. Кутувья, Тыллим, чэ таба үөрүгэр барыаңын,— диэн баран Имтеургин тахсар aan диэки эргиллээри гынан эрдэүнэ Эрмечин тохтотто:

— Мин уранабар улахан бырааыннык,— диэтэ кини.— Мааны ыалдыгтардаахпын, эн эмиэ миэхэ мааны ыалдыт буол.

Имтеургин бэйэтин дьонун диэки көрөн кэбистэ уонна эттэ:

— Бэйэйт барынг, дьиэлээнг, оттон мин хойутуу тийиgem.

Өрүүлээх хара баттахтаах, үрдук унгуохтаах, кыныл сирэйдээх дъахтар быыстан тахсан усту көннөрде. Сиртэн таас бытархайдарын хомуйда, онтон, кэтиг хаптаын үрдүгэр ниэрпэ тириитин тэлгэтэн баран, санаа иһити-хомуоху уурталаата.

Ыалдыгтар эмиэ чааннныгы тула олордулар. Эрмечин Имтеургины бэйэтин кытта сэргэстэһиннэри олордон баран, сыалаах эти чугаагата тардан биэрдэ.

Атыыңыт Имтеургин диэки көрөн кәбистә итиэннә, күлләэри мүчүннүү-мүчүннүү, дъааңыктан толору ыраахтаабы уулаах бытыылканы ылан чааскыга кутта.

Бастаан үүн баттахтаах киңи, хантачы туттан, харадын мунунан көрөн олорон, чааскыны хантас гыннаран кәбистә уонна хап-сабар таба этин тоорохойун хап гыннараат бокуоя суюх ыстаан кумугулдүттә. Дъэ уонна ере тыынан кәбистә.

Кини кәнниттән кугас баттахтаах ыалдыыт чааскыны ылан дорбоччу туттубут уоңугар даңайан, чәй курдук, сымсырыйан иста.

Кыңыл эпилиэттәэх киңи айаңын киәңник атан, күөмәйин көңкөтөн баран, чааскылаах арыгыны таннары тутан кәбистә итиэннә, аһырбатан, харадын бына симнә.

Онтон чааскы Имтеургинга тигистә. Кини арыгыны сыйырбалаан көрдө, кугас баттахтаах киңи диэки харадын кырыптынан кылап гыннаран көрөн ылла итиэннә чааскытын киэр аста.

— Исл! — диэтә онуоха Эрмечин.— Уохтаах, үчүгэй уу. Нуучча ыраахтаабыта иңэр уута.

Имтеургин чааскыны ылбата.

— Исл! — диэтә Эрмечин иккистәэн.— Эн мин ыалдытым буолаңын, табаларгын төттерү биәриәм.

Имтеургин иңән кәбистә уонна чочумча айаңын атан олордо.

Оттон ыалдыыттар, Эрмечин эмиә, бедөң гына кырбаммыт эти харса суюх хабыалыллар, күлсә-кулсә тугу эрә кәпсәтәлләр.

Эмискә, ураңаңа киирәр ааныга саба түһән турар тириини арыяа баттаат, Тырки үөгүлләэтә:

— Эрмечин! Табалары өлөртүү таңыс.

Эрмечин ойон турда уонна Имтеургина сиәүйттән тардыалаата. Иккизен уранаттан тахсыбыттара: тәйиччи, хаарга табалар тәпсәнгәлән тураллар эбит.

Иккилии табаны, муос-муостарыттан кирис бынан ииччәх-бааччах гына кәлгийтәллән, утарыта турохтаабыттар. Киниләр аттыларыгар хара сиәгэн тириитин бүрүммүт кыра киңи эргичинни сылдар.

Кутувья сүүрән кәлән Имтеургинга:

— Аңаа, ити биңиги табаларбыт! Көр, ол Кыңыл Харах, Чуккулаах, оттон ол Токур Кутурук — бары биниэннәрә тураллар дии,— диэтә.

Имтеургин уолун истэ да барбата. Сиэгэн тириитин бүрүнэ сылдьар киһини саныттан харбаан ылан:

— Мей, ойуун, табаларгын өлөртөө! — диэн үөгүлээтэ.

Ойуун, бүрүнэ сылдьар тириитин анныттан илиитин таһааран, табаларга тиййдэ.

Күн тахсар сирин диэки әргиллэн, чожчойон олон тугу эрэ ботугураата.

ОНТОН БИИР ТАБАДА ЧУГАААН, КУЛГААҮЫН ТӨРДҮН СЫАТАЫН, АРДАҮЫН БИГЭЭН КӨРДЕ, ЭМИЭ ТУГУ ЭРЭ БОТУГУРААТА УОННА ҮҮН МУОС БЫНАДЫ ОЙОДОНУГАР БАТАРЫ САЙДА.

Ити курдук муос муостарыттан холбуу бааллан туар табалары барыларын өлөртөөтө.

УРАНА-УРАНА ААЙЫТТАН БЫНАХ, ХОЧУОЛ ТУТУУРДААХ ДЬАХТАЛЛАР ТАХСАН, ХАППЫТ МУТУГУ УОННА КУУРАН ХААЛБЫТ БЫЛЫРЫНЫНГЫ ТАБА МУОНУН ХОМУЙАН, УЛАХАН КУТААЛАРЫ ОТУНУЛАР.

КУТААЛАРА ҮЧҮГЭЙДИК УМАЙБЫТЫН КЭННЭ, ДЬАХТАЛЛАР ТАБАЛАР ТИРИИЛЭРИН СҮЛЭН, ХААНА СҮҮРЭ СЫЛДЬАР СИБИЭНЭЙ ЭТИ ХОЧУОЛЛАРГА ХААЛААТАЫЛАР.

— Мей! — диэн Эрмечин дьону ынгыртаата.— Кэлин, быарда сиэн.

Эр дьон, дъахталлар, оболор кутаалары тула үмүөрүнэ, таба быарын, сүрэбин, бүөрүн, ингиирин сикийдии сиэн бардылар.

Имтеургин Эрмечиннийн сурдээх өмис бүөрү икки өттүттэн тутан ангардаан баран, улахан лоскуйдары биирдийтэ уобан кэбистилэр.

— Эмис да эбит,— диир Эрмечин.

— Үчүгэй,— диэн Имтеургин сөбүлэхэр.

Пельпеллээх Каравья, хара сына-сына, таба хара быарын, оттон Кутувьялаах Тыллим таба кэлин атабын ингиирдэрин сулуйан сиэтилэр.

Кэлии дьон эмиэ уранаттан тахсан, кутаа аттыгар олорон, таба чонкуларын хайыта охсон ууллаас силини сиэн салбаныстылар.

Оттон били бастакы наартаада олорон кэлбит кылгас атахтаах суон ыалдыйт үнүктаах, эриллэхэс муостардаах таба төбетүн төкүнүтэн аялан әргим-ургум көрдө, онтон бынадынан ханас хараадын онгон ылан аяадар укта.

Улахан баъйы харафы уобан, омурда күлтэйэн таьыста. Кини кытаанах төгүрүк харафы дэлби ыстаа-ры гынаар да, халтарынгаан биэрэ сылдьар.

Кылайан таба ыстаппакка эрэйдээтэ. Ону ыалдьыт сөмүйэтинэн ейөөн тылыгар кынчарыйан хам ыстаата.

Таба харафа ньолбайон-ньолбайон баран дэлби ыстанан, ыалдьыт аяафын инигэр туустаах уу туола түстэ. Кылгас атахтаах ыалдьыт ону «кылк» гына ыйыстан баран салбанан кэбистэ уонна тэмтэрий-тэмтэрий орбостон турган кэллэ. Кини итирик эбит.

— Тустуом этэ! Ким күүстээх баарый, тахсын! — диэтэ кини, илиитин быластаан баран.

Онтон, эппиэт күүтэ барбакка, түүлээх тас сонун уонна сиэрэй сукунан сонун угуулла. Муус манганд этэ бүтүннүү түүнэн саба үүммүт эбит, оттон лэнгэллибит төбетэ мыччыстыбыт бөхе-таңа мооннугар симиилэн хаалбыт курдук.

— Чэ, ким тустуон баарап? — диэн баран түөнүн, саннын таптанин.

— Мей,— диэтэ Эрмечин,— түргэнник тахса охсун. Ыалдьыт дьагдьайыа.

Дьон, тылларыттан малпыт курдук, сангата-ингэтэ суух, суюн моойдоох киини одуулан турдулар.

Эмискэ кырдьяас Тавринват:

— Кутувья, таьыс! — диэн ордоотоото.

Кутувья хардарбата.

— Хайа, куттанааын дуу? — диэтэ Тавринват.— Кутуйыа сиэтинг дуо?

Кутувья аяатын диэки көрөн кэбистэ.

Имтеургин кутаа аттыгар, атаянын тумсун көрөн, умса түнэн олорор.

Кини аат эрэ харатада сапсыйан кэбистэ уонна, төбетүн өндөллөжжэ олорон, утуяа сытан түлэгэдийбит киини курдук:

— Таьыс, Кутувья. Хаарга букуйа түнэн биэр! — диэн үлүгүнэйдэ.

Кутувья иннин диэки хардылаата, эргиччи көрүтэлээн кэбистэ уонна аа-дьюо арбааын угуулла.

Ыалдьыт, икки илиитин инним диэки уунан, киини кэтэнэн турда.

#### XIV. СААЛАР ҮОННА ҮНГҮҮЛЭР

Кутувья хаарга ситэ тирэжин да була илигинэ сүон ыалдыт, ойон кэллэ да, санынтан харбаан ылла. Кутувья тиэрэ чинэрийэн баран, киһитин кэнниттэн, ыстаанын куруттан ылан өре кетејен таһаарда.

— Кутувья, кытаат! Охторо оюус түргэнник! — диэн дьон хаһыытаа түстүлэр.

Кутувья киһитин икки өттүгэр биэрэнгнэтэн быраан көрдө да кылайбата, эмискэ бэйэтэ тэмтэрийэн, суулбуунан барда.

Ангар атаын тас өттүттэн киһитэ кыбыс-кытаанахтык хатыйа сылдъар.

Кутувья умса баран түстэ. Сүон киши тууспутунан баттыы түстэ үонна икки илиитинэн баттаыттан, сэнийэттитэн бобо харбаан баран төбөтүн эрийдэ. Эмискэ туюх эрэ хар гынар тыаһа инилиинэ да, Кутувья сирэйе үөһэ диэки буола түстэ.

— Казак кунаңнык туунна, хатыйда! Иккис-тээн тууннуннаар,— диэн дьон айдаарса түстүлэр.

Сүон киши аа-дью туран, кэннин диэки хайынан көрбеккө эрэ, Эрмечин ураһатыгар барда.

— Кутувья, тур! — диэн үөгүлээтэ Пельпель.  
Кутувья турбата. Муннунан-айаынан хаана барда.  
Пельпель киши аттыгагар кэлэн чохчойон олорон, төбөтүн хамнатан көрдө үонна:

— Төбөтө босхо баран хаалбыт,— диэтэ.

— Сүон ыалдыты өлөрүөххэ! Тоёо кунаңнык туунна! — дьон аймалаха түстүлэр.

— Кими өлөрдүлэр? — дии-дии Имтеургин нэхийлэ уйуттан туран кэллэ.

Киниэхэ ким да хардарбата.

Дьон Эрмечин ураһатыгар ыстаннылар. Тыллим ким-хайа инниэ сүүрдэ.

— Тохтоон! — диэн үөгүлүү түстэ Эрмечин.— Үалдыттар тута өлөртүүр дుлаан саалахтар! Бинийхэ алдъархай аангны!

Кини ураһа эхэ тирийтэ сабылаах ааныгар туора турнан кэбистэ.

Тыллим кинини санынан үтүрүйэн кэбиһэн баран, эхэ тириитин тоёо тардыбыта — төбөтүгэр саба түстэ.

Ураһаттан кыһыл эппилиэттээх ыалдыт өнгөс гынан,caa уоһун быктаран баран, тугу эрэ улаханнык

үөгүллээтэ. Дьон кэнниләринэн чугуруннастылар уонна, эмискэ эргиллэ баттаат, үрүө-тараа сырыйтылар. Ураха ааныгар Эрмечин суос-соҗотообун турал хаалла.

— Үнүүлэрийн ыла сүүрдүлэр,— диэтэ кини ыалдьытыгар,— энгини барыгытын өлөрүөхтэрэ.

Ыалдьыт хап-сабар эргиллээт бэйэтин дьонугар үөгүллээтэ:

— Быттары бэлэмний охсун! Барабыт!

Ыалдьыттар бары, ерүкүнэхэн тахсан, ураха кэннигэр ыстаннылар уонна бокуояа суюх ыттарын сүертэлээтилэр. Куттаммыт ыттар ыйылаха түстүлэр, тута холоруктаатылар, аалыктарын иирсииннэрэн кэбийн бэйэ бэйэлэригэр тиистэрийнэн түүхүстүлэр.

— Поть! Поть! — дэхэ-дэхэ, ыалдьыттар күүстэрэ баарынан ыттарын тардыялзыллар, ол-бу диэки быра-жаттыыллар.

Онтон аалыктарын наарталарга баайдылар уонна ыттарын сүүрдүбүтүнэн наарталарыгар олоро түнхэ-түнэ киэр ыстанинардылар.

Ити түгэнгэ ураналартан үнүү, бынах, мас тутуурдаах түүлгэ дьоно тахсан, иккилии-устуу буола-буола, наарталары күөйэ сүүрдүлэр.

Ону баара, бастакы наартаттан киһыл эппилиэттээх кини, өндес гынан, Тыллимы ытан хабылыннаarda.

Тыллим туора ойоот үнүүгүн бырахта да, наартажа тиэрдibэтэ — хайы-үйэдэ ыраата охсубут.

— Кэнникилэри тутун! — диэн ханыытаха-ханыытаха, дьон кэлийн наарталарга ыстаннылар.

Имтеургин, Пельпель, Каравъя буолан кылгас атажтаах уонна хатынгыр ыалдьыттар наарталарын төгүрүйдүлэр. Эмискэ утуу-субуу иккитэ саа тыаха дэлбэритэ барда. Туундара ол ньиргиэриттэн титирэстииргэ дылы гынна. Дьон туора ойон биэрдилэр. Кинилэр үнүүлэрийн күөрэс гыннарыахтарын икки ардыгар эмийэ саалар тыастара дэлбэритэ бардылар.

Дьон ураналарын диэки төттөрү тэбиннилэр. Арай соҗотох Имтеургин эрэ наартаны эккирэппитин кубулуппата.

Кини, эмискэ хорус гынан тохтуу биэрзэт, маңыйа түнхэн баран үнүүтүн бырафан кыыратта. Кылгас атажтаах киһи наартажа сирэйинэн умса баран түстэ. Кинини кытта кэккэлэхэн олорон иһэр кини, ханыыра түнхэн баран, салгынга ытан сатарытта.

Саа тыаңыттан, дьон хаңытыттан күттаммыт ыттар сирэйдэрин хоту ыстанан кэбистилэр уонна, сотору буолаат, хаар күдэригэр көстүбэт буоллулар.

## XV. ТИҢЭХ СУОЛУГАР АТААРЫ

Эрмечин уранатыттан сиэгэн тириитин бүрүммүт кыра унгуохтаах киңи тахсан, далбааты-далбааты, дьону ынтыран үегүлээтэ:

— Манна кэлин! Кутувьяны атаарыахпыт.

— Ити ойуун хаңытысыр, барыаңын,— диэтэ Каравъя.

Тыллим, Пельпель уонна түүнүлгэ атын да дьоно, сэрэммит курдук, Кутувьяңа чуганаатылар. Кутувья аттыгар хайы-үйээз Имтеургин, Кух, Рультына уонна Каравъя көргөнэ олороллор эбит. Туох да санга-ингэ суох, арай дъаҳталлар саннылара дыигинниир.

Ойуун кэлэн Кутувья төбетүн уна-хангас диэки эргичингнэттэ. Онтон куруттан мус биңаңын ылла, тугу эрэ ботугураата уонна хабарбатын батары аста.

Илиитигэр хара өһөх хаан сүүрдэ.

Ойуун илиитин хаарынан соттон кэбистэ уонна эттэ:

— Кутувья! Ыраах суолгар аттан, халлаанға табата манаар. Элбэх эләмэс табалаах буол. Үеһээ биңиги кырдъаастарбытыг гар эт: үчүгэй сайыны абаллыннаар.

Дьон ойууну истэ-истэ Кутувья өлүгүн одуулаллаллар.

Онтон, ойуун ах барбытын кэннэ, бары суку-сакы ураналарыг гар тарбастылар.

Түүнгэлэригэр кэлээт, Имтеургин, Каравъя уонна Пельпель буолан Эрмечин хара уранатыг гар аастылар.

Эрмечин быынын иңгэр соботојун олорор эбит. Ыраахтааңы уутуттан төбөтө ыалдьара сүрдээх.

— Табаларбын аџал! — диэбитинэн Имтеургин ыһырыннык аттыг гар олорунан кэбистэ.

Эрмечин чааннныкса симиллибит хаартан ытыңан ылан ыстаата, сүүһүн сотунна эттэ:

— Эн табаларгын бэжэхээ сиэбиппит дии.

Имтеургин Каравьялаах Пельпель диэки хардартай керүтэлээн кэбистэ уонна:

— Сиэбит да буолуођунг. Атын табаларда азал,—диэтэ.

— Кини сөлкө этэр,— дэстилэр хап-сабар Каравьялаах Пельпель.— Киниэхэ атын табалары биэриэххэ наада.

— Харынайарынан харынайбалпын да, кини табаларын бэжэхээ сиэбиппит,— диэтэ Эрмечин.

Онтон, туран, эркингэ ыйаанан тураг алтан төбөлөх токур хамсатын ылан, кырбаммыт табах уурунан тардан бусханнатта.

Сүрдээх өр табахтаата. Эмиэ да күөх буруону эбүрийэн ылан муннуунан танааран унаарытар, ол быныг гар сөтөллөн хахсайар, силлиир-хаахтыр, хамсатын уоһун икки ёттугээр уларыта-уларыта соппой-бохтуур.

ОНТОН ХАМСАТЫН КҮЛҮН ҮТҮНГҮГАР ТӨБЭЭН БАРАН, САЛААН НЬЭЛИП ГЫННАРАН КЭБИСТЭ.

— Эн табаларгын бэжэхээ бары тэнгнэ сиэбиппит,— диэтэ кини табаын күлүн ыйыстан кэбинэн баран.— Бырааныннык этэ дии. Эн бэйэн эмиэ сиэбитин, кэргэниг эмиэ сиэспитэ. Оттон муостарын барытын бэйэнг уолунг өлүгүн тула уурдугут. Эн табаларгын мин мэлиппэтэбим, төрөппут уолгар Кутувьяба биэртинг.

Имтеургин, Каравья, Пельпель сангата суюх сирэй сирэйдэрийн эрэ көрсөн кэбистилэр. Онтон бары ойон туран таһырдьа тилир гынан хааллылар.

Имтеургиннаах Каравья бииргэ бардылар, Пельпель кинилэртэн туһунан барда.

Эрмечин ураһатыттан тэйэн баран, Каравья Имтеургинига этэр:

— Чэ табаларгын биэрбэтийн даҕаны. Биһиги аны бииргэ көһө сылдынахпыт.

— Суюх,— диир Имтеургин.— Мин соютоојун да көһө сылдыыам.

— Ыалым, туох диэн эттэний, табанг абыйиба бэрт дии. Хайдах көһөн сылдыыангий?

— Табам абыйибаынан абыйиах да, бултуом, кыыллыам.

Кинилэр Каравья ураһатыгар тийэн кэллилэр.

— Тыллим! — диэтэ Каравья.

Ураhattan киhi төбөтө быкта.

— Тыллим,— диэтэ Каравья киниэхэ туhaайан.— Мин икки табабын Имтеургингэ көлүйэн биэр, бэйэн табаларгын Рультынааца уонна ессө икки табата Кухха көлүйтэлээ. Кинилэр туспа сылдыях буолаллар.

— Ээх! Сеп! — диэтэ Тыллим.

Эр дьон табаларын көлүйүөхтэригээр диэри дъахталлар урааны хомуйан, дынэлэрин малын-салын кытта наарталарга тиэйдилэр. Онтон бары, ураа онно харааран хаалбытыгар олорон, бэргэнэлэрин, улахан тыс үтулүктэрин кэттилэр.

Имтеургин Куџу тонголојуттан таарыйан баран:

— Тынатвалы ыалбытыгар хааллардахпытына хайдабый? Кутувъябыт аны суох, хайдах ахатан-сийэтэн илдээ сылдыяхпытый? — диэн ыйытта.

Кух арбааын сиэбинэн харааын соттон баран аат эрэ харатат:

— Хааллын даааны,— диэтэ.

— Каравья,— Имтеургин ыалын диэки эргилинэ.— Тынатвалы илдээ хаалынг, эниэхэ сылдьян улааттын.

Каравья кэргэнэ кыныи көтөөен ылан бэйэтин ураатыгар илтэ. Тынатваль кини санныгар төбөтүнэн систа түнээт ытаан барда.

Келөөхтэр хонунулар.

Тыллим Каравьялын кинилэри батыстылар.

Имтеургиннаацы түнүлгэ тас өттүгээр диэри атааран баран, тохтоотулар.

— Саас Муос күөлүн аттыгар көрсүөхпүт,— диэтэ Имтеургин.

— Сеп,— диэтэ онуоха Каравья.— Сааскыга диэри мин Кийиннээх күөл тулатынан сылдыям.

Ониуларыттан хонгнууттарын кэннэ Кух наартатыгар ингэри түнэн кэннин хайынан баран:

— Ыалбыт, Тынатвалы үчүгэйдик ахат, улааттын! — диэтэ.

## XVI. ИЧЧИТЭХСИЙБИТ СИР

Имтеургин итингэн кынынгы өттүгээр, булт сононугар, наар тыа саёалата көһө сырьитта да мэлийдэ. Сүүрээр атахтаах да, көтөр кыннатаах да хаар анныгар

утуяа сыйтахтара. Имтеургин үнүүтүн тайахтанан, уткучиннарын сүгэн, хаары бүрүнэн тураг ныирээйи мастеры бывынан, талахтары сирийэн көрө-көрө, хас хаар бөллөбүн төбүтэ тарда-тарда, күнү күнүүк-тээн кэрийэр да, кыыл суола биирдэ да тубэспээт.

Арай тула тыал кылбаарыччы хастаан кэбиспит хаараа биир кэм мэндээрэр.

— Сир-дойду иччитэхсийбит дааны, куобах да, курупааски да мэлийбит,— диир Имтеургин.— Хайдах олоруух бэйэбитетий?

Кух таас етүйэнэн таба кур унгуобун үлтү сыйнъян, оргутан, ол мииининэн дьонун ахатар.

Аччыктаан, өлер-хаалар күн тирээбитетигэр Имтеургин биир көлүнэр табатын өлерде.

Дьон, эт сиэн, харахтара эмие сырдын түстэ.

Кух табатын этин сүүхөхтэринэн араартаан, ойо-боун, холун, буутун, арђаанын, мооннъун, төбетүн уонна атажтарын араартаан тонгортото. Хаанын, ёссе да сите буспакка сылдъар лабыкталаах ханыгар кутан, хаарга көмтэ. Оттон оношоун, саабын сыйян, барытын туспа уурда.

Дьэ ураха дьондо балайда анылыктана түстүлэр. Кух күн аайы биирдии кырбас таба этин киллэрэн бунаар.

Оттон Имтеургин күн тура-тура, куолутунан, тыа саабын кэрийэр. Булт адьас мэлигир — кыыл арђа-бүттэн, хороонуттан ёссе да тахса илик.

Эттэрэ бүтүүтүгэр Кух табатын онохосторун, хаартан ханан, елүү-елүү тохута охсон бунаarda. Нөнгүө күнүүгэр табатын ханын үлтү кырбаан үөрэ онордо.

Ити күн Имтеургин дьиэтигэр киэхэ хойут төнүннэ.

Кини атаа дыгдаачы инэн хаалбыт. Аччыктаан хаараа ирим-дирим буолан ылышталсыр. Бары йорон-галарыгар ынырынныгы тула олорунан кэбистилэр. Кух таба ханын лабыктатыттан, хаантан уонна бытархай гына кырбаммыт харынтан онохуллубут үөрэни мииискэжэ кутан ортолоругар олордон биэрдэ.

Имтеургин кылгас уктаах муос хамыйааынан баан айацар чугаатан сүллаан көрдө, амсайда уонна, хаарааын бына симэн баран, ыйыстан кэбистэ. Онтон ёссе хаста да баан истэ уонна таңырдья ойон тахсан, хаары ытынан ылан, айацар батары биэрдэ.

Урахаа киирэн баран:

— Амырынын ас әйт, — диэтэ.

Хас да күн итинник үөрөнөн абылыктанылар. Онтон эмиэ быстардылар.

Ессө биир табаларын өлөрдүлэр.

— Табабыт адъас абыйах хаалла, киһи ангар илиитин тарбахтарынааңар да абыйах, — диир Имтеургин. — Хайдах киһи буолуох бәйәбитий?

— Дьон көрдөен көрдөххүнэ хайдаый? — диэтэ онуоха Кух.

— Сепкө эттин әэ. — Имтеургин сэнгээрэ иһиттэ. — Дьон көрдүү барыныбын.

Кини, ордон хаалбыт түөрт табатыттан иккитин көлүнөн, иккитин сәтииләнөн, туундараңа дьон көрдүү барда.

## XVII. АТЫН ҮАЛ ҮОТА

Имтеургин күнү бына айаннаата. Ыкса киәһэ, суюлугар әлән-сәлән түбәнитәлиир сәппәрәэктер, мастар көстүбәт буолбуттарын кәннэ, дъэ тохтоото.

Табаларын сыгыньяхгаан уһун быланан өттөөн кәбистэ. Табалара, хаары табыйа-табыйа, будьурхай үрун лабыктаны сиэн хардырбаптынан бардылар. Оттон Имтеургин бәйэтэ, бәргәнэтин ессө умса тардынан баран, хаары дъөлө ханаң сыйта.

Хаар иһигэр аһаңас халлаан аннынааңар быдан сылаас. Имтеургин кыратык нуктаан ылла. Онтон илииләрэ, атахтара токуччу тонгон хаалан, хаарыттан оронон тахсан ойуоккалаата. Икки атабынан хардарыта өрутэ ыстангалаата. Куобах курдук, икки атабын холбуу тутан да, тайах курдук, хардарыта өрутэ көтөөн да тэйиэккәлзәэтэ.

Арыый ирэ түһэн баран эмиэ хаар анныгар киирдэ. Атахтарын хомуйя туттан баран, ити курдук сарсыардаанға диәри олорбутунан хонно.

Халлаан сырдыыта, эмиэ табаларын көлүйэн, суюлугар турунна.

Суола хаар көмпүт сәппәрәэктерин быынынан, халың хомурахтары итиәни сәдәх мастары кыйя эрийэ буруйя барар.

Икки-үс түүн хаарга уота суюх хонон, Имтеургин баһыттан атаңар диәри адъас бөбүөрөн барда.



Тангаңа халың гына киләччи мууһурда. Бәргәнэтә, арбаңын саңата, уолуга қырыаран мууһунан хаарытальыыр. Қырыата улам тәнийэн ыараан, үөһәттән аллараанға диәри тангаңа бүтүннүү үрүнг әләмәс буолан хаалла.

Үтүлүктәрә, түүләэх кәэнчәләрә, арбаңа хороччу тоңонкор, этин быңыта хаарыйаллар.

Имтеургин наартатыттан түһән сүүрә түһәэри гыммыта — атахтара тобуктарынан бокуппат буолбуттар. Абыйахта жардынылаат, эмиэ наартатыгар төттөрү күеләнис гынна.

Сытандың эрән илииләрин, атахтарын наарта қырытыгар охсуолуур, тәбиэлиир да, тарбахтара ыарыны билбәт гына тоңон хаалбыттар.

Имтеургин ах барда. Хамнаабакка эрэ сыппахтаата. Онтон төбөтүн өндөтөн, тулайтун көрүннә.

Туундара былаңын тухары биир кәм хаар да хаар — ураһа да, буруо да көстүбәт.

Сирә ингнәйэн, үөһә тахсан халлааны кытта силбәхәргә дыллы гынаар.

— Тоңон өлөр буоллум,— диэн санаа Имтеургин өйүгәр охсуллан ааста.— Дъону булбат киңи буоллум.

Эмискә табалара, бастарын өндөтөн, көксүләрин тыншатаат, ыстанан кәбистиләр.

— Бөрөлөрү билләхтәрә,— дии санаата Имтеургин.— Бу Истәэх күөл. Манна киңи суюңа чажчы, хата бөрө үгүс буолуохтаах.

Табалар илдүй тәпсиллибит хаарга таңыстылар.

Имтеургин хараңын туора-маары сотунна, қыламанын, хааңын қырыатын илбиннә, онтон арай буруону көрдө.

Табалара ессө түргэтәетиләр. Онтон көп түүләэх хара таба тириитә ураһа аттыгар кәлән тохтоотулар. Сәргәстәһә, холбуу бааллыбыт икки наарта урдүгәр күөх ураһа турага. Ураһаттан ураһа икки ардыгар арбаңын түүтә хара улахан күрәң ыт аа-дъую мәлбөрөннүүр.

— Бу Эрмечин ураһалара,— диир Имтеургин табаларыгар.— Мин киниэхэ киирбәспин.

Кини, ньюојутун дыигис гыннаран, табаларын бына кымннылаат ааһа турда.

Сотору буолаат дъон, таба суола сүттә. Тонгуу хаарга таңыстылар.

— Эрмечини кытта ыаллыны ити билигин хайалара олордоjой? — дии саныыр кини.— Баjар, Тавринват буолуо да, киниэхэ да киирбэппин.

Тымны обургу Имтеургины ёссе ордук ыбылы ылла. Хаастара, кыламанина муус қыанаан буолла.

Онтон эмискэ эмиэ буруу сыта саба биэрдэ.

Имтеургин уөгүлээт табаларын буруу диэки салайа тутта.

Хаарга хара ураha, ол аттыгар күөх ураha бары-йан тураллар. Ураhalартан сылаас салгын илгийэр. Арбаjын түүтэ харалаах күрэн ыт ураhаттан ураhaа суурекэлиир.

— Төннөн кэлбикkit дии, сутаакылар,— диэн Им-теургин табаларын мөнөр.— Сыннаныаххытын ба-рафыт дуо? Эмиэ Эрмечингэ ажалбыккыт дии.

Кини табаларын төттөрү эргитээри гынан көрдө да, буолумматылар, хахсыйа-хахсыйа хаары табый-бахтаатылар.

Имтеургин наартатыттан түhэн ньуюбутун хаарга бырахта.

— Чэ, уоскуйа түhүн,— диэтэ табаларыгар.— Мин ыалга киирэн илиибин ититэ түhэн, тангаhым кырыатын көбүрэтийн эрэ тахсыам. Онтон эмиэ салгыы айаныахпыт.

Хара ураhaа киирэн эрдэбинэ ыт ойон кэлэн саба түспүтүн ханыйан кэбинээн баран, Имтеургин инирдээ киирдэ.

Өрүүлээх хара баттахтаах дъяхтар, Эрмечин кэр-гэнэ, Имтеургин бэргэhэтин, этэрбэhин, арбаjын уст-тан, маынан муунун тоhoон тэбээн баран куурда ыйяата. Онтон ыалдытыгар чэй кутта, буспут эт уурда.

Итии чэй Имтеургин этин сааынан дырылаан киирдэ. Унгуoа-ингиёбэ ууллан, этин ситэ сиэбэkkэ, сууллан түстэ да мунна тыаhaабытынан барда.

Ненгүe күнүгээр биирдэ унугунна.

Ураha аан диэки ёттугэр Эрмечин таба чонгкутун бынасынан хайыта охсон силиитин сии олорор эбит.

— Иэтти! Кэлбиккин дуу? — диэтэ кини, Имтеур-гингига, чонгку ууна-ууна.

— Ыык! — диэтэ Имтеургин.

Кини чонгкуну ылан бынасынан хайыта охсон уул-лаjас силиини сиэбитинэн барда.

Дъахтар итии аңылык тарта. Эр дьон иккилии таба-  
тылын кытта биирдии бөдөн кырбас түес этин сиэ-  
тилэр. Онтон дъахтар чәй кутуталаата. Эр дьон, тонг-  
быры сии-сии, чәй бөбөнү иһэн сырылаттылар.

Ахаан баран кинилэр иккиэн табахтаатылар.

— Төһө үчүгэйдик сылдъаын? — диэн Эрмечин  
бастакынан санга танаарда.

— Бөрүкүтэ суох, булт мәлийдэ,— диир Имте-  
ургин.

Эрмечин баңын баңа илгиһиннэ, табајын буруо-  
тун диригник эбүрийэн ылла уонна ыйытта:

— Таба наада буолаарай?

— Ыык, наада этэ.

Эрмечиннээх Имтеургин ессө биирдиитэ табах  
уурунан тартылар.

— Хата, бииргэ кеңе сылдышах,— диэтэ Эрмечин.

Имтеургин, эй да, ээх да дии охсубакка, хамсатын  
умиаһын ессө кытаанахтык ытыран олорбохтоото.

Эрмечин кинини тонголојуттан ылла уонна:

— Ыаллыы буолуожпут. Эн үчүгэй бостууккун,—  
диэтэ.

Имтеургин бýһаарыыта суох ынтыранан эрэ кэбис-  
тэ уонна туран кэллэ.

Кини ураһаттан тахсан, табаларын көрдүү барда.

Табалара чугас, Эрмечин үөрүгэр бааллар эбит.  
Төрдүөн да харахха бырабыллар ала-чуо бэлиэлэр:  
ойојосторо дыырдыгынаан, истэрэ-үестэрэ хapsыйан,  
өкчөн, атын табаларга холуйдахха, олус көтөхтөр.  
Отон биир саамай көтөхтөрө, сыппыт сириттэн кыа-  
ян турбакка, муоһун эрэ хамсатар.

Имтеургин ити табатын көрөн турбахтаата уонна  
ураһаңа төнүннэ.

— Сөп,— диэтэ кини Эрмечинги.— Ыаллыы да  
буолуох. Оччотугар, бастаан мин ураһабын баран аза-  
лыдахха наада.

— Иккиэн барыах,— диэтэ Эрмечин.— Саамай ал-  
лаах табаларбын көлүйүөм.

---

Имтеургин барбытын кэннэ дъахталлар табаларын  
этин, буотарагын тобојолоотулар.

— Ханаң да маннык быстара илик этибит,— диир  
Күх.— Урут эр киһибит икки этэ, билигин кимэ да  
суох хааллыбыт.

— Эйиэнэ төннүө буоллаңа дии,— диир онуоха Рултына.— Оттон мин киһим ыраах олорор, куһаң дьон, Эрмечин ыалдыттара өлөрбүттәрә.

Рултына издәстәринән сүүрән түһәр хараңын уутун хатыылаах сиәхтәринән туора-маары соттор.

Астара адъас быстан хаалан, дъахталлар икки күн тугу да уссәммәккә олордулар. Хам хаа-дъа таңырда таҳсан, кулгаахтарын хаарга даңайан, таба туйаңын тыаңын иһиллиилләр да, туох да биллибәт. Дъахталлар төттөрү киирән ураһаларын ортотугар уот оттон, Имтеургин ханаң кәлизбән уонна тугу ақалыаңын таба укуобунаң барыңыайдыллар.

Кубарыччы хаппыт таба саннын хаптаңайын унгуобун уот үрдүгәр туталлар уонна төңкейен туран ботугурууллар:

— Тәгил сирдәринән сылдышбытынг, үгүһү көрбүтүнг, элбәзи биләбин. Этий биһизхә: оюнньюорбут ханан айаннаан иһәрий, наартатыгар туохтааңый? Биһиги диәки айаннаан иһәр буоллаңына үөһәэ өттүнг унүйдүн. Атын сиргэ баран иһәр буоллаңына аллараа өттүнг унүйдүн. Наартата толору танаңастаах буоллаңына улаханнык унүй. Оттон туох әмә куһаңгынга түбәспит буоллаңына тосту ыстан.

Сарын хаптаңайын унгуоңа харааран-харааран барап, олус итийэн, хайыта баар. Дъахталлар хас хайа ыстаммыт сирин қынгастаңа-қынгастаңа сибигинә-һәлләр:

— Куһаңгы түбәспит — туора быңа барбыт.

— Оттон, баңар, атын дьон суолун булбута буоллаарай?

— Баңар булбут да буоллаңына, ол куһаң суол. Оюнньюорбут өтөрүнән эргиллиэ суох. Бәйәбит ас булуннахпытына сөп буолсу.

Үнүс күннәригәр Күх били ас уураг тирииләрин бысталлаан кыйахалаата уонна солуурчахха буһара уурда..

Солуурчахтара оргуйбутугар Күх ингәрән уутун чааскыга сүекәэн бааран:

— Чә, сатаатар маны иһиэххә. Уссәммит аата уссәммит.

Дъахталлар куйаха амтанаах аңыы ууну истиләр.

— Уолбун аһатыя әбиппин,— диятә Күх,— оттон эн ыккын аһат.

Рультына улахан муюс хамыйабынан болоорхой ууну баан биэрбитин, аччык ыт ингэлээхтийн салаан бирдангалатта. Оттон оёо буоллааына төбөтүн букуй-бахтыыр, буспут тирийн систангиас лоскуйдарын, хара сына-сына, төттөрү тибиирэр. Кух оюутун бэйэтин аяацыгтай анатар.

Ити ымдааннарын ас онгостон икки күнү туораатылар. Онтон онтулара да бүттэ. Дъяхталлар, уоттарын чојун күлүнэн көмөн, оюлорун хас да тириигэ серөөн, аттыгар ыттарын баайан баран, туундараа бардылар. Тобуктарыгар диэри хаарга батылла-батылла, нэхнилэ мочоохтоонлор. Кух куругар сүгэ кыбытылаах, оттон Рультына бынаах тутуурдаах.

Дъяхталлар биир тикиккэ кэлэн, сүгэнэн охсон, доргутан баран, туора ыстанан биэрдилэр. Тийт бүрүнэн турбут хаара бастаан көнөгө-көнөгө, онтон хойуу кудэрик буолан таннары саккыраата.

Хаара хаптайбытын кэннэ, Кухтаах Рультына, тийттэригээр эмий чугаанаан, хаппыт хатырыгын сулаатылар.

Ненүү күнүгээр Кухтаах Рультына эмий туундараа бардылар. Дъиэлэриттэн тэйэ түнээт кыыл суолун көрдүлэр. Ханнык өрэ кыра кыыл сыйдыбыт, атааын суола обуруону тэнитэ баттаабыт курдук.

Дъяхталлар суолу суоллаан хороонго тийдилэр. Хаары ханаан кутуйяаы тутан ыллылар. Олус диэн үердүллэр.

Рультына бынааын угунан кутуйяаы төбөөж биэрэн баран хоонньюгар уктан кэбистэ. Оттон Кух хаары тарыйан, тонг сири, мууңурбут лабыктаны сүгэтийн чэчиргэйтэн, хороон түгээйттэн мөкөйдөммүт от умнастарын, тэллэйдэри уонна отон булан танаарда.

— Бу кутуйяах ордуута,— диир Кух.— Кутуйяах кынынгы аын мэлдьи ханаанааччи. Кини аха диэн бу буолаахтаатаа.

— Үчүгэй ас эбит,— диир Рультына хам тонгмут от умнастарын тиининэн араарты-араарты.— Улахан умнааы оюонньорго ордоруохпүт, оттон отону уолбутугар илдүүэхлит. Манна уулаах отон, моруоска, сугун эмий баар.

— Бы-ык,— дияэтэ Кух,— сөпкө этэжин. Оюонньорго саамай улахан умнааы ууруохпүт.



Дъахталлар дыиэлэригэр төннөн иһэн көрбүттэрэ — ураха аттыгар сабыс-санга кэтит наарталарга көлүллүбүт хас да паара эмис табалар тураллар.

Табалар сибилигин аҗай кэлбитеттэр бынылаах: хаары хабыалыллар, такымнара кэм да ибирдән тураллар.

— Бинги табаларбытыттан аттытар,— диир Кух.  
— Атын дьон кэлбитеттэр. Баҗар, оғонньор туңунан тугу эмэ билэллэрэ буолаарай?

— Буспут эт сыта кэлэр,— диир Рультына.

Ураһаца киирбитеттэрэ: улахан уот оттуллубут, ол аттыгар Имтеургин Эрмечинний табахтаан бусхата олороллор. Солуурчахха таба этэ буһа турар.

— Өр да күүттэрдигит,— диэтэ Имтеургин дъахталларга туһаайлан.— Чэйинг, эттэ сиэбинг.

Бары сангата-ингэтэ суох ахаатылар. Дъахталлар эти, харахтарын быһа симэ-симэ, тиэтэйбэккэ илдүй ыстаан сииллэр.

— Олус да хоргуйбукуут,— диир Имтеургин.

Солуурчахтара кураанахтаммытын кэннэ, Имтеургин туран кэллэ уонна көргөннүүр:

— Ураһаңын хомуй,— диэтэ.

— Ол ханиналыбытый?

— Эрмечингэ көнөбүт.

Кухтаах Рультына Имтеургины, онтон Эрмечини хардарыта көрүтэллээн кэбистилэр итиэннэ, сангата-ингэтэ суох, утыйар таңастарын хомуммутунан бардылар. Онтон Кух оғотун унгууннарда:

— Тур. Билигин ыраата барабыт. Туора дьонгно олоруохпут.

---

Ити күнтэн ыла Имтеургин Эрмечин табатын үөрүгэр бостуук буолла. Кини ханаайынын ураһаларын кэннүүр бэйэтин ураһатын туруорда, табаларын кини табатын үөрүгэр холбоото.

Кини аны ураһатыгар биирдэ эмэ кестөн ааһар. Түүлгэ чугаһынаа јы лабыкта барыта илдүй тэпсиллэн баранан, аны табаларын үөрүн адъас чиэски сиргэ, тыытылла илик лабыктаах көмүрүө хаардаах туундаа ја мэччитэллэр.

Имтеургин күннэри-түүннэри таба маныыр.

Оттон ураһатыгар Кух кыра Имтеургиннын итиэннэ ыттара эрэ баар.

Рультина аны кинилэри кытта олорбот. Кинини Эрмечин иккис өвөгэн онгостуута.

Кух, оюутун көтөбөн олорон бигий-бигий, киниэхэ кэпсиир:

— Эн биhi аны ибис-иккиэйэжин олоробут. Урут элбэх этибит, бэйэбит табалаах этибит. Эн аяан биллэр-кестэр киhi, бастынг булчут этэ. Оттон билигин туора киhi табаларын маныыр. Эдьиийин Тынатваль ыалбыгыгар Каравъяба олорор. Убайын Кутувъяны Эрмечин ыалдыгтара өлөрбүттэрэ. Оттон Рультина улахан урахаа олорор, Эрмечин этэрбэхин куурдар. Кайлёкым минкри — хайыхыгытый!

---

## Х О С Б Ы Ң А Р Ы Л А Р

Я к к а е м<sup>1</sup>— ўчүгэй.

Ы л в ы л у<sup>2</sup>— кыыл таба.

У т к у ч и н<sup>3</sup>— унгуохтан онгоуллубут тиистэрдээх, таба ингириши утактарыттан хатыллыбыт кылылаах булт тэрилэ.

Л о л о к в ы т<sup>4</sup>— төрөөрү сылдъар ыт өрөбөтүн түүтэ түстэбинэ, эмийидэрийн үлүппэтийн диең, саба бааллар тирий бааччы.

Қ а з к к у м<sup>5</sup>— сөбүү.

Л а х т а к<sup>6</sup>— морж, ниэрпэ курдук муора кыыла.

Х о р о н г о<sup>7</sup>— дынэ табата. (Бу түблэлтэбэ кутуруктаах таба дин ыт туһунан этиллэр).

Қ а к к о<sup>8</sup>— эмиэ.

И ә т т и<sup>9</sup>— дорообо.

Т е к - э р е м<sup>10</sup>— ыраахтаабыга даан хомуйар нуучча чиновнига. Даан хомуйар ыспырааныыгы эбэтэр үрээнниги эмиэ итиинник ааттыллар.

## ТЭКИ ОДУЛОК

Биñиги республикабыт сорох хотууг оройуоннарыг гар аþийах ахсааннаах юкагирдар олороллор. Кинилэр барт өрдөөбүтэ Яна, Индигир, Халымга өрүстэр тардыыларынан көhө сылдьан балыктаан, бултаан аяахтарын ииттэллэрэ. Советской былаас сылларыгар юкагирдар, эмиэ атын омуктар курдук, көнгүллүк сайдар дъолго тиксивиттэрэ.

Биñиги үйзбит сангатыгар аþийах ахсааннаах көhө сылдьар кыра омуктарга өлөр-быстар куттал тирээбитэ. Мэлдүй быстыры-ойдуу, ыарыы-сүтүү аргыстаах, сурук-бичик, үөрэх диэни түhэн да көрбетөх дъон итинник ынырык дыылжаттан, хараңа олох соруттан-мунгуттан босхолонор суолу тобулар кыахтара суоðа.

Юкагир бастакы суруйгааччыта уонна ученайа Николай Иванович Спиридовон — Тэки Одулок дъэ итинник ыар кэмнэ, 1906 сыллаахха ыам ыйын 22 куну-гэр, Үеhээ Халымга оройуонугар Нелемнэй нэñилиэгэр быстар дъаданы көргөнгэ төрөөбүтэ.

Суруйгааччы обо сааха хайдах ааспытын туhунан бу кинигэ кирии тылыгар сиñилии суруйар.

Ол гынан баран биири бэлиэтиэххэ наада. Тэки, туора дъонгю төhө да эрэйдээхтик итиллибитетин иñин, Орто Халымга куоратыгар, нууччалар уонна сахалар ортолоругар олорон, үгүскэ үөрэммитэ. Нууччалалы кэпсэтэр кыахтаммыта уонна, саамай кылаабынайа, бэйэтин тулатыгар буолар событиелары ингэн-тонгон кэтээн көрөр, тобо баай-дъаданы баарын ейдуур буолбута. Быhата кини туора дъон ортолугар олорон баай баттыгана самныаахтааын, дъоллоох олох кэлиэхтээбин ейдөөбүтэ. Дъэ ол да иñин, үрүнгнэр офицердара буолбут ханаайынын тылыгар кирииммэккэ, 1921 сыллаахха комсомолга киирэр.

Советской былаас Халымаа олохтонуоҕуттан ыла Тэки Одулок олоҕор тосту уларыйылар буолбуттара. Кини Якутскайдааҕы Советской-партийнай оскуулаа, Ленинградтааҕы университетеккә үөрэнэр. Суруйааччы бэйэтэ: «Үөрэнэр диэн оҕо сылдъан умса-төнне түспүт ханың да үлэбинээҕэр барытыттан ордук кытаанаах эбит дии санаабытый», — диэн суруйар. Үлэни таптыыра, Ильич «Үөрэниэххэ, үөрэниэххэ уонна үөрэниэххэ» диэн кэриэһин хайаатар да толорорго дьулуура, Ийэ дойдугар туһалаах киһи буолар баҕата кини үрдүк үөрэх чыпчаалыгар дабайарыгар көмөлеспүттэрэ. Кэргэнэ Ольга Николаевна бу курдук суруйар:

«Кини үлэлиириин олус таптырын мин мэлдүй сөбөрүм. Аналлаах предметтэри сэргэ, марксизм-ленинизм классиктарын үлэлэрин, үс омук тылын кичэйэн үөрэтиэрэ, радиотехника уонна электротехника курухуоктарыгар сылдъара, үрдүку математиканан уонна фотографиянан дъарыктанара. Кини мин төрөөбүт дойдубар үөрэхтээх киһи олус аյыйах, онон дъоммун-сэргэбин барыга-бары үөрэтиэр туһугар нахаа әлбэйи билэхтээхпин диирэ».

1931 сыллаахха Тэки Одулок, хотугу норуоттар Институттарыгар аспиранны сылдъан, Чукоткаа қэлбитэ. «Улахан Имтеургин олоҕо» диэн кинигэтиң суруйууну кини онно сабалаабыта. Ленинградка төннөн баран, диссертациятын суруйууга дъигнээхтик ылсынаар, радиотехника курухуогар салгыны сылдъар, ону сэргэ суоллааҕы бэлиэтээһиннэрин чочуйар. Ол бэлиэтээһиннэрэ 1933 сыллаахха «Хотугу үүк сиргэ» диэн туспа кинигэнэн тахсыбыта.

1934 сыллаахха Тэки Одулок экономической наукаларга кандидат ученай степенин ыларга диссертациятын ситиһиилээхтик көмүскуүр, ити сыл бэчээттэммит «Улахан Имтеургин олоҕо» диэн кинигэтиң иһин аналлаах бириэмийэн ылар. Бириэмийени аныыр комиссия председателэ Максим Горький Тэки Одулок кинигэтиң улаханың хайбаабыта. Сибирь суруйааччыта Афанасий Коптелов «Тыл улуу художнитар ыалдыыттааын» диэн ыстаратыггар суруйар:

«Эмиэ Сибирь литературын туһунан сэһэргэнэн барбыппыт, онуоха Горький сүбэлээбитэ:

— Энгиги, Сибирь дьоно, кыра омуктар суройааччыларыгар көмелөһүөхтээххит. Энгиги кыраайгыт тус-туспа тыллаах элбэх омуктаах. Биир юкагир «Улахан Имтеургин олою» диэн үчүгэй кинигэни суройбут. Мин съезтэн дьиэбэр тиййэн баран көрөөрү ыллым уонна биир тынынан бүтүннүүтүн ааџан кэбистим. Кырата суюх кинигэ — сүүс биэс уон страницалаах. Үчүгэй кинигэ! Түүн икки чааска диэри аахтым. Сөхтүм: мас сэбирилиэгинэн уоту ылаллар! Дьэ ити баар сүүрбәнис үйэ, электричество, радио үйэтин сажаланыыта!.. Соторутааныта итинник этэ... Бу кинигэдэ бары барыта хайдах курдук суруллубутуй!..» Урдук сынабылтан сүргэтэ көтөүүллэн Тэки Одулок кинигэтин иккис чаанын сажалыыр.

Тэки Одулок төрөөбүт дойдутун, биир дойдулаахтарын итиитик таптыыра. Кини төрөөбүт Сахатын сириттэн Ленинградка кэлэн үөрөнэ сыйльдар студеннарга күүхэ тиййэринэн көмелөһөрө. Ол ийн кинини биир дойдулаахтара эмиэ таптыыллара, убаастыыллара, үөрүүлэрин үллэстэ, ситишиилэрин кэпсии эбэтэр көннөрү сэхэргэх түүээри, үгүстүк сыйльдаллара. «Оччолорго уолаттар курдарыгар бынахтаах сыйльдаллара, биилкэнэн сатаан ахаабаттар этэ», — диэн сурыйар Ольга Николаевна. Тэки Одулок кинилэри бынахынан-биилкэнэн хайдах туттан, культурнайдык ахыырга үөрэтерэ, бэйэтэ ыйлан-кэрдэн, обуруот ахын араастаан астатан сиэтэрэ. Уопсайынан дааҗаны, кини бэйэтин биир дойдулаахтарын тунуугар олус кыналлара.

1934 сыйлаахха Тэки Одулогы БСК(б)П Киин Комитетыгар ынгыран Чукоткаа командировка биэрбиттэрэ. Ити кэмнэ Ольга Николаевна ийэтэ өлбүтэ уонна туертээх уоллара Коля ыаarahанык ыалдья сыйтара. Ол ийн кэргэнэ, ыалдьяар оюну илдээ ыраах айангна барсар кыацаа суюх буолан, барыма диэн кердэспүтэ. Онуоха Тэки Одулок: «Миэхэ партияяттан ордук күндү суюх, миигин партия ыытар, онон хайаан да барабын», — диэн хоруйдаабыта. Кини общественний интэризни гус бэйэтин интэриэниинээбэр ити курдук мэлдьи үрдүктүк тутара.

1934—36 сыйлардаахха Тэки Одулок партия Аян-Маайатаацы райкомуун секретарынан, Суройааччылар союзтарын Хабаровскайдаацы отделениетын нацио-

нальной секторын сэбиэдиссэйинэн үлэлиир. Ол сылдьан диссертацияг гар матырыаал хомуйар, кинигэтийн иккис чaaын салгыы суруйар.

1937 сыллаахха муус устар 4 күнүгэр Тэки Одулок «Молодая гвардия» издательствоа «Аччыгый Имтеургин олоо» диэн кинигэтийн рукопиын туттарар. Ити рукопись дыылжатын туунан билингнитэ тух да биллибэт. Мин санаабар, «Имтехай ыттаах дьонгно» диэн сэнэн ити кинигэ сажаланыта буолуон сөп. Тоо диэтэххэ, кини кинигэтийн иккис чaaыг гар аччыгый Имтеургин өрүс энгэрийн олохтоохторугар сылдьытын, онтон кэлийн чаастарыг гар Имтеургин са-халарга олооун, Саха сирий хоту ёттугэр революция туунан, Имтеургин Ленинградка хайдах үерэнэ барбытын уонна социализмы актыыбынай тутааччылартан биирдэстэринэн хайдах буолбутун туунан суруйар санаалааðа.

Хомойуух иhин, кини, ити былааннарын толорбокко, 1938 сыллаахха өлбүтэ.

Тэки Одулок сүүрбээтэн тахса сыл умнууллан сипыт айыгмныылара, иккистээн күерэйэн, аадааччылар сүрэхтэригээр тийийнэхтэрэ диэн эрэнэбин.

*Улуро Адо*

## И Н И Н Э Э Б И Т Э

Автортai . . . . .	5
I Үй дыиэлэммит . . . . .	9
II Ойүүн тыалы түхэрэр . . . . .	21
III Дьон — хаар аиньгар . . . . .	29
IV Туора дьон дьиэтэ . . . . .	29
V Хаарга суоллар . . . . .	45
VI Туундара ыалдьыта . . . . .	52
VII Ыаллара Каравъя . . . . .	62
VIII Қehүү : . . . . .	68
IX Қүөх ураha . . . . .	74
X Эрмечин . . . . .	82
XI Үт көлөлөөх дьон . . . . .	85
XII Икки маамыкта сиртэн — табаны сүрэххэ . . . . .	89
XIII Туундара бирааынныга . . . . .	92
XIV Саалар уокна үнүүлэр . . . . .	98
XV Тиһэх суолугар атаары . . . . .	100
XVI Иччитэхсийбит сир . . . . .	102
XVII Атын ыэл уота . . . . .	104
Тэки Одулок , . . . . .	115

---

**ТЭКИ ОДУЛОК.**

УЛАХАН ИМТЕУРГИН ОЛОБО. (Жизнь Имтеургина старшего.  
Для детей средн. и старш. шк. возр. Пер. Дьячковский М. Д.).  
Якутск, Якуткнигоиздат, 1966.

120 с. с илл.

С—чукот.

*Якутское книжное издательство  
Якутск, Октябрьская, 14*

Перевод Дьячковского М. Д.  
Редактор перевода Тимофеев С. И.  
Худож. редактор Чылбынова В. К.  
Техн. редактор Тимофеева Е. П.  
Корректор Федорова В. Н.

Сдано в набор 5/II-1966 г. Подписано к печати 17/V-1966 г.  
Бумага 84×108/32. Объем 7,5 физ. п. л. Усл. п. л. 6,3  
Уч.-изд. л. 5,93 Тираж 7000. экз. Заказ № 42  
Цена 33 коп.

Якутская республиканская типография им. Ю. А. Гагарина  
Якутск, Кирова, 9.